



Godina XIX - Broj 4

ZENICA, četvrtak, 28.08.2014.

USTAVNI SUD

319.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Vareš i Općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama, koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 13.05.2014. godine donio je

P R E S U D U

1. Utvrđuje se da je Zakonom o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/13) povrijeđeno pravo Općine Vareš i Općine Olovo na lokalnu samoupravu.

2. Daje se mogućnost Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“, i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“ izvrši usaglašavanje zakona iz tačke 1. ove presude sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06) do kada se ovaj zakon može primjenjivati.

3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

O b r a z l o ž e n j e**1. Predmet zahtjeva i podnosilac zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu**

Općinski načelnici Općine Vareš i Općine Olovo (u daljem tekstu: podnosioci zahtjeva) podnijeli su podneskom broj: 02-1021/13 i 02-05-1-2495/13 zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Vareš i Općine Olovo (u daljem tekstu: zahtjev), koji je zapri-

mljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) dana 12.09. 2013. godine. Podnosioci zahtjeva smatraju da su ova prava povrijeđena Zakonom o šumama (u daljem tekstu: osporeni Zakon) koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine podnosioci zahtjeva su ovlašteni za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.

2. Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu su na osnovu Amandmana XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, općinski načelnici Općine Vareš i Općine Olovo, kao podnosioci zahtjeva i Skupština Zeničko-dobojskog kantona, kao donosilac osporenog Zakona.

3. Bitni navodi podnosilaca zahtjeva

Podnosioci zahtjeva smatraju da je donošenjem osporenog Zakona Zeničko-dobojski kanton prekoračio svoje ovlasti i da nije imao ustavni osnov da samostalno uređuje oblast šumarstva. Pozivaju se na odredbe čl. III.2.h) i III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na način ostvarivanja nadležnosti federalne i kantonalne vlasti u oblasti korištenja prirodnih bogatstava. Navode da nadležnosti kantona mogu biti propisane isključivo federalnim zakonom o šumama, koji trenutno ne postoji, iz razloga što Parlament Federacije Bosne i Hercegovine još nije zakonom uredio ovu oblast, kako je to utvrđeno Presudom Ustavnog suda Federacije, broj: U-26/08 od 14.04.2009. godine i Presudom, broj: U-28/10 od 23.03.2011. godine. Ističu, da je pravo na lokalnu samoupravu općinama Vareš i Olovo povrijeđeno zbog toga što prilikom donošenja osporenog Zakona ove općine nisu konsultovane u smislu člana 56. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i člana 4. stava 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. U konkretnom slučaju, navode da

nadležno ministarstvo u postupku donošenja osporenog Zakona, konsultovanje nije izvršilo putem Saveza općina i gradova, nego je javna rasprava provedena direktno u općinama Zeničko-dobojskog kantona. Međutim, u toku javne rasprave o osporenom Zakonu, ni jedan od iznesenih prijedloga koji se tiču višeg stepena uključenosti jedinice lokalne samouprave u upravljanje, zaštitu i utvrđivanje politike iskorištavanja prirodnog bogatstva nije uvažen od strane predlagača.

Pored navoda koji se odnose na povredu procedure u postupku donošenja osporenog Zakona, podnosioci zahtjeva osporavaju i suštinski njegove odredbe. Citiraju član 3. stav 1. tačka 30. osporenog Zakona i obrazlažu da se odredbama ovog člana, upravljanje i kreiranje politike iz oblasti šumarstva daje u isključivu nadležnost kantonalnom ministarstvu i kantonalnoj upravi za šumarstvo, čime se ova prava oduzimaju jedinicama lokalne samouprave. Dalje, citiraju član 4. stav 6. osporenog Zakona, i obrazlažu da je navedenom odredbom propisana obaveza Ministarstva da prije izrade plana pribavi mišljenje i prijedloge zainteresovanih jedinica lokalne samouprave, ali da nigdje nije propisano da su takvi prijedlozi i mišljenja jedinica lokalne samouprave obavezujući za ministarstvo. Navode da je praksa pokazala da se prijedlozima i mišljenjima koja daju jedinice lokalne samouprave ne pridaje druga važnost osim formalne. Podnosioci zahtjeva citiraju i član 54. osporenog Zakona, i navode da je ovom odredbom jedinicama lokalne samouprave namećnuta obaveza da sredstva koja dobiju po osnovu naknade za korištenje državnih šuma, utroše upravo u otklanjanje štetnih posljedica poslovanja kantonalnog preduzeća, kao npr. štete počinjene na infrastrukturnim objektima na njihovoj teritoriji. Podnosioci zahtjeva smatraju da bi se ova sredstva trebala uložiti u projekte za očuvanje i obnovu šuma, očuvanje prirodnog bogatstva, ekologije ili razvijanje planinskog turizma i slično.

Isto tako, citiraju odredbe člana 32. st. 1. i 2. osporenog Zakona, kojim je propisano da državnim šumama i šumskim zemljištem upravlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Kantonalne uprave, na način propisan zakonom. Međutim, podnosioci zahtjeva smatraju da i jedinice lokalne samouprave također predstavljaju državu i to u obliku koji je najbliži građanima, a da se navedenom zakonskom odredbom potpuno isključuju iz procesa upravljanja šumama i šumskim zemljištem.

Na osnovu izloženog, podnosioci zahtjeva tvrde da su osporenim Zakonom povrijeđena njihova prava utvrđena članom 8. stav 2., čl. 33. i 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i prava utvrđena članom 4. stav 6. i članom 9. st. 5., 6. i 7. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Naglašavaju,

da se zbog neuređenosti odnosa u oblasti šumarstva što traje više od jedne godine, eksploatacija šuma na području općina Vareša i Olova odvija nesmetano od strane JP „Šumsko-privrednog preduzeća Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, koje ostvaruje dobit, ali bez obaveze da izvrši uplatu naknade za korištenje šuma. Ističu da su poslovne jedinice ovog privrednog društva Vareš i Olovo, jedine poslovne jedinice koje svake godine ostvaruju dobit, kojom se kasnije pokrivaju poslovni gubici ostalih poslovnih jedinica, kao i poslovni gubici cijelog privrednog društva. Predlažu da Ustavni sud Federacije nakon provedenog postupka donese presudu kojom će utvrditi da je osporenim Zakonom povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općina Vareš i Olovo. Isto tako predlažu da Sud donese privremenu mjeru kojom se Vladi Zeničko-dobojskog kantona zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji na provođenju osporenog Zakona.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

U skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) Ustavni sud Federacije je pozvao Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, da se kao druga stranka u postupku izjasni o sadržaju zahtjeva u roku od 30 dana.

U odgovoru na zahtjev koji je utvrdila Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 04.11.2013. godine, navodi da je pravni osnov za donošenje osporenog Zakona u odredbi člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, kojom je utvrđeno da Skupština Zeničko-dobojskog kantona donosi zakone neophodne za izvršavanje nadležnosti kantona. U odnosu na navode podnosilaca zahtjeva koji se odnose na lokalnu samoupravu, u odgovoru se ističe da je iskorištavanje prirodnih bogatstava u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona, a ne u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Pozivaju se na odredbu člana III.2. h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je utvrđeno da su federalna vlast i kantoni nadležni za korištenje prirodnih bogatstava, zatim na odredbu člana III.3. (1), kojom je utvrđeno da navedene nadležnosti iz prethodnog člana, mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti, te odredbu iz stava (2) istog člana prema kojoj, se kantoni i federalna vlast u vršenju ovih nadležnosti dogovaraju na trajnoj osnovi. Smatraju da u situaciji kada između Federacije Bosne i Hercegovine i kantona ne postoji dogovor o ostvarivanju navedene zajedničke nadležnosti u oblasti korištenja prirodnih bogatstava, posebno kada federalnim zakonom ova oblast nije regulisana, kanton može u cilju zaštite javnih dobara, zakonom urediti raspolaganje i gazdovanje šumama u vlasništvu države na svom području.

Dalje, navode da su općine u skladu sa članom 8. stav 3. alineja 10. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sudjelovale u utvrđivanju politike upravljanja prirodnim resursima i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja kroz proceduru donošenja osporenog Zakona. Tvrdi da je svim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona data mogućnost da u dovoljnoj mjeri učestvuju u donošenju osporenog Zakona. Ističu da je javna rasprava provedena 18.12.2012. godine u svim općinama na području ovog kantona, na kojoj su bili prisutni, pored ostalih učesnika i predstavnici poslovnih jedinica „Šumarije“ Olovo i Vareš, i načelnici općina Olovo i Vareš. Na taj način data je mogućnost općinama za davanje primjedbi, prijedloga i sugestija na osporeni Zakon. Navode da je uvažena svaka primjedba i sugestija općina u granicama važećih propisa. Pored navedenog, ističu da je osporeni zakon bio objavljen i na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona, te im je i na taj način data mogućnost za davanje primjedbi, prijedloga i sugestija na osporeni Zakon. Također lokalna zajednica je imala mogućnost utjecati na donošenje osporenog Zakona i putem svojih poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Imajući u vidu izloženo, smatraju da je općinama Olovo i Vareš data u najvećoj mogućoj mjeri mogućnost učestvovanja u donošenju osporenog Zakona. Također, smatraju da je ista mogućnost data i Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine da iznesu svoje mišljenje o osporenom Zakonu putem svojih predstavnika.

Kada je u pitanju trošenje sredstava propisano članom 51. osporenog Zakona, smatraju da tim sredstvima općine ne mogu raspolagati za saniranje budžeta ili da vode politiku o utrošku istih u okviru svojih ovlaštenja, jer se radi isključivo o namjenskim sredstvima. Kad se radi o prenošenju sredstava lokalnim zajednicama koja nemaju karakter namjenskih sredstava, ističu da u tom slučaju lokalne zajednice mogu trošiti navedena sredstava u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

U odgovoru napominju još da ne osporavaju navode podnositelaca koji se tiču činjenica da se na području općine Olovo i Vareš nalaze izrazito velike površine šume i šumskog zemljišta i da se na njihovom području vrši najveća sječa drvne mase. Međutim, navode da se spomenutim općinama plaća naknada za iskorištavanje šume u skladu sa osporenim Zakonom prema ostvarenom prihodu od drveta. Također, u odgovoru na zahtjev ne osporavaju da postoje dugovanja prema općinama Olovo i Vareš po osnovu naknade za korištenje državnih šuma, a što je predmet drugih postupaka. Ističu da stupanjem na snagu Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09) kanton nema obavezu plaćanja naknade za korištenje državnih šuma, već tu obavezu direktno na račun općina treba plaćati J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići“. Za raniji

dug koji je nastao prije stupanja na snagu spomenute Uredbe, općine su podnijele tužbu protiv kantona. Predlažu Ustavnom sudu Federacije da nakon provedenog postupka donese presudu kojom će utvrditi da osporenim Zakonom općini Olovo i Vareš nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, kao i da odbije zahtjev za donošenje privremene mjere.

Uz odgovor na zahtjev dostavljen je dopis Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05/02-20201-2/13 od 03.10. 2013. godine; Zakon o šumama; Plan provođenja Javne rasprave o Nacrtu Zakona o šumama i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o šumama.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član III.2.h)

„Federalna vlast i kantoni nadležni su za:

h) korištenje prirodnih bogatstava“.

Član III.3. st. (1) (2) i (3)

„(1) U skladu sa potrebama, nadležnosti iz člana III.2. mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti.

(2) U pogledu ovih nadležnosti kantoni i federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi.

(3) U vršenju ovih nadležnosti, kada se radi o zakonima i drugim propisima koji su obavezujući na području cijele Federacije, u skladu sa ovim ustavom, i odlukama Parlamenta Federacije, federalna vlast će postupiti uzimajući u obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u pojedinim kantonima i potrebe za fleksibilnošću u provođenju. Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti.“

Član VI.2. (1)

(1) U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

B. Ustav Zeničko-dobojskog kantona

Član 37. stav 1. tačka f)

„Skupština:

f) donosi zakone i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti“.

C) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi**Član 4. stav 6.**

„Lokalne vladi biće konsultovane u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka u svim stvarima koje ih se direktno tiču“.

Član 9. stav 5., 6. i 7.

„5. Potreba zaštite finansijski slabijih lokalnih vlasti nalaže uspostavljanje odgovarajućih postupaka ili mjera finansijskog izjednačavanja, s ciljem da se isprave posljedice nejednake distribucije izvora finansiranja odnosno finansijskog opterećenja lokalnih vlasti. Takvim postupcima ili mjerama ne mogu da se sužavaju prava lokalnih vlasti koje one imaju u okviru svoje nadležnosti.“

6. Lokalne vlasti, na odgovarajući način, biće konsultovane u pogledu metoda na osnovu kojeg će im biti dodijeljeni redistribuirani izvori finansiranja.

7. Koliko god je to moguće, sredstva koja se prenose lokalnim, vlastima neće imati karakter namjenskih sredstava. Dodjelom tih sredstava ne može da se ugrozi diskreciono pravo lokalnih vlasti da vode politiku u okviru svojih ovlaštenja“.

D) Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06)

Član 8. st. 1., 2. i 3. alineja 10.

„Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnosti neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.“

Ona će biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim ustavom i zakonom.

U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave spadaju:

- utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjela sredstava na osnovu njihovog korištenja.“

Član 34.

„Jedinice lokalne samouprave imaju pravo na odgovarajuće sopstvene finansijske izvore kojima lokalni organi

mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Jedan dio finansijskih izvora jedinica lokalne samouprave ostvarivat će se od lokalnih taksi i naknada čiju stopu jedinica lokalne samouprave utvrđuje u okviru zakona.

Finansijska sredstva jedinica lokalne samouprave bit će srazmjerna njihovim nadležnostima koje su im dodijeljene zakonom. Svaki prijenos novih funkcija bit će praćen finansijskim sredstvima potrebnim za njihovo efikasno izvršavanje.

Zakonodavac je dužan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i o svim promjenama zakona koje mogu utjecati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave.

U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, zakonom se utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cijelosti ili djelimično pripadaju jedinicama lokalne samouprave kao izvorni prihodi“.

Član 53.

„Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su razmotriti inicijative, prijedloge i sugestije jedinica lokalne samouprave i o svom stavu i preduzetim aktivnostima obavijestiti jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema inicijative, prijedloga ili sugestije“.

Član 56.

„Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konsultovanje, u smislu prethodnog stava ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem Saveza općina i gradova“.

6. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Ustavni sud Federacije je utvrdio da u konkretnom predmetu nema činjeničnih pitanja koja bi bilo potrebno neposredno razjasniti na javnoj raspravi, pa je u skladu sa članom 13. stav 1. u vezi sa članom 25. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10) održao sjednicu bez javne rasprave, na kojoj je razmotrio osporeni zakon, zahtjev podnosilaca, odgovor na zahtjev podnosilaca, kao i relevantne ustavne i zakonske odredbe i ustavnosudsku praksu ovog Suda.

U postupku rješavanja ovog predmeta, Ustavni sud Federacije pošao je od odredbe člana VI.2.(1) Ustava

Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano da se u općinama ostvaruje lokalna samouprava. U skladu sa članom IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, načelnici općina su ovlašteni za pokretanje postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu pred Ustavnim sudom Federacije. Članom VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine određeno je da međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, te opća pravila međunarodnog prava, čine dio zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, kao akt međunarodnog prava, ratifikovana 1994. godine, kada je i stupila na snagu sastavni je dio zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu spomenute odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Ustavni sud Federacije nalazi da određena rješenja iskazana u pojedinim odredbama osporenog Zakona, mogu značajno da utječu na realiziranje zaštite prava na lokalnu samoupravu posebno imajući u vidu pravo slobodnog i samostalnog raspolaganja finansijskim sredstvima.

Analizirajući navode podnosilaca zahtjeva, navode odgovora na zahtjev i relevantne ustavne i zakonske odredbe, Ustavni sud Federacije je utvrdio da je Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 42. sjednici održanoj 04.07.2013. godine donijela Zakon o šumama kojim je regulisala čuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihove funkcije, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije i finansiranje biološke obnove šuma na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona. Nadalje je utvrđeno, da je u postupku donošenja osporenog Zakona na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i općinskih načelnika provedena javna rasprava, pored ostaloga, i u općinama Vareš i Olovo 18.12.2012. godine. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici spomenutih općina na kojoj su isticali određene primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona, koje su i na odgovarajući način prihvaćene od strane predlagača.

Isto tako, Ustavni sud Federacije razmatrao je usvojena rješenja u osporenom Zakonu sa posebnim osvrtom na član 54. kojim je propisan način korištenja namjenskih sredstava koja su prihod općine, a koja potiču od naknada za korištenje državnih šuma i šumskog zemljišta propisana u članu 51. osporenog Zakona. Ta sredstva prema članu 54. kako je to utvrđeno mogu se isključivo koristiti za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području općine, za opremanje i obuku jedinica za gašenje požara i izgradnju skladišta za smještaj vatrogasne

opreme. Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja koje se odnosi na novčana sredstva jedinica lokalne samouprave, Ustavni sud Federacije pošao je od odredbe člana 34. stav 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim je propisano, da jedinice lokalne samouprave imaju pravo na odgovarajuće vlastite finansijske izvore kojima lokalna tijela mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadležnosti, a u skladu sa zakonom. Ustavni sud Federacije je utvrdio, da ovako utvrđena zakonska rješenja mogu direktno utjecati na niz pitanja koja su od interesa za lokalnu samoupravu, a posebno na utvrđivanje politike raspodjele sredstava po osnovu njihovog načina korištenja i raspolaganja unutar općine. To se posebno može manifestovati u odnosu na planove razvoja jedinica lokalne samouprave i ostvarivanja uslova za privredni razvoj i zapošljavanje te utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline, vodozaštite i korištenja prioritetnih resursa, pa je u tom pogledu došlo do povrede prava na lokalnu samoupravu.

Pored spomenutog, Ustavni sud Federacije analizirao je i član VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano, da međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opća pravila međunarodnog prava, čine dio zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, kao akt međunarodnog prava, ratifikovana je 1994. godine, kada je i stupila na snagu i od tada su njene odredbe sastavni dio zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine. U članu 9. stav 7. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi regulisano je da, koliko god je to moguće, sredstva koja se prenose lokalnim vlastima neće imati karakter namjenskih sredstava. Dodjelom tih sredstava ne može se ugroziti diskreciono pravo lokalne vlasti da vodi politiku u okviru svojih ovlaštenja. Navedeni princip Evropske povelje nisu slijedila rješenja u članu 54. osporenog Zakona, pa je i u tom pogledu došlo do povrede prava na lokalnu samoupravu.

Saglasno članu IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije je naložio Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“, i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, izvrši usaglašavanje zakona iz tačke 1. ove presude sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, do kada se osporeni Zakon može primjenjivati.

Iz svih navedenih razloga Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio većinom glasova u sastavu: dr.sc. Kata Senjak, predsjednica Suda,

Sead Bahtijarević, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i prof. dr. Edin Muminović, sudije Suda.

Broj: U-46/13

13.05.2014. godine

Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr.sc. Kata Senjak, s.r.

319.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о захтјеву начелника Општине Вареш и Општине Олово за заштиту права на локалну самоуправу у вези са Законом о шумама, који је донијела Скупштина Зеничко-добојског кантона, на основу члана IV.Ц.10.(3) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са Амандманом ХCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе одржаној дана 13.05.2014. године донио је

ПРЕСУДУ

1. Утврђује се да је Законом о шумама („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број: 8/13) повријеђено право Општине Вареш и Општине Олово на локалну самоуправу.

2. Даје се могућност Скупштини Зеничко-добојског кантона да у року од шест мјесеци од дана објављивања ове пресуде у „Службеним новинама Федерације БиХ“, и „Службеним новинама Зеничко-добојског кантона“ изврши усаглашавање закона из тачке 1. ове пресуде са Законом о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/06) до када се овај закон може примјењивати.

3. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Зеничко-добојског кантона“.

Образложење

1. Предмет захтјева и подносилац захтјева за заштиту права на локалну самоуправу

Општински начелници Општине Вареш и Општине Олово (у даљем тексту: подносиоци захтјева) поднели су поднеском број: 02-1021/13 и 02-05-1-2495/13 захтјев за заштиту права на локалну самоуправу Опш-

тине Вареш и Општине Олово (у даљем тексту: захтјев), који је запримљен у Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) дана 12.09.2013. године. Подносиоци захтјева сматрају да су ова права повријеђена Законом о шумама (у даљем тексту: оспорени Закон) који је донијела Скупштина Зеничко-добојског кантона.

У складу са Амандманом ХCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине подносиоци захтјева су овлашћени за покретање поступка пред Уставним судом Федерације за заштиту права на локалну самоуправу.

2. Странке у поступку

Странке у поступку у овом предмету су на основу Амандмана ХCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, општински начелници Општине Вареш и Општине Олово, као подносиоци захтјева и Скупштина Зеничко-добојског кантона, као доносилац оспореног Закона.

3. Битни наводи подносилаца захтјева

Подносиоци захтјева сматрају да је доношењем оспореног Закона Зеничко-добојски кантон прекорачио своје овласти и да није имао уставни основ да самостално уређује област шумарства. Позивају се на одредбе чл. III.2.x) и III.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине који се односе на начин остваривања надлежности федералне и кантоналне власти у области коришћења природних богатстава. Наводе да надлежности кантона могу бити прописане искључиво федералним законом о шумама, који тренутно не постоји, из разлога што Парламент Федерације Босне и Херцеговине још није законом уредио ову област, како је то утврђено Пресудом Уставног суда Федерације, број: У-26/08 од 14.04.2009. године и Пресудом, број: У-28/10 од 23.03.2011. године. Истичу, да је право на локалну самоуправу општинама Вареш и Олово повријеђено због тога што приликом доношења оспореног Закона ове општине нису консултоване у смислу члана 56. став 2. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине и члана 4. става 6. Европске повеље о локалној самоуправи. У конкретном случају, наводе да надлежно министарство у поступку доношења оспореног Закона, консултовање није извршило путем Савеза општина и градова, него је јавна расправа проведена директно у општинама Зеничко-добојског кантона. Међутим, у току јавне расправе о оспореном Закону, ни један од изнесених приједлога који се тичу вишег степена укључености јединице локалне самоуправе у управљање, заштиту и утврђивање политике искоришћа-

вања природног богатства није уважен од стране предлагача.

Поред навода који се односе на повреду процедуре у поступку доношења оспореног Закона, подносиоци захтјева оспоравају и суштински његове одредбе. Цитирају члан 3. став 1. тачка 30. оспореног Закона и образлажу да се одредбама овог члана, управљање и креирање политике из области шумарства даје у искључиву надлежност кантоналном министарству и кантоналној управи за шумарство, чиме се ова права одузимају јединицама локалне самоуправе. Даље, цитирају члан 4. став 6. оспореног Закона, и образлажу да је наведеном одредбом прописана обавеза Министарства да прије израде плана прибави мишљење и приједлоге заинтересованих јединица локалне самоуправе, али да нигдје није прописано да су такви приједлози и мишљења јединица локалне самоуправе обавезујући за министарство. Наводе да је пракса показала да се приједлозима и мишљењима која дају јединице локалне самоуправе не придаје друга важност осим формалне. Подносиоци захтјева цитирају и члан 54. оспореног Закона, и наводе да је овом одредбом јединицама локалне самоуправе наметнута обавеза да средства која добију по основу накнаде за коришћење државних шума, утроше управо у отклањање штетних посљедица пословања кантоналног предузећа, као нпр. штете почињене на инфраструктурним објектима на њиховој територији. Подносиоци захтјева сматрају да би се ова средства требала уложити у пројекте за очување и обнову шума, очување природног богатства, екологије или развијање планинског туризма и слично.

Исто тако, цитирају одредбе члана 32. ст. 1. и 2. оспореног Закона, којим је прописано да државним шумама и шумским земљиштем управља Влада Зеничко-добојског кантона путем Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Кантоналне управе, на начин прописан законом. Међутим, подносиоци захтјева сматрају да и јединице локалне самоуправе такођер представљају државу и то у облику који је најближи грађанима, а да се наведеном законском одредбом потпуно искључују из процеса управљања шумама и шумским земљиштем.

На основу изложеног, подносиоци захтјева тврде да су оспореним Законом повријеђена њихова права утврђена чланом 8. став 2., чл. 33. и 56. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, као и права утврђена чланом 4. став 6. и чланом 9. ст. 5., 6. и 7. Европске повеље о локалној самоуправи. Наглашавају, да се због неуређености односа у области шумарства што траје више од једне године, експлоатација шума на подручју општина Вареша и Олова одвија несметано од стране ЈП

„Шумско-привредног предузећа Зеничко-добојског кантона“ д.о.о. Завидовићи, које остварује добит, али без обавезе да изврши уплату накнаде за коришћење шума. Истичу да су пословне јединице овог привредног друштва Вареш и Олово, једине пословне јединице које сваке године остварују добит, којом се касније покривају пословни губици осталих пословних јединица, као и пословни губици цијелог привредног друштва. Предлажу да Уставни суд Федерације наконведеног поступка донесе пресуду којом ће утврдити да је оспореним Законом повријеђено право на локалну самоуправу општина Вареш и Олово. Исто тако предлажу да Суд донесе привремену мјеру којом се Влади Зеничко-добојског кантона забрањује предузимање било каквих радњи на провођењу оспореног Закона.

4. Битни наводи одговора на захтјев

У складу са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03) Уставни суд Федерације је позвао Скупштину Зеничко-добојског кантона, да се као друга странка у поступку изјасни о садржају захтјева у року од 30 дана.

У одговору на захтјев који је утврдила Законодавно-правна комисија Скупштине Зеничко-добојског кантона, на сједници одржаној 04.11.2013. године, наводи да је правни основ за доношење оспореног Закона у одредби члана 37. став 1. тачка ф) Устава Зеничко-добојског кантона, којом је утврђено да Скупштина Зеничко-добојског кантона доноси законе неопходне за извршавање надлежности кантона. У односу на наводе подносилаца захтјева који се односе на локалну самоуправу, у одговору се истиче да је искоришћавање природних богатстава у заједничкој надлежности Федерације и кантона, а не у надлежности јединица локалне самоуправе. Позивају се на одредбу члана III.2. х) Устава Федерације Босне и Херцеговине, којом је утврђено да су федерална власт и кантони надлежни за коришћење природних богатстава, затим на одредбу члана III.3. (1), којом је утврђено да наведене надлежности из претходног члана, могу бити остварене заједнички или одвојено или од стране кантона координирано од федералне власти, те одредбу из става (2) истог члана према којој, се кантони и федерална власт у вршењу ових надлежности договарају на трајној основи. Сматрају да у ситуацији када између Федерације Босне и Херцеговине и кантона не постоји договор о остваривању наведене заједничке надлежности у области коришћења природних богатстава, посебно када федералним законом ова област није регулисана, кантон може у циљу заштите јавних добара, законом уредити распо-

лагање и газдовање шумама у власништву државе на свом подручју.

Даље, наводе да су општине у складу са чланом 8. став 3. алинеја 10. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине судјевале у утврђивању политике управљања природним ресурсима и расподјеле средстава остварених на основу њиховог коришћења кроз процедуру доношења оспореног Закона. Тврде да је свим општинама на подручју Зеничко-добојског кантона дата могућност да у довољној мјери учествују у доношењу оспореног Закона. Истичу да је јавна расправа проведена 18.12.2012. године у свим општинама на подручју овог кантона, на којој су били присутни, поред осталих учесника и представници пословних јединица „Шумарије“ Олово и Вареш, и начелници општина Олово и Вареш. На тај начин дата је могућност општинама за давање примједби, приједлога и сугестија на оспорени Закон. Наводе да је уважена свака примједба и сугестија општина у границама важећих прописа. Поред наведеног, истичу да је оспорени закон био објављен и на веб-страници Зеничко-добојског кантона, те им је и на тај начин дата могућност за давање примједби, приједлога и сугестија на оспорени Закон. Такођер локална заједница је имала могућност утицати на доношење оспореног Закона и путем својих посланика у Скупштини Зеничко-добојског кантона. Имајући у виду изложено, сматрају да је општинама Олово и Вареш дата у највећој могућој мјери могућност учествовања у доношењу оспореног Закона. Такођер, сматрају да је иста могућност дата и Савезу општина и градова Федерације Босне и Херцеговине да изнесу своје мишљење о оспореном Закону путем својих представника.

Када је у питању трошење средстава прописано чланом 51. оспореног Закона, сматрају да тим средствима општине не могу располагати за санирање буџета или да воде политику о утрошку истих у оквиру својих овлашћења, јер се ради искључиво о намјенским средствима. Кад се ради о преношењу средстава локалним заједницама која немају карактер намјенских средстава, истичу да у том случају локалне заједнице могу трошити наведена средства у складу са утврђеним надлежностима.

У одговору напомињу још да не оспоравају наводе подносилаца који се тичу чињеница да се на подручју општине Олово и Вареш налазе изразито велике површине шуме и шумског земљишта и да се на њиховом подручју врши највећа сјеча дрвне масе. Међутим, наводе да се споменутим општинама плаћа накнада за искоришћавање шуме у складу са оспореним Законом према оствареном приходу од дрвета.

Такођер, у одговору на захтјев не оспоравају да постоје дуговања према општинама Олово и Вареш по основу накнаде за коришћење државних шума, а што је предмет других поступака. Истичу да ступањем на снагу Уредбе о шумама („Службене новине Федерације БиХ“, број: 83/09) кантон нема обавезу плаћања накнаде за коришћење државних шума, већ ту обавезу директно на рачун општина треба плаћати Ј.П. „Шумско-привредно друштво Зеничко-добојског кантона д.о.о. Завидовићи“. За ранији дуг који је настао прије ступања на снагу споменуте Уредбе, општине су поднијеле тужбу против кантона. Предлажу Уставном суду Федерације да након проведеног поступка донесе пресуду којом ће утврдити да оспореним Законом општини Олово и Вареш није повријеђено право на локалну самоуправу, као и да одбије захтјев за доношење привремене мјере.

Уз одговор на захтјев достављен је допис Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Зеничко-добојског кантона, број: 05/02-20201-2/13 од 03.10.2013. године; Закон о шумама; План спровођења Јавне расправе о Нацрту Закона о шумама и Извјештај о проведеној јавној расправи о Нацрту Закона о шумама.

5. Релевантно право

С. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан III.2. х)

„Федерална власт и кантони надлежни су за:

х) коришћење природних богатстава“.

Члан III.3. ст. (1) (2) и (3)

„(1) У складу са потребама, надлежности из члана III.2. могу бити остварене заједнички или одвојено, или од стране кантона координирано од федералне власти.

(2) У погледу ових надлежности кантони и федерална власт договарају се на трајној основи.

(3) У вршењу ових надлежности, када се ради о законима и другим прописима који су обавезујући на подручју цијеле Федерације, у складу са овим уставом, и одлукама Парламента Федерације, федерална власт ће поступити узимајући у обзир кантоналне надлежности, различите ситуације у појединим кантонима и потребе за флексибилношћу у провођењу. Федерална власт има право утврђивати политику и доносити законе који се тичу сваке од ових надлежности.“

Члан VI.2. (1)

(2) У општини се остварује локална самоуправа.

D. Устав Зеничко-добојског кантона**Члан 37. став 1. тачка ф)**

„Скупштина:

ф) доноси законе и остале прописе за извршавање кантоналних надлежности“.

Ц) Европска повеља о локалној самоуправи**Члан 4. став 6.**

„Локалне власти биће консултоване у највећој могућој мјери, правовремено и на одговарајући начин, у процесу планирања и доношења одлука у свим стварима које их се директно тичу“.

Члан 9. став 5., 6. и 7.

„5. Потребна заштите финансијски слабијих локалних власти налаже успостављање одговарајућих поступака или мјера финансијског изједначавања, с циљем да се исправе посљедице неједнаке дистрибуције извора финансирања односно финансијског оптерећења локалних власти. Таквим поступцима или мјерама не могу да се сужавају права локалних власти које оне имају у оквиру своје надлежности.“

6. Локалне власти, на одговарајући начин, биће консултоване у погледу метода на основу којег ће им бити додијељени редистрибуирани извори финансирања.

7. Колико год је то могуће, средства која се преносе локалним, властима неће имати карактер намјенских средстава. Додјелом тих средстава не може да се угрози дискреционо право локалних власти да воде политику у оквиру својих овлашћења“.

Д) Закон о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/06)

Члан 8. ст. 1., 2. и 3. алинеја 10.

„Јединица локалне самоуправе има властите надлежности установљене уставом и законом и има право бавити се свим питањима од локалног значаја која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена у надлежности неке друге власти на основу устава и закона.“

Она ће бити самостална у одлучивању о питањима из властитих надлежности, које не могу бити ограничене или ускраћене од федералних или кантоналних власти, осим у случајевима и у оквирима утврђеним уставом и законом.

У властите надлежности јединице локалне самоуправе спадају:

- утврђивање политике управљања природним ресурсима јединице локалне самоуправе и расподела средстава на основу њиховог коришћења.“

Члан 34.

„Јединице локалне самоуправе имају право на одговарајуће сопствене финансијске изворе којима локални органи могу слободно располагати у оквиру своје надлежности у складу са законом.“

Један дио финансијских извора јединица локалне самоуправе оствариват ће се од локалних такси и накнада чију стопу јединица локалне самоуправе утврђује у оквиру закона.

Финансијска средства јединица локалне самоуправе бит ће сразмјерна њиховим надлежностима које су им додијељене законом. Сваки пријенос нових функција бит ће праћен финансијским средствима потребним за њихово ефикасно извршавање.

Законодавац је дужан прибавити мишљење од Савеза општина и градова о свим питањима која се односе на додјелу средстава, као и о свим промјенама закона које могу утицати на финансијске обавезе јединица локалне самоуправе.

У складу са утврђеном фискалном политиком, законом се утврђују врсте пореза, накнада, доприноса и такси који у цијелости или дјелимично припадају јединицама локалне самоуправе као изворни приходи“.

Члан 53.

„Федералне, односно кантоналне власти дужне су размотрити иницијативе, приједлоге и сугестије јединица локалне самоуправе и о свом ставу и предузетим активностима обавијестити јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема иницијативе, приједлога или сугестије“.

Члан 56.

„Федералне, односно кантоналне власти дужне су у највећој могућој мјери консултовати јединице локалне самоуправе у поступку доношења прописа који их се директно тичу.“

Консултовање, у смислу претходног става овог члана, федералне, односно кантоналне власти врше путем Савеза општина и градова“.

6. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Уставни суд Федерације је утврдио да у конкретном предмету нема чињеничних питања која би било потребно непосредно разјаснити на јавној расправи, па је у складу са чланом 13. став 1. у вези са чланом 25. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10) одржао сједницу без јавне расправе, на којој је размотрио оспорени закон, захтјев подносилаца, одговор на захтјев подносилаца, као и релевантне уставне и законске одредбе и уставносудску праксу овог Суда.

У поступку рјешавања овог предмета, Уставни суд Федерације пошао је од одредбе члана VI.2.(1) Устава Федерације Босне и Херцеговине којим је прописано да се у општинама остварује локална самоуправа. У складу са чланом IV.Ц.10.(3) Устава Федерације Босне и Херцеговине а у вези са Амандманом ХCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, начелници општина су овлашћени за покретање поступка за заштиту права на локалну самоуправу пред Уставним судом Федерације. Чланом VII.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине одређено је да међународни уговори и други споразуми који су на снази у Босни и Херцеговини и Федерацији Босне и Херцеговине, те општа правила међународног права, чине дио законодавства Федерације Босне и Херцеговине. С тим у вези Европска повеља о локалној самоуправи, као акт међународног права, ратификована 1994. године, када је и ступила на снагу саставни је дио законодавства у Федерацији Босне и Херцеговине.

Имајући у виду споменуте одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине и Европску повељу о локалној самоуправи, Уставни суд Федерације налази да одређена рјешења исказана у појединим одредбама оспореног Закона, могу значајно да утичу на реализирање заштите права на локалну самоуправу посебно имајући у виду право слободног и самосталног располагања финансијским средствима.

Анализирајући наводе подносилаца захтјева, наводе одговора на захтјев и релевантне уставне и законске одредбе, Уставни суд Федерације је утврдио да је Скупштина Зеничко-добојског кантона на 42. сједници одржаној 04.07.2013. године донијела Закон о шумама којим је регулисала чување и заштиту шума и шумског земљишта, јачање њихове функције, планирање у шумарству и управљање шумама и шумским земљиштем, економске функције и финансирање биолошке обнове шума на територији Зеничко-добојског кантона. Надаље је утврђено, да је у поступку доношења оспореног Закона на приједлог Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Зеничко-

добојског кантона и општинских начелника проведена јавна расправа, поред осталог, и у општинама Вареш и Олово 18.12.2012. године. Јавној расправи присуствовали су представници споменутих општина на којој су истицали одређене примједбе и сугестије на Нацрт Закона, које су и на одговарајући начин прихваћене од стране предлагача.

Исто тако, Уставни суд Федерације разматрао је усвојена рјешења у оспореном Закону са посебним освртом на члан 54. којим је прописан начин коришћења намјенских средстава која су приход општине, а која потичу од накнада за коришћење државних шума и шумског земљишта прописана у члану 51. оспореног Закона. Та средства према члану 54. како је то утврђено могу се искључиво користити за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре на подручју општине, за опремање и обуку јединица за гашење пожара и изградњу складишта за смјештај ватрогасне опреме. Код овако утврђеног чињеничног стања које се односи на новчана средства јединица локалне самоуправе, Уставни суд Федерације пошао је од одредбе члана 34. став 1. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине којим је прописано, да јединице локалне самоуправе имају право на одговарајуће властите финансијске изворе којима локална тијела могу слободно располагати у оквиру своје надлежности, а у складу са законом. Уставни суд Федерације је утврдио, да овако утврђена законска рјешења могу директно утицати на низ питања која су од интереса за локалну самоуправу, а посебно на утврђивање политике расподеле средстава по основу њиховог начина коришћења и располагања унутар општине. То се посебно може манифестовати у односу на планове развоја јединица локалне самоуправе и остваривања услова за привредни развој и запошљавање те утврђивање и спровођење политике уређења простора и заштите човјекове околине, водо-заштите и коришћења природних ресурса, па је у том погледу дошло до повреде права на локалну самоуправу.

Поред споменутог, Уставни суд Федерације анализирао је и члан VII.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине којим је прописано, да међународни уговори и други споразуми који су на снази у Босни и Херцеговини и Федерацији, те општа правила међународног права, чине дио законодавства Федерације Босне и Херцеговине. Европска повеља о локалној самоуправи, као акт међународног права, ратификована је 1994. године, када је и ступила на снагу и од тада су њене одредбе саставни дио законодавства Федерације Босне и Херцеговине. У члану 9. став 7. Европске повеље о локалној самоуправи регулисано је да, колико год је то могуће, средства која се преносе локалним властима неће

имати карактер намјенских средстава. Додјелом тих средстава не може се угрозити дискреционо право локалне власти да води политику у оквиру својих овлашћења. Наведени принцип Европске повеље нису слиједила рјешења у члану 54. оспореног Закона, па је и у том погледу дошло до повреде права на локалну самоуправу.

Сагласно члану IV.Ц.12.б) Устава Федерације Босне и Херцеговине Уставни суд Федерације је наложио Скупштини Зеничко-добојског кантона да у року од шест мјесеци од дана објављивања ове пресуде у „Службеним новинама Федерације БиХ“, и „Службеним новинама Зеничко-добојског кантона“, изврши усаглашавање закона из тачке 1. ове пресуде са Законом о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, до када се оспорени Закон може примјенјивати.

Из свих наведених разлога Уставни суд Федерације је одлучио као у изреци ове пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације је донио већином гласова у саставу: др сц. Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и проф. др Един Муминовић, судије Суда.

Број: У-46/13

13.05.2014. године

С а р а ј е в о

Предсједница

Уставног суда Федерације

Босне и Херцеговине

др сц. Ката Сењак, с.р.

СКУПШТИНА

320.

На основу члана 52. Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 14/13) и члана 44. став (1) тачка д) Пословника Скупштине Зеничко-добојског кантона – Нови преčiшћени текст ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 7/12 и 12/13), Законодавно-правна комисија Скупштине Зеничко-добојског кантона, на 58. сједници одржаној 07.07.2014. године, утврдила је Пречишћени текст Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона.

Пречишћени текст Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона обухвата Закон о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 8/06), Закон о измјенама Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 20/07), Закон о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 9/09), Закон о измјени Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 9/09) и Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 14/13), у којима су означиени дани ступања на снагу тих закона.

kantona", број: 20/07), Закон о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 9/09), Закон о измјени Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 9/09) и Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Зеничко-добојског кантона ("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број: 14/13), у којима су означиени дани ступања на снагу тих закона.

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ЗЕНИЧКО- ДОБОЈСКОГ КАНТОНА - ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -

ДИО ПРВИ - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

ПОГЛАВЉЈЕ I. - ОПЋЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(Предмет Закона)

Овим Законом регулирају се полицијске овласти и радно-правни статус полицијских службеника Зеничко-добојског кантона (у даљњем тексту: Кантон).

Члан 2.

(Полцијски службеници)

- (1) Овај Закон примјенjuje се на полицијске службенике запослене у Управи полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (у даљем тексту: полицијски орган).
- (2) Полицијски службеници су они припадници полицијског органа из става (1) овог члана који су овлашћени да примјенjuje полицијске овласти прописане овим Законом и поступају као овлашћена службена лица према законима о кривичном поступку у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: ЗКП).
- (3) Радна мјеста полицијских службеника прописују се према закону којим се успоставља полицијски орган, те прописима донесеним на основу тог закона.

Члан 3.

(Основе за рад)

- (1) Рад полицијских службеника заснива се на Уставима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Кантона и на законима и другим прописима који се примјенjuje у Босни и Херцеговини, Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) и Кантону.

- (2) U vršenju svojih dužnosti policijski službenik djeluje na nepristrasan i zakonit način vođen javnim interesom da služi i pomaže javnosti, promovirajući razvoj i očuvanje demokratske prakse u skladu sa zaštitom ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Član 4.

(Nacionalna i polna zastupljenost)

- (1) Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koju obuhvata Kanton prema popisu iz 1991. godine.
- (2) U policijskom organu se promoviše ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u strukturi policijskih službenika.

Član 5.

(Policijske oznake i uniforma)

- (1) Policijskom službeniku službenu policijsku iskaznicu i policijsku značku izdaje policijski komesar Kantona (u daljem tekstu: policijski komesar).
- (2) Policijski službenici nose jedinstvene uniforme u Federaciji u skladu sa članom III.4. (a) Ustava Federacije.
- (3) Izgled, dijelove, boju i oznake policijske uniforme propisuje Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi ("Službene novine Federacije BiH", broj: 43/10) i važeći propisi. Zbog specifične prirode određenih zadataka i u skladu sa prihvaćenim policijskim standardima, određeni policijski zadaci se mogu vršiti u civilu ili u posebnoj službenoj odjeći i sa odgovarajućom opremom. Pomenute policijske zadatke i posebnu službenu odjeću i opremu određuje policijski komesar.
- (4) Ministar na prijedlog policijskog komesara donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i rok trajanja policijske uniforme.
- (5) Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), propisuje oblik službene policijske iskaznice i značke za policijske službenike iz člana 2. stav (1) ovog Zakona, pri čemu policijska značka mora biti jasno prepoznatljiva javnosti kao policijska oznaka.

Član 6.

(Pravo i dužnost nošenja oružja)

Policijski službenik drži i nosi oružje i municiju u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar unutarnjih poslova Kantona (u daljem tekstu: ministar), na prijedlog komesara policije.

DIO DRUGI -POLICIJSKE OVLASTI

POGLAVLJE I. OSNOVNI PRINCIPI

Član 7.

(Obaveza identifikacije)

- (1) Prije nego što policijski službenik počne primjenjivati policijske ovlasti obavezan je da se identifikira pokazivanjem službene policijske iskaznice ili policijske značke.
- (2) U izuzetnim slučajevima, kada identifikiranje iz stava (1) ovog člana može ugroziti sigurnost policijskog službenika ili drugog lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu policijskih ovlasti, policijski službenik može se identifikirati na drugi način ili odgoditi identifikaciju.
- (3) Čim okolnosti iz stava (2) ovog člana prestanu, policijski službenik identifikira se na način iz stava (1) ovog člana.

Član 8.

(Prikladnost i proporcionalnost primjene policijskih ovlasti)

- (1) Primjena policijskih ovlasti mora biti prikladna i proporcionalna potrebi radi koje se poduzima.
- (2) Policijske ovlasti primjenjuju se sredstvima kojima se može postići zakonit cilj sa najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu.

Član 9.

(Odluke i naredbe za primjenu policijskih ovlasti)

- (1) Policijski službenik primjenjuje policijske ovlasti prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom, kao i na osnovu zakonite naredbe nadređenog službenika ili nadležnog organa.
- (2) Policijski službenik neće izvršiti naredbu ukoliko bi time učinio krivično djelo po krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Policijski službenik će odmah usmeno upoznati nadređenog službenika da je izdana naredba protivna zakonskim odredbama, te ukoliko ponovi naredbu podnijeti izvještaj o neizvršavanju naredbe svom neposredno nadređenom službeniku, odnosno višem nadređenom službeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadređenog policijskog službenika.
- (3) Ukoliko naredba bude ponovljena, bez obzira na

okolnosti iz stava (2) ovog člana, policijski službenik svoj pismeni izvještaj dostavit će organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

POGLAVLJE II. - POJEDINE POLICIJSKE OVLASTI

Član 10.

(Policijske ovlasti propisane ovim Zakonom)

(1) Pored dužnosti i ovlasti propisanih ZKP-om i drugim zakonima i propisima, policijskim službenicima, odnosno policijskom organu radi sprečavanja krivičnih djela, prekršaja i održavanja javnog rada i mira, ovim Zakonom daju se sljedeće policijske ovlasti:

- a) provjera i utvrđivanje identiteta osoba i stvari;
- b) pozivanje i obavljanje razgovora;
- c) privođenje;
- d) potraga za osobama i stvarima;
- e) privremeno ograničavanje slobode kretanja;
- f) izdavanje upozorenja i naredbi;
- g) privremeno oduzimanje predmeta;
- h) privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava;
- i) pregled osoba, stvari i prijevoznih sredstava;
- j) audio i videosnimanje na javnim mjestima;
- k) upotreba sile;
- l) obrada osobnih podataka i vođenje evidencija;
- m) zaprimanje prijava.

(2) Način vršenja policijskih dužnosti i ovlasti detaljnije se propisuje pravilnikom koji donosi policijski komesar.

Odjeljak A. Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i stvari

Član 11.

(Ovlast provjere identiteta osoba)

(1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši provjeru identiteta osobe koja:

- a) predstavlja prijetnju drugoj osobi ili javnom redu ili sigurnost koja zahtijeva policijsku akciju;
- b) se pregleda ili protiv koje su poduzete druge mjere ili radnje propisane zakonom;

c) je zatečena u objektu ili drugim prostorijama ili u vozilu koje se pregleda, ukoliko je provjera identiteta neophodna;

d) je zatečena na području ili u objektu u kojem je sloboda kretanja privremeno ograničena, ukoliko je provjera identiteta neophodna;

e) načinom na koji se ponaša izaziva sumnju da je učinilac krivičnog djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja, ili da ga namjerava učiniti, ili koja svojom fizičkom pojavom sliči osobi za kojom se traga;

f) je zatečena na mjestu gdje je iz sigurnosnih razloga neophodno utvrditi identitet svih osoba ili grupe osoba.

(2) Policijski službenik će obavijestiti osobu o razlozima zbog kojih je potrebna provjera njezinog identiteta.

Član 12.

(Načini provjere identiteta)

(1) Provjera identiteta osobe vrši se uvidom u njezinu osobnu kartu ili koju drugu javnu ispravu koja sadrži njezinu fotografiju i njezin potpis.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, provjera identiteta može se izvršiti i na osnovu izjave druge osobe čiji je identitet utvrđen.

(3) Kada je neophodno, provjera identiteta može uključivati i provjeru boravišta ili prebivališta.

Član 13.

(Ovlast utvrđivanja identiteta)

(1) Ovlast utvrđivanja identiteta primjenjuje se prema osobi koja ne posjeduje ispravu iz člana 12. stav (1) ovog Zakona, ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost te isprave. Identitet se utvrđuje metodama i sredstvima kriminalističke tehnike.

(2) Radi utvrđivanja identiteta osobe policijski organ ovlašten je da javno objavi fotorobot, crtež, snimak ili opis te osobe.

(3) Ako ne postoji mogućnost utvrđivanja identiteta na drugi način, policijski organ ovlašten je da objavi fotografiju osobe koja nije sposobna dati svoje osobne podatke ili leša nepoznate osobe.

Član 14.

(Identifikacija predmeta)

- (1) Ovlašt utvrđivanja i provjere identiteta predmeta primjenjuje se kada je neophodno utvrditi karakteristike i specifične osobine tog predmeta, kao i odnos neke osobe ili događaja prema tom predmetu.
- (2) Policijski organ ovlašten je da javno objavi sliku, crtež, snimak ili opis predmeta ukoliko je to od značenja za uspješno provođenje postupka utvrđivanja identiteta tog predmeta.

Odjeljak B. Obavljanje razgovora

Član 15.

(Pozivanje i obavljanje razgovora)

- (1) Kad god postoji zakonit razlog policijski službenik može pozvati osobu da dođe u službene prostorije policijskog organa radi razgovora.
- (2) Razgovori se obavljaju u vremenu između 6 sati i 21 sat i ne mogu trajati duže od šest sati.
- (3) Poziv na razgovor mora sadržavati: ime i prezime osobe koja se poziva, naziv organizacione jedinice policijskog organa koji upućuje poziv na razgovor, mjesto, datum, vrijeme i razlog pozivanja, te upozorenje da će osoba koja se poziva biti prisilno dovedena ukoliko se na odgovarajući način ne odazove pozivu.
- (4) U izuzetnim slučajevima, policijski službenik je ovlašten osobu pozvati usmeno ili putem odgovarajućeg telekomunikacijskog sredstva pri čemu joj je dužan priopćiti razlog pozivanja, kao i upozoriti je na mogućnost da bude prisilno privedena. Uz saglasnost te osobe, policijski službenik može je prevesti do službenih prostorija.
- (5) Obavljena dostava poziva potvrđuje se dostavnicom.

Odjeljak C. Privođenje

Član 16.

(Privođenje bez naloga)

- (1) Bez pisanog naloga nadležnog organa policijski službenik može u službene prostorije policijskog organa privesti osobu:
 - a) čiji je identitet potrebno utvrditi, kada nema drugog načina;
 - b) za kojom je zvanično pokrenuta potraga;

- c) koja se ne odazove pozivu za razgovor iz člana 15. ovog Zakona;
- d) koja narušava ili ugrožava javni red i mir ili ugrožava bezbjednost saobraćaja, ako se uspostavljanje javnog reda i mira ili otklanjanje ugrožavanja ne može postići na drugi način.

- (2) Privođenje iz stava (1) ovog člana može trajati onoliko dugo koliko je neophodno za izvršenje policijske radnje, a najduže šest sati.

Odjeljak D. Potraga za osobama i stvarima

Član 17.

(Potraga i oglašavanje)

- (1) Policijski službenici ovlašteni su da provode mjere potrage za osobama i stvarima.
- (2) Potraga se može pokrenuti za osobom čiji je nestanak prijavljen. Potraga će se pokrenuti za osobom koja se traži u skladu sa zakonom.
- (3) Policijski organ zvanično poduzima oglašavanje kako bi se:
 - a) utvrdilo boravište ili prebivalište osobe u skladu sa zakonom;
 - b) utvrdio identitet osobe koja nije u stanju dati svoje osobne podatke ili identitet leša osobe čiji se osobni podaci ne mogu utvrditi;
 - c) pronašao određeni predmet.

Odjeljak E. Privremeno ograničenje slobode kretanja

Član 18.

(Uvjeti za ograničenje kretanja)

- (1) Policijski službenik može privremeno ograničiti kretanje osobe na određenom području ili u određenom objektu kada je to prijeko potrebno kako bi se spriječilo učinjenje krivičnih djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja, ili kako bi se spriječilo ugrožavanje javnog reda i sigurnosti.
- (2) Privremeno ograničenje slobode kretanja ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno, a ni u kom slučaju ne može trajati duže od šest sati bez službenog odobrenja.

Član 19.

(Način potrage i ograničenja kretanja)

Mjere potrage iz člana 17. ovog Zakona i privremeno ograničenje slobode kretanja iz člana 18. ovog Zakona, provode se kriminalističko-taktičkim radnjama (potraga, pregled određenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelomična i potpuna blokada saobraćaja i drugih površina).

Odjeljak F. Izdavanje upozorenja i naredbi

Član 20.

(Davanje upozorenja)

Policijski službenik upozorit će osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem može ugroziti svoju ili sigurnost drugih osoba ili imovine, prekršiti zakon i red, odnosno u slučaju da postoje osnovi sumnje da bi ta osoba mogla učiniti ili izazvati drugu osobu da učini krivično djelo ili prekršaj.

Član 21.

(Uvjeti za izdavanje naredbi)

(1) Naredbe se izdaju radi:

- a) otklanjanja opasnosti po život i osobnu sigurnost građana;
- b) otklanjanja opasnosti po imovinu;
- c) sprečavanja izvršenja krivičnih djela, otkrivanja krivičnih djela, pronalaženja i hvatanja učinilaca krivičnih djela, otkrivanja i obezbjeđenja tragova krivičnih djela i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz o krivičnom postupku;
- d) održavanja javnog reda i mira ili uspostavljanja narušenog javnog reda i mira;
- e) onemogućavanja pristupa ili zadržavanja u prostoru ili objektu gdje to nije dozvoljeno;
- f) vršenja kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u skladu sa zakonom.

(2) Naredbe izdaje policijski komesar ili policijski službenik kojeg policijski komesar ovlasti. Policijski službenik može samostalno izdavati naredbe samo u hitnim slučajevima.

(3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pisanim putem ili na drugi odgovarajući način (optičkim ili zvučnim signalima, rukom itd).

Odjeljak G. Privremeno oduzimanje predmeta

Član 22.

(Uvjeti za privremeno oduzimanje predmeta)

(1) Policijski službenik privremeno oduzima predmet:

- a) kada je to neophodno radi zaštite javne sigurnosti;
- b) koji je u posjedu osobe koja je lišena slobode i koja taj predmet može upotrijebiti za samoozljeđivanje, napad na drugu osobu ili bijeg.

(2) Policijski službenik obavezan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Potvrda mora sadržavati: karakteristike oduzetog predmeta koje ga razlikuju od ostalih predmeta, podatke o osobi od koje je predmet oduzet, te ime i prezime, podatke sa policijske značke i potpis policijskog službenika koji je izvršio oduzimanje.

(3) Ako osoba odbije potpisati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, policijski službenik će to zabilježiti na potvrdi.

Član 23.

(Postupanje sa oduzetim predmetima)

(1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, čuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama policijskog organa nije moguće, ili je povezano sa znatnim poteškoćama, privremeno oduzeti predmeti mogu se pohraniti ili osigurati na odgovarajući način sve dok nadležni organ ne donese odgovarajuću odluku.

(2) Kada razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu da postoje, privremeno oduzeti predmet bit će vraćen osobi od koje je bio oduzet, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili odlukom nadležnog organa.

Odjeljak H. Korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava

Član 24.

(Ovlast korištenja tuđih vozila i sredstava komunikacije)

(1) Radi potjere ili hapšenja učinilaca krivičnog djela, kao i radi prevoženja žrtve krivičnog djela, prirodne nepogode ili nesreće do najbliže bolnice, policijski službenik može koristiti odgovarajuće tuđe vozilo i

komunikacijsko sredstvo o čemu izdaje potvrdu. Policijski službenik može koristiti to vozilo ili komunikacijsko sredstvo isključivo u vremenu potrebnom da se potjera, hapšenje ili prevoz okonča.

- (2) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava (1) ovog člana, ima pravo na naknadu stvarne štete pričinjene upotrebom njegove imovine.
- (3) Štetu iz stava (2) ovog člana nadoknađuje ministarstvo u skladu sa važećim zakonima i pravilnikom o naknadi štete koji donosi ministar.
- (4) U toku vršenja službenih zadataka policijski službenik ima pravo na besplatni javni prijevoz i osiguranje putnika u javnom prijevozu.

Odjeljak I. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

Član 25. (Uvjeti za pregled)

- (1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši pregled osobe, predmeta koji osoba nosi sa sobom i prometnog sredstva kada je to neophodno radi pronalaženja predmeta koji nisu dozvoljeni u prostoru ili objektu ili koji bi mogli biti iskorišteni za napad na drugu osobu ili samoozljeđivanje.
- (2) Pregled osobe u svrhu iz stava (1) ovog člana obuhvata uvid u sadržaj njezine odjeće i obuće.
- (3) Pregled saobraćajnog sredstva u svrhu iz stava (1) ovog člana obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora, prometnog sredstva i predmeta koji se njime prevoze.
- (4) Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvata pregled predmeta koji su kod osobe ili u njezinoj neposrednoj blizini, ili predmeta osobe po čijem se nalogu i u čijoj se pratnji prevoze.
- (5) Pregled osobe obavlja osoba istog spola, izuzev u slučajevima kada je neophodan hitan pregled osobe kako bi joj se oduzelo oružje ili drugi predmeti kojima se može izvesti napad na drugu osobu ili samopovredjivanje.
- (6) Prilikom pregleda policijski službenik može koristiti tehnička pomagala i/ili službene pse.

Odjeljak J. Snimanje na javnim mjestima

Član 26.

(Audio i video snimanje na javnim mjestima)

- (1) Radi sprečavanja krivičnih djela ili radi održavanja reda i sigurnosti, policijski organ može vršiti audio i videosnimanje osobe ili grupe osoba, okruženja i svake druge okolnosti ili predmeta.
- (2) Uređaji za audio i videosnimanje na javnim mjestima postavljaju se tako da su javnosti lako uočljivi.

Odjeljak K. Upotreba sile

Član 27.

(Uvjeti za upotrebu sile)

- (1) Policijski službenik može upotrijebiti silu samo kada je to neophodno potrebno i isključivo u mjeri potrebnoj radi ostvarenja zakonitog cilja.
- (2) Ukoliko nije drugačije određeno ovim Zakonom, sredstva prisile, kao što su fizička sila uključujući borilačke vještine, palica, sredstva za vezivanje, uređaj za prisilno zaustavljanje osoba ili vozila, hemijska sredstva, vatreno oružje, službeni psi, vođeni topovi, specijalna vozila, specijalne vrste oružja, električni uređaji za privremeno onesposobljavanje i eksplozivne naprave, mogu se upotrijebiti kada je to potrebno za zaštitu ljudskih života, odbijanje napada, savladavanje otpora, te sprečavanje bijega.
- (3) Prije upotrebe bilo kojeg sredstva prisile policijski službenik dat će upozorenje, osim ako bi to moglo ugroziti sigurnost policijskog službenika ili druge osobe ili bi bilo očigledno neprimjereno ili nesvršishodno u datim okolnostima.
- (4) Detaljnije propise o upotrebi sile, donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 28.

(Izuzeće od upotrebe određenih sredstava prisile)

- (1) Fizička sila i palica ne koriste se prema djeci, starijim osobama, onesposobljenim osobama uključujući osobe koje su očigledno bolesne, kao ni prema ženama koje su očigledno trudne, osim ako te osobe izravno ugrožavaju život policijskog službenika, svoj život ili život drugih osoba.

- (2) Vatreno i specijalno oružje ne može se koristiti samo iz razloga da bi se spriječio bijeg osobe, osim ukoliko je to jedini način odbrane od izravnog napada ili opasnosti.
- (3) Eksplozivne naprave ne mogu se koristiti radi sprečavanja bijega osobe.

Član 29.

(Upotreba vatrenog oružja)

- (1) Primjenjujući član 8. ovog Zakona, policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako su već upotrijebljena sredstva prisile bila neefikasna, ili ako upotreba drugih sredstava prisile ne garantira uspjeh.
- (2) Policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako nema drugog načina da:
- a) zaštititi sebe ili druge od izravno prijeteće smrtno opasnosti ili ozbiljne ozljede;
 - b) spriječi učinjenje krivičnog djela koje predstavlja ozbiljno prijetnju životu ili integritetu, liši slobode osobu koja predstavlja takvu opasnost i opire se policijskim službenicima.
- (3) Policijski službenik dat će dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju, osim ako bi time nastao rizik za njega samoga ili rizik nanošenja ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda drugim osobama, a okolnosti nalažu potrebu za trenutačnom akcijom.
- (4) Upozorenje iz stava (3) ovog člana, neće se uputiti ako bi to ugrozilo izvršenje policijskog zadatka.
- (5) Policijski službenik može ispaliti hitac upozorenja ako bi se time postigao efekat zastrašivanja ili odbijanja izravnog napada od sebe ili drugog u cilju zaštite života.

Član 30.

(Isključenje upotrebe vatrenog oružja)

- (1) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, osim ako je to jedini način odbrane od izravnog napada ili opasnosti.
- (2) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena prema maloljetniku, osim ako je to jedini način odbrane od izravnog napada ili opasnosti.

Član 31.

(Upotreba vatrenog oružja prema vozilima i plovilima)

- (1) Policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oru-

žje na vozila u pokretu, osim ako se to vozilo koristi kao sredstvo izravnog napada za nanošenje povreda policijskim službenicima ili drugim osobama, ili ako je to neophodno radi sprečavanja ozbiljnih ili smrtonosnih povreda nanijetih pucanjem vatrenim oružjem iz vozila na policijske službenike ili na druge osobe.

- (2) U toku izvršavanja policijskih zadataka na morskim ili kopnenim plovnim putevima, policijski službenik ima pravo upotrijebiti vatreno oružje ako se plovilo za kojim se vrši potjera ne zaustavi nakon što mu je upućen vidljiv ili čujan signal da se zaustavi i to sa razdaljine sa koje je nedvojbeno moguće primiti i razumjeti takav signal.

Član 32.

(Izvještaj o upotrebi sile)

- (1) Policijski službenik koji je u toku vršenja dužnosti upotrijebio silu dužan je sačiniti pismeni izvještaj o upotrebi sile do kraja smjene u kojoj je došlo do upotrebe sile.
- (2) Izvještaj iz stava (1) policijski službenik dostavlja rukovodiocu organizacione jedinice koji, uz svoje mišljenje, jedan primjerak tog izvještaja dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu u roku od 24 sata, a u izuzetnim slučajevima u roku od 48 sati od završetka te smjene.
- (3) Ako policijski službenik nije u mogućnosti da podnese izvještaj o upotrebi sile, izvještaj podnosi njegov neposredni rukovodilac u roku iz stava (1) ovog člana.
- (4) Organizaciona jedinica nadležna za unutrašnju kontrolu policijskom komesaru dostavlja mišljenje o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile u roku od osam dana od dana prijema izvještaja, a u izuzetnim slučajevima ovaj rok se može produžiti do 30 dana od dana prijema izvještaja.
- (5) Policijski komesar ocjenjuje zakonitost i pravilnost upotrebe sile od strane policijskog službenika u roku od tri dana od dana prijema mišljenja organizacione jedinice nadležne za unutrašnju kontrolu.
- (6) Ako policijski komesar ocijeni da je policijski službenik upotrijebio silu na nezakonit ili nepravilan način nalaže rukovodiocu iz stava (2) ovog člana da pokrene interni postupak radi utvrđivanja odgovornosti policijskog službenika.
- (7) Policijski službenik oslobađa se odgovornosti ako je silu upotrijebio u granicama svojih ovlaštenja.

- (8) Izuzetno od stava (1) ovog člana, policijski službenik koji je upotrijebio samo sredstva za vezivanje prilikom lišenja slobode, privođenja ili sprovođenja lica u svrhu njenog sigurnog transporta, sastavlja službenu zabilješku i dostavlja je rukovodiocu organizacione jedinice u roku od 24 sata.

Odjeljak L. Obrada osobnih podataka i vođenje evidencija

Član 33.

(Obrada ličnih podataka)

- (1) Policijski službenik, u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima koja su određena ovim Zakonom, kao i u skladu s posebnim propisima, obrađuje informacije uključujući i lične podatke.
- (2) Prilikom obrade ličnih podataka policijski službenik postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11), osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
- (3) Policijski komesar donosi instrukciju o načinu obrade podataka iz stavova (1) i (2) ovog člana u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Član 33a.

(Obrada ličnih podataka u policijske svrhe)

- (1) Obrada ličnih podataka u policijske svrhe podrazumijeva obradu ličnih podataka koju vrši policijski organ radi sprečavanja i suzbijanja kriminala i održavanja javnog reda.
- (2) Prilikom obrade ličnih podataka u policijske svrhe, policijski organ:
- a) dužan je voditi evidenciju o svim zbirkama ličnih podataka i prijaviti ih Agenciji za zaštitu ličnih podataka u skladu sa članom 13., 14. i 15. Zakona o zaštiti ličnih podataka;
 - b) dužan je odvojeno voditi ove podatke od drugih informacija;
 - c) ovlašten je, ako je to neophodno u policijske svrhe, kombinovati lične podatke obrađivane za druge svrhe;
 - d) dužan je ograničiti sakupljanje ličnih podataka koji se odnose na rasno porijeklo nosioca podataka, njegovo vjersko uvjerenje, seksualno opredjeljenje, političko mišljenje ili pripadnost određenim pokretima ili organizacijama koje nisu zakonom zabranjene. Sakupljanje ovih ličnih podataka

može biti provedeno samo ako je to neophodno za potrebe određene istrage;

- e) dužan je lične podatke označavati s gledišta stepena njihove tačnosti i pouzdanosti, a prije svega razlikovati lične podatke zasnovane na činjenicama od podataka zasnovanih na ličnim mišljenjima i procjenama;
 - f) dužan je stalno i najmanje jednom u tri godine provjeravati da li su lični podaci neophodni za određene svrhe i nepotrebne podatke izbrisati;
 - g) ne provodi provjeru iz tačke f) stav (2) ovog člana u slučaju obrade ličnih podataka u svrhu osnovne identifikacije izvršioca kažnjivih djela (evidencija otisaka prstiju i DNK i dr.) kada se brisanje podataka provodi po isteku pet godina od dana smrti izvršioca;
 - h) ne provodi provjeru i brisanje u slučaju da je lični podatak stavljen u dokumentaciju koja nije automatski vođena i kada se postupa po pravilima arhivske službe;
 - i) ne može vršiti obradu ličnih podataka posredstvom obrađivača.
- (3) Za potrebe ispunjavanja obaveza iz stava (2) ovog člana, organi koji učestvuju u krivičnom postupku dužni su blagovremeno pružiti informacije o pravosnažnim odlukama i zastarjelosti krivičnog djela.

Član 33b.

(Korištenje ličnih podataka)

- (1) Lični podaci obrađeni u skladu sa odredbom člana 33a. ovog zakona koriste se ako je to:
- a) neophodno za ispunjavanje zadataka policijskog organa;
 - b) neophodno za ispunjavanje obaveza iz međunarodnog ugovora koji je zaključila Bosna i Hercegovina za ispunjavanje obaveza u okviru međunarodne organizacije INTERPOL;
 - c) zakonom određeno;
 - d) u interesu nosioca podataka ako je on dao saglasnost i ako je tu saglasnost moguće predvidjeti;
 - e) neophodno da se izbjegne ozbiljna i neposredna opasnost.
- (2) Lični podaci dostavljaju se na osnovu zahtjeva u kojem je potrebno navesti podatke o podnosiocu zahtjeva, razlogu i svrsi za koju lični podaci treba da budu predati.

(3) Podaci se mogu dostaviti i bez zahtjeva ako dostavljanje proizilazi iz zakona, međunarodnog ugovora ili se radi o dostavljanju za potrebe međunarodne organizacije INTERPOL, kao i u slučaju iz stava (1) tačka e) ovog člana.

(4) Ako je moguće, policijski organ, će prilikom svakog dostavljanja ličnih podataka, dostaviti i informacije o pravosnažnim odlukama organa, u vezi sa krivičnim postupkom.

(5) Neistiniti i netačni lični podaci ne mogu biti dostavljeni, a neprovjereni lični podaci moraju biti označeni prilikom predaje i mora biti navedena mjera njihove pouzdanosti.

(6) Korisnik podataka nije ovlašten za obrađivanje ličnih podataka u drugu svrhu osim one u koje su podaci bili dostavljeni.

(7) Izuzetno od stava (6) ovog člana, korisnik podataka može obrađivati lične podatke i u druge svrhe ako je ispunjen jedan od uslova iz stava (1) ovog člana.

Član 33c.

(Prava i ograničenja prava nosioca podataka)

(1) Policijski organ neće dostaviti informaciju nosiocu podataka, shodno odredbi Poglavlja III. Zakona o zaštiti ličnih podataka, ako bi moglo doći do:

- a) ugrožavanja ispunjenja zadatka policijskog organa u kontekstu krivičnog postupka ili
- b) ugrožavanja ovlaštenih interesa trećeg lica.

(2) U slučaju neispunjavanja uslova iz stava (1) ovog člana ili u slučaju brisanja ličnih podataka, policijski organ donosi odluku koju pismeno obrazlaže.

(3) Ako policijski organ ne obrađuje lične podatke koji se odnose na podnosioca zahtjeva ili ako bi s obrazloženjem odluke o odbijanju zahtjeva moglo doći do ugrožavanja ispunjenja zadatka policijskog organa, podnosilac zahtjeva obavijestit će se o tome da policijski organ ne obrađuje lične podatke podnosioca zahtjeva.

(4) Ako je policijski organ dobio lične podatke bez saznanja nosioca podataka, a koje će dalje obrađivati, potrebno je da o tome informiše nosioca podataka i u slučaju ako to ne može ugroziti ispunjenje policijskog zadatka ili interese trećih lica.

Član 33d.

(Obrada ličnih podataka umrlih)

(1) Pod ličnim podacima smatraju se i podaci koji se odnose na umrla lica.

(2) Prava nosilaca podataka umrlih lica izvršavaju se posredstvom nasljednika.

Član 33e.

(Objavljivanje ličnih podataka)

(1) Policijski organ ovlašten je da objavi lične podatke u potrebnom obimu, ako je to neophodno za potrebe osiguranja identiteta lica i potrage za traženim licima i stvarima.

(2) Obrada ličnih podataka, prema odredbama ovog zakona, ne podliježe obavezama propisanim Zakonom o slobodi pristupa informacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11).

Član 34.

(Evidencije)

(1) Policijski organ vodi evidencije o sljedećem:

- a) licima koja su lišena slobode po bilo kojem osnovu;
- b) privedenim licima;
- c) krivičnim djelima, licima za koja postoje osnovi sumnje da su počinila krivična djela, oštećenim, kao i izvještajima o počinjenim krivičnim djelima;
- d) izdatim prekršajnim nalogima i podnešenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka;
- e) licima za kojima se traga;
- f) predmetima za kojima se traga;
- g) provjeri identiteta;
- h) licima kojima je utvrđen identitet;
- i) kriminalističko-obavještajnim izvještajima i izvorima operativnih informacija;
- j) događajima;
- k) upotrebi sile;
- l) pritužbama građana i podnesenih zahtjeva za pokretanje internog postupka;
- m) provedenim internim postupcima;
- n) disciplinskim postupcima;

- o) pozvanim licima;
- p) daktiloskopski i fotografski registrovanim licima;
- q) privremeno oduzetim predmetima.

- (2) Pored evidencija iz stava (1) ovog člana, policijski organ može propisati sadržaj i način vođenja te voditi i druge evidencije koje sadrže lične podatke, a koje su propisane drugim zakonima.
- (3) Uz evidencije iz stava (1) ovog člana policijski organ može radi efikasnog obavljanja poslova voditi druge evidencije koje ne sadrže lične podatke u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Odjeljak M. Zaprimanje prijava

Član 35. (Dužnost zaprimanja prijava)

Policijski službenik ovlašten je i obavezan zaprimiti i evidentirati prijave o učinjenim krivičnim djelima, prekršajima i drugim događajima od interesa za javni red i sigurnost.

DIO TREĆI - RADNI ODNOSI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

POGLAVLJE I. - DUŽNOSTI I PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Odjeljak A. Dužnosti

Član 36. (Opće dužnosti policijskih službenika)

- (1) Policijski službenik pri vršenju svojih dužnosti rukovodit će se općim interesom te naročito služiti i pomagati javnosti.
- (2) Policijski službenik bit će nepristrasan te će izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dužnostima ili koji krše dužnosti regulirane ovim Zakonom.
- (3) Policijski službenik uvijek će se uzdržavati od javnog ispoljavanja političkih uvjerenja, a od javnog ispoljavanja vjerskih uvjerenja dok je na dužnosti.
- (4) Policijski službenik neće tražiti niti prihvatati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu, osim onih dozvoljenih ovim Zakonom.

(5) Policijski službenik neće zauzimati nekretnine koje su u vlasništvu izbjegle ili raseljene osobe, niti će zauzimati stan za koji je izbjegla ili raselja osoba pravno utemeljeno zatražila povrat stanarskog prava, niti će zauzimati stan pod upravom organa zaduženog za stambena pitanja, a koji bi se trebao koristiti u svrhu alternativnog smještaja.

(6) Policijski službenik će i tokom i izvan radnog vremena djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu policijskog organa.

(7) Policijski službenik u vršenju svojih zadataka, rukovodit će se principima utvrđenim u Etičkom kodeksu za policijske službenike kojeg donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

(8) Policijski službenik će se pridržavati i svih drugih dužnosti propisanih ovim Zakonom i podzakonskim aktima.

Član 36a. (Zdravstveni pregledi policijskih službenika)

(1) Policijski službenik je obavezan da se podvrgne redovnom zdravstvenom pregledu koje organizuje policijski organ u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, u cilju utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika.

(2) U izuzetnim slučajevima, na obrazložen prijedlog rukovodioca organizacione jedinice, policijski komesar može policijskog službenika uputiti na vanredni zdravstveni pregled.

(3) Policijski službenik je obavezan da se podvrgne vanrednom zdravstvenom pregledu.

(4) Pravilnik o zdravstvenim pregledima iz stavova (1) i (2) ovog člana donosi ministar na prijedlog policijskog komesara, uz konsultaciju sa Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Član 37. (Obaveza čuvanja tajnosti podataka)

(1) Policijski službenik će čuvati kao tajne sve povjerljive podatke i materijale do kojih dođe, osim kada vršenje dužnosti ili zakonske odredbe zahtijevaju drugačije.

(2) Na prijedlog policijskog komesara, ministar donosi propis o rukovanju podacima koji su određeni kao tajni a koje koristi policijski organ. Tim se propisom

određuju procedure za određivanje tajnosti, stepena tajnosti i pristup tajnim podacima.

Odjeljak B. Prava

(3) Ministar može iz valjanog razloga ili po zahtjevu ovlaštenog organa, osloboditi sadašnjeg ili bivšeg policijskog službenika obaveze čuvanja tajnosti podataka.

(4) Obaveza čuvanja tajnih podataka i materijala iz stava (1) ovog člana se nastavlja i nakon prekida radnog odnosa policijskog službenika.

Član 38. (Nespojivost)

(1) Policijski službenik ne može zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu sa njegovim službenim dužnostima, a posebno:

- a) ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije;
- b) ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu osim uz odobrenje policijskog komesara;
- c) ne može biti član političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka, niti u policijskoj uniformi prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti;
- d) ne može davati javne izjave niti na drugi način javno komentirati rad policijskog organa bez odobrenja policijskog komesara.

(2) Policijski službenik dat će ostavku ili će mu prestati radni odnos kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu funkciju ili od trenutka kad je imenovan na položaj unutar kojeg tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

(3) Nakon zaključenja ugovora o radu, policijski službenik, u skladu sa ovim Zakonom, daje sve informacije o funkcijama i djelatnostima koje vrši on i članovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom on ili članovi njegove uže porodice raspolažu. Članovi uže porodice, u smislu ovog Zakona, su braćni ili vanbraćni partner policijskog službenika, njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojilac i usvojenik, staratelj i štitenik, te dijete bračnog partnera (pastorak).

(4) Svi podaci iz ovog člana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji policijskog organa u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Član 39.

(Prava policijskih službenika)

Policijski službenik ima pravo:

- a) na stalni radni odnos do trenutka dok se ne steknu uvjeti za penzionisanje, ako nije drugačije regulirano ovim Zakonom;
- b) na odmor kako je određeno ovim Zakonom;
- c) na nagrađivanje za dužnosti i obavljanje poslova kako je određeno ovim Zakonom i odgovarajućim propisima;
- d) na plaću i nadoknade u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim propisima;
- e) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi način;
- f) na osnivanje i učlanjivanje u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa zakonom;
- g) na fer i pravično postupanje, bez obzira na: spol, rasu, nacionalno ili društveno porijeklo, religiju, entitetsko državljanstvo, mjesto stanovanja, političko ili drugo uvjerenje, rođenje, dob, imovinski, braćni ili drugi status;
- h) da nadređeni i podređeni postupaju s njim uz poštivanje ljudskog dostojanstva, te da se nepotrebno ne dovodi u fizičku opasnost.

Odjeljak C. Zaštita policijskih službenika

Član 40.

(Zabranjena odnosno neopravdana osnova za otpuštanje ili za umanjeње prava)

(1) Policijski organ ne može otpustiti policijskog službenika na osnovu njegove privremene nesposobnosti za rad usljed bolesti ili povrede na radu. Povreda koja nastane na putu ka poslu ili sa posla smatra se povredom na radu.

(2) Na ostvarivanje prava policijskog službenika neće uticati privremena nesposobnost za rad usljed bolesti ili povrede na radu.

Član 41.

(Pravo na pravnu pomoć)

- (1) Ako se protiv policijskog službenika pokrene krivični, prekršajni ili parnični postupak zbog upotrebe sile ili drugih radnji u toku izvršenja zadataka policijskog organa, Ministarstvo će službeniku osigurati pravnu pomoć, izuzev ako je službenik djelovao izvan okvira svojih ovlasti ili ako ih je zloupotrijebio.
- (2) Pravna pomoć će se također, osigurati policijskom službeniku kao oštećenom u postupku za naknadu štete, odnosno njegovoj porodici, ako je to prikladno, ukoliko je šteta nanesena u vršenju ili u vezi sa vršenjem zadataka policijskog organa.
- (3) Pod uvjetima iz st. (1) i (2) ovog člana, Ministarstvo će osigurati policijskom službeniku pravnu pomoć i nakon prestanka radnog odnosa, izuzev u slučaju da ima pravo na istu pravnu pomoć po nekom drugom osnovu.
- (4) Ministarstvo će pravnu pomoć osigurati i građaninu koji je pomogao policijskom službeniku, ako je protiv građanina pokrenut krivični postupak zbog aktivnosti koja je vezana za pruženu pomoć.

POGLAVLJE II. - UPRAŽNJENA RADNA MJESTA I ZAPOSŁJAVANJE***Odjeljak A. Upražnjena radna mjesta***

Član 42.

(Nivoi pristupanja policijskom organu)

- (1) Policijski službenik pristupa policijskom organu:
 - a) u činu policajca – kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje IV stepenom stručne spreme;
 - b) u činu mlađeg inspektora – kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ECTS bodova ili VI stepenom stručne spreme.
- (2) Zapošljavanje policijskih službenika u početne činove iz stava (1) ovog člana, obavlja se putem javnog konkursa.

Član 43.

(Utvrđivanje upražnjenih radnih mjesta za policijske službenike)

- (1) Policijski komesar utvrđuje upražnjena radna mjesta za zapošljavanje policajaca i mlađih inspektora.
- (2) Upražnjena radna mjesta utvrđuju se radi periodičnog zapošljavanja novih policijskih službenika kako bi se održao propisan maksimum radnih mjesta i održavala operativnost policijskog organa.

Član 44.

(Upražnjena mjesta za čin mlađeg inspektora)

Propisom iz člana 69. stav (5) ovog Zakona regulira se koliko će radnih mjesta biti popunjeno u čin mlađeg inspektora putem zapošljavanja novih policijskih službenika i koliko će radnih mjesta biti popunjeno putem unapređenja policijskih službenika sa nižim činom.

Član 45.

(Opće osnove za zapošljavanje)

- (1) Policijski organ zapošljava najbolje prijavljene kandidate uz primjenu člana 4. ovog Zakona te osigurava da se kandidati koji ne ispunjavaju uvjete isključe iz procesa.
- (2) Zapošljavanje policijskih službenika zasniva se na:
 - a) raspoloživosti radnih mjesta;
 - b) medijskom oglašavanju kampanje zapošljavanja;
 - c) javnom konkursu;
 - d) prethodnom utvrđivanju uvjeta;
 - e) transparentnom procesu odabira.

Odjeljak B. Uvjeti

Član 46.

(Opći uslovi za kandidate)

Kandidat za policijskog službenika mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

- a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;
- b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs;

- c) najmanje IV stepen stručne spreme za čin policajac, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS bodova ili VI stepen stručne spreme za čin mlađi inspektor;
- d) da ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika propisane pravilnikom iz člana 36a. stav (4) ovog zakona;
- e) da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
- f) da nema bezbjednosnih smetnji u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 54/05 i 12/09);
- g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
- h) da mu nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo;
- i) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Član 47.

(Posebni uvjeti)

Pored općih uvjeta, ministar, na prijedlog policijskog komesara može odrediti dodatne posebne uvjete koje smatra neophodnim zbog prirode posla. Ovi posebni uvjeti se utvrđuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Odjeljak C. Zapošljavanje

Član 48.

(Oglašavanje)

- (1) Policijski organ oglašava slobodna radna mjesta.
- (2) Oglas se objavljuje u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju u Bosni i Hercegovini i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
- (3) Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta sadrži:
 - a) broj slobodnih radnih mjesta za svaki od dva nivoa pristupanja,
 - b) opće i posebne uslove za zapošljavanje,
 - c) potrebnu dokumentaciju, rok i mjesto prijavljivanja,
 - d) vrste testova koje kandidati polažu,

- e) druge uslove ukoliko je to potrebno.

Član 49.

(Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje)

- (1) Policijski komesar imenuje Komisiju za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje (u daljem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:
 - a) tri policijska službenika sa činom samostalnog inspektora ili višim činom, koje bira policijski komesar
 - b) dva državna službenika zaposlena u Ministarstvu koji su raspoređeni na radno mjesto stručnog savjetnika ili više pozicije, koje određuje ministar.
- (2) Predsjednik Komisije je policijski službenik sa najvišim činom.
- (3) Zadaci Komisije su:
 - a) preuzimanje prijava,
 - b) pregledanje prijava i priložene dokumentacije,
 - c) vođenje zapisnika o radu,
 - d) donošenje internog plana rada i rasporeda testiranja,
 - e) utvrđivanje sadržaja testa općeg znanja, tema za pisani rad i pitanja za intervju,
 - f) provođenje testiranja i utvrđivanje rezultata na testovima i ukupnih rezultata,
 - g) obavješćavanje kandidata putem oglasne ploče policijskog organa o kandidatima koji će pristupiti testiranju, o kandidatima koji su isključeni iz procesa odabira, o rezultatima svakog pojedinačnog testa i o kandidatima koji nisu pristupili testiranju,
 - h) dostavljanje policijskom komesaru liste uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova, liste kandidata koji su isključeni iz procesa odabira i liste kandidata koji nisu pristupili testiranju,
 - i) objavljivanje na oglasnoj ploči policijskog organa svih lista iz tačke h) ovog stava zajedno sa listom odabranih kandidata od strane policijskog komesara predloženih za upućivanje na ljekarski pregled i sigurnosne provjere u skladu sa brojem oglašanih slobodnih radnih mjesta i

- j) objavljivanje konačne liste kandidata koji se upućuju na osnovnu policijsku obuku.

**Član 50.
(Testiranje)**

Sadržaj, način i raspored testiranja određuje se propisom koji donosi ministar, na prijedlog policijskog komesara. Taj propis sadrži i sistem bodovanja za svaki test.

**Član 51.
(Pravila postupka izbora)**

- (1) Testiranje započinje najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje. Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju.
- (2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stava (1) ovog člana testiraju se po navedenom redoslijedu:
- a) test fizičke sposobnosti, uključujući ocjenu morfološkog statusa;
 - b) test općeg znanja, uključujući pisani rad;
 - c) intervju;
 - d) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
- (3) Kandidat koji ne prođe jedan od testova iz stava (2) ovog člana isključuje se iz daljeg procesa odabira, a svaki kandidat ima neometan pristup rezultatima svojih testova.
- (4) Kandidati u skladu sa članom 53a. ovog zakona se upućuju na:
- a) ljekarski pregled i
 - b) sigurnosne provjere.
- (5) Komisija utvrđuje sadržaj testova iz stava (2) tačke od b) do d) ovog člana uz saglasnost policijskog komesara.

**Član 52.
(Odabir kandidata)**

- (1) Nakon što Komisija sačini listu uspješnih kandidata policijski komesar vodeći računa o članu 45. ovog zakona vrši odabir kandidata u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta radi upućivanja na ljekarski pregled i sigurnosne provjere.

- (2) Policijski komesar dostavlja listu odabranih kandidata iz stava (1) Komisiji radi objavljivanja na oglasnoj ploči policijskog organa.

**Član 53.
(Pravo žalbe)**

U roku od 8 dana od dana objavljivanja lista iz člana 49. stav (3) tačke h) i i) i 52. stav (2) ovog zakona svaki kandidat može izjaviti žalbu policijskom odboru iz člana 124. ovog zakona.

**Član 53a.
(Upućivanje na ljekarski pregled i sigurnosne provjere)**

- (1) Kada policijski odbor odluči o svim podnesenim žalbama iz člana 53. ovog zakona policijski komesar sačinjava listu kandidata za upućivanje na ljekarski pregled i sigurnosne provjere u skladu sa brojem oglašanih slobodnih radnih mjesta.
- (2) Ukoliko neko od kandidata ne zadovolji na ljekarskom pregledu ili sigurnosnim provjerama sljedeći kandidat prema kriterijima iz člana 45. i 52. ovog zakona se upućuje na ljekarski pregled i sigurnosne provjere.
- (3) Nakon provedenog postupka iz stava (1) i (2) policijski komesar utvrđuje konačnu listu kandidata za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

**Član 53b.
(Objavljivanje konačne liste)**

Komisija objavljuje na oglasnoj ploči policijskog organa konačnu listu kandidata upućenih na osnovnu policijsku obuku.

**Član 54.
(Ugovor o međusobnim pravima i obavezama)**

Na osnovu konačne liste iz člana 53a. stav (3) ovog Zakona, policijski komesar potpisuje ugovore o međusobnim pravima i obavezama za vrijeme trajanja osno-vne obuke.

POGLAVLJE III. - POLICIJSKO OBRAZOVANJE

Odjeljak A. Osnovna obuka

**Član 55.
(Osnovna obuka za kadete)**

- (1) Odabrani kandidati pohađaju osnovnu obuku kao kadeti.

(2) Ministar na prijedlog policijskog komesara usvaja pravilnik kojim se uređuju procedure za osnovnu obuku i obaveze kadeta u toku obuke.

(3) Kadeti koji se obrazuju za čin mlađeg inspektora imaju različit nastavni plan i program od programa za kadete koji se obrazuju za čin policajca.

(4) Međusobne obaveze kadeta i policijskog organa uređuju se posebnim ugovorom

Član 56.

(Isključivanje kadeta i samovoljno napuštanje obuke)

Kadet koji je u skladu sa ovim Zakonom upisan na osnovnu obuku, a koji samovoljno napusti obuku ili je isključen sa obuke svojom krivicom, nadoknadit će policijskom organu troškove obuke.

Odjeljak B. Usavršavanje

Član 57.

(Usavršavanje)

(1) Policijski službenici su dužni stalno se stručno osposobljavati i usavršavati.

(2) Prirodu, sadržaj i oblik stručnog usavršavanja za policijske službenike utvrđuje podzakonskim aktom ministar na prijedlog policijskog komesara.

(3) Policijski službenici učestvuju u obrazovnim aktivnostima, na kursovima i seminarima.

POGLAVLJE IV. - ZAPOSŁJAVANJE I RASPOREĐIVANJE

Odjeljak A. Zapošljavanje kadeta

Član 58.

(Zapošljavanje)

(1) Po usješnom završetku osnovne obuke zaključenjem ugovora o radu policijski komesar raspoređuje kadeta na radno mjesto policajca ili mlađeg inspektora.

(2) Oblik i sadržaj ugovora o radu podzakonskim aktom propisuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

(3) Raspoređeni kadet stupa na dužnost polažući zakletvu.

(4) Tekst i način polaganja zakletve propisuje Vlada Kantona.

Odjeljak B. Imenovanje i razrješnje policijskog komesara

Član 59.

(Uvjeti za imenovanje)

(1) Kandidati za mjesto policijskog komesara moraju imati VII stepen školske spreme ili najmanje završen prvi ciklus obrazovanja 240 ECTS bodova.

(2) Pored uvjeta iz ovog Zakona, kandidati za mjesto policijskog komesara moraju ispunjavati i druge uvjete utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 60.

(Procedura izbora i imenovanja)

Zakonom kojim se utvrđuje organizacija, rukovođenje i nadležnost policijskog organa utvrđuje se postupak i nadležno tijelo koje će odabrati i imenovati policijskog komesara.

Član 61.

(Trajanje mandata)

Mandat policijskog komesara je četiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat.

Član 62.

(Uvjeti za razrješnje)

Nadležni organ koji imenuje policijskog komesara može ga razrješiti dužnosti prije isteka mandata:

- a) na njegov zahtjev;
- b) ukoliko on trajno nije u mogućnosti izvršavati svoje dužnosti i odgovornosti;
- c) ukoliko on ne provede mjere nadzora nad policijskim organom ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlasti;
- d) ukoliko mu je konačnom odlukom utvrđena disciplinska odgovornost za težu povredu radne dužnosti; ili
- e) ukoliko mu je izrečena pravomoćna kazna za krivično djelo.

Odjeljak C. Probni rad

Član 63.

(Probni rad)

(1) Po preuzimanju dužnosti policijski službenik je na probnom radu. Probni rad policijskih službenika obuh-

vata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci, osim ako nije drugačije određeno ovim Zakonom.

- (2) Neposredno nadređeni policijskog službenika bit će određen kao rukovoditelj-mentor i bit će odgovoran za ocjenjivanje rada po isteku probnog roka. Za vrijeme probnog rada policijski službenik vrši redovne policijske dužnosti i odgovornosti.
- (3) U slučaju da ocjena rada bude:
- a) "zadovoljava" ili viša – policijski organ potvrđuje zapošljavanje policijskog službenika, i rješenjem raspoređuje na radno mjesto,
 - b) "ne zadovoljava" – policijski organ otpušta policijskog službenika koji gubi svoj status, bez prava na nadoknadu zbog otpuštanja iz službe. Otpušteni policijski službenik ima pravo podnošenja žalbe policijskom odboru iz člana 124. ovog Zakona u roku od osam dana po prijemu rješenja o otpuštanju.

Odjeljak D. Interni premještaj i raspoređivanje

Član 64.

(Interni premještaj)

- (1) Policijski službenik može biti premješten na drugo radno mjesto istog čina unutar policijskog organa.
- (2) Premještaj iz stava (1) ovog člana može se izvršiti na radno mjesto koje je do 60 kilometara udaljeno od trenutnog radnog mjesta ili mjesta prebivališta.
- (3) Rješenje o internom premještaju donosi policijski komesar kada je to u interesu policijskog organa.
- (4) Protiv rješenja o internom premještaju policijski službenik može izjaviti žalbu policijskom odboru iz člana 124. ovog zakona u roku od osam dana. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 65.

(Eksterni premještaj)

- (1) Policijski službenik može biti privremeno premješten, između ostalog, u drugi policijski organ, organizacionu jedinicu, organ uprave, ustanovu za policijsku obuku, drugu instituciju ili ured u Bosni i Hercegovini na vremenski period od najduže četiri godine. Privremeni eksterni premještaj moguće je obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu.

- (2) Privremeni eksterni premještaj moguće je samo uz saglasnost policijskog službenika.

- (3) Tokom trajanja privremenog eksternog premještaja, policijski službenik zadržava svoj čin i prava, osim ukoliko se ne dogovori drugačije.

- (4) Privremeni eksterni premještaj detaljnije propisuje Vlada Kantona podzakonskim aktom.

- (5) Izuzetno, policijski službenik može biti trajno eksterno premješten u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini, na upražnjeno radno mjesto u okviru istog čina, na lični zahtjev policijskog službenika i uz pismeni sporazum policijskih organa.

Član 66.

(Upućivanje u inozemstvo)

- (1) Kada interes policijskog organa to zahtijeva, policijski službenik se može uputiti na rad izvan područja Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih dužnosti ili u okviru saradnje sa inozemnim nadležnim tijelima ili međunarodnim organizacijama.

- (2) Upućivanje u inozemstvo moguće je samo uz saglasnost policijskog službenika.

- (3) Upućivanje iz stava (1) ovog člana vrši se u skladu sa propisima koje donosi organ nadležan za reguliranje takvih pitanja u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Modaliteti takvog upućivanja utvrđuju se u dogovoru između policijskog organa i navedenog nadležnog organa.

Član 67.

(Raspoređivanje na radno mjesto za koje je propisan niži čin)

- (1) Policijski komesar može rasporediti policijskog službenika, uz njegovu saglasnost, na radno mjesto za koje je propisan niži čin od onog koji službenik ima.

- (2) Policijski komesar može rasporediti policijskog službenika na radno mjesto za koje je propisan niži čin od onog koji policijski službenik ima bez njegove saglasnosti u sljedećim izuzetnim slučajevima:

- a) kada potrebe policijskog organa nalažu obavljanje hitnih poslova i zadataka u ograničenom vremenskom periodu ili
- b) kada je neophodno pružiti pomoć policijskom službeniku koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti odsutnog službenika.

- (3) Raspoređivanje iz stava (1) i (2) ovog člana može trajati najduže šest mjeseci i takva se vrsta raspoređivanja može izvršiti jednom u četiri godine.
- (4) Za vrijeme raspoređivanja iz stava (1) i (2) ovog člana, policijski službenik zadržava svoj čin, plaću, povećanje i naknade u skladu sa zakonom.
- (2) Policijski službenik stiče svoj sljedeći čin kroz unapređenje u skladu sa ovim Zakonom.
- (3) Policijski službenici imaju jedan od sljedećih činova:

- a) policajac
- b) stariji policajac
- c) narednik
- d) stariji narednik
- e) mlađi inspektor
- f) inspektor
- g) viši inspektor
- h) samostalni inspektor
- i) glavni inspektor
- j) generalni inspektor policije

Član 68.

(Višak policijskih službenika)

- (1) Višak policijskih službenika može se pojaviti isključivo u slučaju reorganizacije ili smanjenja obima posla policijskog organa.
- (2) Policijski komesar može proglasiti policijskog službenika viškom samo onda kada taj policijski službenik ne može biti interno premješten prema članu 64. ovog Zakona.
- (3) Policijski službenik koji je proglašen viškom može biti premješten na upražnjeno radno mjesto sa istim činom u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini. Policijski službenik koji je proglašen viškom može biti premješten uz vlastiti pristanak i na upražnjeno radno mjesto za koje je predviđen niži čin.
- (4) Ukoliko ne postoji mogućnost premještanja, policijskom službeniku koji je proglašen viškom može biti ponuđeno prijevremeno penzionisanje u skladu sa zakonom.
- (5) Ukoliko ne postoji mogućnost prijevremenog penzionisanja, policijski organ otpustit će policijskog službenika koji je proglašen viškom. Otpušteni policijski službenik može podnijeti žalbu policijskom odboru iz člana 124. ovog Zakona u roku od osam dana po prijemu rješenja o otpuštanju.
- (6) Vlada Kantona podzakonskim aktom utvrdit će proceduru koja se mora slijediti u slučaju viška policijskih službenika i proceduru koju mora slijediti policijski organ u slučaju premještanja iz stava (3) ovog člana.
- (4) Kandidati koji prolaze obuku da bi radili u policijskom organu nemaju činove, već tokom obuke imaju zvanje kadeta.
- (5) Postupak dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima detaljnije propisuje Vlada Kantona podzakonskim aktom.
- (6) Svako radno mjesto policijskog službenika bit će u skladu sa njegovim činom kao što je to propisano u podzakonskom aktu iz stava (5) ovog člana i iste odredbe se ugrađuju u dio pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na policijski organ.

Član 70.

(Početni činovi policijskih službenika)

- (1) Policijski službenik sa najmanje IV stepenom školske spreme dobija početni čin policajca.
- (2) Policijski službenik sa najmanje VI stepenom školske spreme dobija početni čin mlađeg inspektora.
- (3) Dodjela početnog čina policajca ili mlađeg inspektora potvrđuje se nakon uspješno završenog probnog rada iz člana 63. ovog Zakona.

Član 71.

(Čin generalnog inspektora policije)

- (1) Čin generalnog inspektora policije stiče isključivo policijski službenik koji je imenovan za policijskog komesara prema članu 59. ovog Zakona.

POGLAVLJE V. - ČINOVI, OCJENA RADA I UNAPREĐENJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Odjeljak A. Činovi

Član 69.

(Činovi policijskih službenika)

- (1) Policijski službenici stiču početni čin zavisno od nivoa pristupanja policijskom organu, kao što je propisano članom 42. i 70. ovog Zakona.

- (2) Policijski komesar gubi čin iz stava (1) ovog člana po okončanju svog mandata i vraća se u čin glavnog inspektora i raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara navedenom činu.
- (3) Ukoliko je policijski komesar prije imenovanja radio u policijskom organu na koji se ovaj Zakon ne primjenjuje, njegov radni odnos uređuje se u skladu sa važećim zakonima.

Član 72.

(Zaštita dodijeljenih činova)

- (1) Dodijeljeni čin se ne može oduzeti osim u slučaju iz člana 71. stav (2) ovog Zakona ili nakon prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim Zakonom i u slučaju rasporeda na druge poslove usljed promijenjene radne sposobnosti.
- (2) Izuzetno, čin koji je policijski službenik imao u vrijeme penzionisanja, službenik može zadržati na počasnoj osnovi prema odluci ministra.

Član 73.

(Činovi i njihov izgled)

- (1) Izgled činova je sljedeći:

- a) policajac: jedna žuta traka debljine 8 mm prišivena paralelno uz i 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;
- b) stariji policajac: dvije žute trake debljine 8 mm, razmaknute jedna od druge 5 mm i prišivene paralelno sa vanjskim rubom ramenog prišivka od kojih je prva udaljena 20 mm od ruba ramenog prišivka;
- c) narednik: dvije žute trake debljine 15 mm, udaljene jedna od druge 5 mm, u obliku tupog ugla (140 stepeni) i prišivene na rameni prišivak tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutrašnjem rubu ramenog prišivka, pri čemu je prvi ugao 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka;
- d) stariji narednik: tri žute trake debljine 15 mm, razmaknute jedna od druge 5 mm, u obliku tupog ugla (140 stepeni) i prišivene na rameni prišivak tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutrašnjoj strani ramenog prišivka, pri čemu je prvi ugao 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka;
- e) mlađi inspektor: jedna zvijezda smještena u sredini ramenog prišivka, udaljena 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;

- f) inspektor: dvije zvijezde smještene u sredini ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri čemu je prva udaljena 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;
- g) viši inspektor: tri zvijezde smještene u sredini ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri čemu je prva 20 mm udaljena od vanjskog ruba ramenog prišivka;
- h) samostalni inspektor: četiri zvijezde smještene u sredini ramenog prišivka, udaljena jedna od druge 5 mm, pri čemu je prva 20 mm udaljena od vanjskog ruba ramenog prišivka.
- i) glavni inspektor: grb policijskog organa i jedna zvjezdica, udaljena od grba 5 mm, pri čemu je grb 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka;
- j) generalni inspektor policije: grb policijskog organa i dvije zvjezdice smještene u sredini ramenog prišivka, pri čemu je 5 mm udaljeno jedno od drugog, a grb 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;

- (2) Boja ramenog prišivka iz stava (1) ovog člana je tamnoplava širine 45 mm i dužine 100 mm.

Odjeljak B. Unapređenje policijskih službenika

Član 74.

(Unapređenje)

- (1) Unapređenje policijskog službenika u viši čin vrši se isključivo prema smjernicama i u proceduri propisanoj ovim Zakonom i propisom o proceduri za unapređenje koje donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.
- (2) Policijski službenici koji se prijave za unapređenje u čin narednika, u čin mlađeg inspektora i u čin samostalnog inspektora, obavezni su da polože interne ispite za unapređenje u policijskom organu u skladu sa propisom iz stava (1) ovog člana.
- (3) Ukoliko policijski službenik koji je proveo tri godine u policijskom organ stekne viši stepen školske spreme tokom rada u policijskom organ i ispuni uvjete iz člana 75. stav (2) tačke b) i c) ovog Zakona, može se prijaviti za početni čin koji odgovara njegovoj novoj školskoj spremi, pod uvjetom da postoji slobodno radno mjesto.

Član 75.

(Kriteriji i uvjeti za unapređenje)

- (1) Policijski službenik dobija naredni viši čin kada se ispune svi sljedeći uvjeti:
 - a) da je za čin u koji bi službenik mogao biti unaprijeđen u skladu sa ovim Zakonom, oglašeno slobodno mjesto i to je slobodno mjesto oglašeno interno;
 - b) da se policijski službenik prijavio za slobodno mjesto iz tačke a) ovog stava i
 - c) da policijski službenik ima preporuku komisije za unapređenje osnovane prema članu 77. stav (3) ovog Zakona.
- (2) Pri davanju preporuke iz stava (1) tačka c) ovog člana, komisija za unapređenje utvrđuje da policijski službenik ispunjava sve sljedeće kriterije:
 - a) da je proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom činu;
 - b) da je bio ocijenjen ocjenom "dobar" ili višom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine;
 - c) da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili da nije izrečena disciplinska sankcija za težu povredu službene dužnosti ili da nije privremeno udaljen iz policijskog organa;
 - d) da je uspješno završio interne ispite iz člana 74. stav (2) ovog Zakona;
 - e) da mu nije izrečena disciplinska mjera obustavljanja unapređenja u viši čin.
- (3) Policijski službenik koji se prijavljuje za unapređenje u čin mlađeg inspektora mora imati najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS bodova ili VI stepen stručne spreme.
- (4) Policijski službenik koji se prijavljuje za unapređenje iz čina inspektora u čin višeg inspektora mora imati najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS ili VI stepen stručne spreme. Policijski službenik koji se prijavljuje za unapređenje iz čina višeg inspektora u čin samostalnog inspektora ili iz čina samostalnog inspektora u čin glavnog inspektora mora imati najmanje VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS bodova.
- (5) Pri davanju preporuke iz stava (1) tačka c) ovog člana, komisija za unapređenje uzima u obzir i disciplinske mjere izrečene policijskom službeniku.

Član 76.

(Propisano vrijeme provedeno u prethodnom činu)

- (1) Najkraće vrijeme provedeno u prethodnom činu koje je potrebno da bi policijski službenik ispunio kriterije za unapređenje iz člana 75. stav (2) tačka a) ovog Zakona jeste:
 - a) za unapređenje iz čina policajca u čin starijeg policajca – tri godine;
 - b) za unapređenje iz čina starijeg policajca u čin narednika, iz čina narednik u čin starijeg narednika – četiri godine u svakom činu;
 - c) za unapređenje iz čina mlađeg inspektora do čina višeg inspektora – četiri godine u svakom činu za policijske službenike sa VI stepenom školske spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ECTS bodova i dvije godine u svakom činu za policijske službenike sa VII stepenom školske spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 240 ECTS bodova;
 - d) za unapređenje iz čina višeg inspektora do čina glavnog inspektora – tri godine u svakom činu.
- (2) Pri računanju vremena iz stava (1) ovog člana priznaje se samo stvarno vrijeme provedeno na dužnosti u policijskom organu, u koji se ne uračunava vrijeme provedeno na probnom radu iz člana 63. ovog Zakona.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, kao stvarno vrijeme provedeno na dužnosti priznat će se i vrijeme koje je policijski službenik proveo u eksternom premještanju u skladu sa članom 65. ovog Zakona ili u premještanju u inozemstvo u skladu sa članom 66. ovog Zakona.
- (4) Vrijeme koje je policijski službenik proveo raspoređen na radno mjesto za koje je propisan niži čin, u skladu sa članom 67. ovog Zakona, smatra se vremenom koje je proveo u svom činu.

Član 77.

(Postupak unapređenja)

- (1) Nadležna organizacijska jedinica zadužena za kadrovska pitanja priprema godišnju listu slobodnih radnih mjesta za sve činove za unapređenje, sa izuzetkom početnih činova.
- (2) Lista iz stava (1) ovog člana, dostavlja se policijskom komesaru koji odlučuje o pokretanju postupka za unapređenje.
- (3) Na osnovu odluke iz stava (2) ovog člana, policijski komesar uspostavlja komisiju za unapređenje i

imenuje tri člana čiji su činovi jednaki ili viši od činova koji se zahtijevaju za radno mjesto za koje se kandidati razmatraju za unapređenje, a imaju najmanje čin višeg inspektora.

- (4) Prije objavljivanja slobodnih radnih mjesta iz člana 75. stav (1) tačka a) ovog Zakona, komisija za unapređenje razmatra sve slučajeve posebnih unapređenja u skladu sa članom 78. ovog Zakona.
- (5) Komisija za unapređenje preporučuje policijskom komesaru kandidate koji su dobili najviše bodova na internim ispitima iz člana 74. stav (2) ovog Zakona u skladu sa brojem slobodnih radnih mjesta koja su interno objavljena.
- (6) Za policijske službenike koji ne moraju pristupiti internim ispitima iz člana 74. stav (2) ovog Zakona, kao glavni indikator za unapređenje uzimaju se ocjene rada i te se ocjene navode u odluci o unapređenju.

Član 78.

(Posebno unapređenje)

- (1) Policijski službenik čiji je rad u prethodne tri godine ocijenjen najvišom ocjenom, koji je postigao izvanredne rezultate i značajno doprinio povećanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini i sigurnosti njenih građana, te koji je proveo u trenutnom činu najmanje pola vremena propisanog za sticanje višeg čina i koji ispunjava uvjete iz člana 75. ovog Zakona, može biti unaprijeđen u sljedeći viši čin na obrazložen prijedlog rukovodioca organizacione jedinice.
- (2) Policijski službenik može biti unaprijeđen na ovakav način najviše dva puta u toku svoje profesionalne karijere.
- (3) Policijski službenik ne može biti unaprijeđen na način iz stava (1) ovog člana u čin višeg inspektora i iznad.
- (4) Sve slučajeve posebnog unapređenja razmatra komisija za unapređenje, osnovana u skladu sa članom 77. stav (3) ovog Zakona.
- (5) Odluku o posebnom unapređenju iz stava (1) ovog člana donosi policijski komesar na osnovu prijedloga komisije za unapređenje.

Član 79.

(Odluke o unapređenju)

- (1) Odluke o unapređenju u viši čin, posebnim unapređenjima i sticanju višeg čina iz člana 74. stav (3) ovog Zakona pismeno se obrazlažu.

- (2) Lista unapređenih policijskih službenika objavljuje se na oglasnoj ploči policijskog organa.

- (3) Policijski službenik koji se prijavio za unapređenje može podnijeti žalbu policijskom odboru iz člana 124. ovog Zakona u roku od osam dana nakon objavljivanja liste iz stava (2) ovog člana.

- (4) Kada policijski odbor odluči o svim podnesenim žalbama, komisija za unapređenje objavljuje konačnu listu kandidata predloženih za unapređenje na oglasnoj ploči policijskog organa.

- (5) Kada bude unaprijeđen u viši čin, policijskog službenika na radno mjesto u novom činu raspoređuje policijski komesar.

Odjeljak C. Ocjena rada policijskih službenika

Član 80.

(Ocjena rada)

- (1) Policijski komesar rješenjem, najmanje jednom godišnje vrši ocjenu rada svih policijskih službenika kako bi se utvrdilo ispunjavaju li poziv službe i naredbe koje izda nadređeni i zadovoljavaju li profesionalne standarde neophodne u izvršavanju policijskih zadataka.
- (2) Ocjena rada poduzima se radi:
- a) osiguravanja djelotvornog sredstva za procjenu rada policijskih službenika;
 - b) podsticanja službenika da iskažu maksimum svojih sposobnosti;
 - c) identifikiranja nedostatka u radu i problema iz bilo kojeg područja rada, a koje treba otkloniti;
 - d) priznavanja istaknutog rada, davanja podsticaja za bolji rad te postavljanje novih radnih ciljeva.
- (3) Ocjenu rada policijskih službenika do čina glavni inspektor predlaže rukovodilac organizacione jedinice sa činom glavni inspektor.
- (4) Policijske službenike sa činom glavni inspektor ocjenjuje policijski komesar.
- (5) Detaljni postupak i kriterije ocjene rada policijskih službenika propisuje ministar pravilnikom, na prijedlog policijskog komesara.

Član 81.

(Način ocjenjivanja)

- (1) Policijski službenik ocjenjuje se sljedećim ocenama:

- a) ne zadovoljava;
- b) zadovoljava;
- c) dobar;
- d) vrlo dobar;
- e) odličan.

- (2) Policijski službenik koji je u toku kalendarske godine proveo na radu manje od 6 mjeseci se ne ocjenjuje.
- (3) Protiv rješenja iz člana 80. stav (1) policijski službenik ima pravo žalbe policijskom odboru iz člana 124. ovog Zakona u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Član 82.
(Rezultati rada)

- (1) U slučaju da je policijski službenik dobio ocjenu rada "ne zadovoljava", bit će ponovno ocijenjen tri mjeseca nakon godišnje procjene rada. U toku ta tri mjeseca policijski službenik bit će pažljivo nadgledan. Po isteku tog roka, ukoliko nije došlo do zadovoljavajućeg stepena poboljšanja u radu može se poduzeti sljedeće:
 - a) interni premještaj unutar policijskog organa u skladu sa činom policijskog službenika;
 - b) prestanak radnog odnosa.
- (2) Proces ponovnog ocjenjivanja ne sprečava pokretanje disciplinskog postupka zbog loših rezultata rada.

Član 83.
(Evidencije ocjene rada)

- (1) Ispunjene i potpisane obrasce o ocjeni rada evidentira i pohranjuje u službenikov dosije organizaciona jedinica zadužena za kadrovske poslove.
- (2) Policijski službenik ima slobodan pristup svojim ocjenama rada.
- (3) Obrazac ocjene rada ostat će u osobnom dosijeu policijskog službenika, a kada policijski službenik napusti policijski organ zbog odlaska u penziju, davanja otkaza ili drugačijeg prestanka radnog odnosa, pohranit će se u arhivu.

POGLAVLJE VI. – PRIMANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Odjeljak A. Plaće, dodaci na plaću, naknade i ostala materijalna primanja

Član 84.
(Određenje primanja)

- (1) Primanja policijskog službenika su plaća, dodaci i ostale naknade propisane ovim Zakonom.
- (2) Plaća policijskog službenika veže se uz njegov čin.

Odjeljak B. Plaća

Član 85.
(Osnovica plaće i koeficijenti činova)

- (1) Obračun plaća za policijske službenike vrši se prema zajedničkoj osnovici plaća koja je ista za sve policijske službenike i koju određuje Vlada Kantona.
- (2) Policijski službenici su kategorizirani u 10 koeficijenata činova, tako što se svakom činu pripisuje koeficijent u pojedinom platnom razredu.
- (3) Najviši koeficijent čina pripisuje se činu generalnog inspektora policije. Najniži koeficijent čina pripisuje se činu policajca.
- (4) Koeficijente činova uređuje podzakonski akt iz člana 95. ovog Zakona.

Član 86.
(Obračun plaće)

Platne stavke i način obračuna su:

- a) osnovna plaća: određuje se tako što se osnovica plaće određena u skladu sa članom 85. stav (1) ovog Zakona pomnoži sa koeficijentom čina iz stava (2) i (4) člana 85. ovog Zakona;
- b) radni staž: plaća se uvećava za 0,5% za svaku punu godinu radnog staža, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Odjeljak C. Dodaci

Član 87.
(Dodatak za posebne uvjete rada)

- (1) Zavisno od rizika, odgovornosti, složenosti ili posebnih radnih uvjeta na određenim radnim mjestima,

ministar na prijedlog policijskog komesara odlučuje o trajnom određenom dodatku za posebne uvjete rada na takvim radnim mjestima.

- (2) Dodatak za posebne uvjete rada trajno je vezan za radna mjesta iz stava (1) ovog člana te ne može biti izmijenjen ukoliko ne nastupe nove posebne radne okolnosti.
- (3) Dodatak za posebne uvjete rada iznosi do 30% od osnovne plaće.
- (4) Uz dodatak iz stava (3) ovog člana, u posebnim okolnostima i na prijedlog policijskog komesara, ministar će odrediti veći trajni dodatak za pojedina radna mjesta. Taj dodatak iznosi 10% od osnovne plaće.

Član 88.

(Dodatak za izvanredne radne rezultate)

- (1) Na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika, ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30 % od osnovne plaće.
- (2) Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva puta godišnje.
- (3) Odluka iz stava (1) ovog člana bit će objavljena na oglasnoj ploči policijskog organa.

Odjeljak D. Ostale naknade

Član 89.

(Plaćeno odsustvo)

Policijski službenik ima pravo na naknadu plaće u iznosu pune plaće za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog odsustva, te za prvi period odsustva sa posla zbog bolesti ili invalidnosti u toku kojeg, prema propisima o zdravstvenom osiguranju, tu naknadu plaće i povećanja plaće mora isplatiti Ministarstvo.

Član 90.

(Plaćanje prekovremenog rada)

Osnovna plaća policijskog službenika koji radi prekovremeno uvećat će se za:

- a) 40% ukoliko je prekovremeni rad bio u periodu između 22 sata i 7 sati,
- b) 30% ukoliko je prekovremeni rad bio u periodu između 7 sati i 22 sata.

Član 92.

(Prava u slučaju viška policijskih službenika)

- (1) U slučaju otpuštanja zbog viška policijskih službenika u skladu sa odredbama ovog Zakona, otpušteni policijski službenik ima pravo na otpremninu koja odgovara iznosu plaće koju je primao u vrijeme kada je proglašen viškom, obračunate za period od 6 mjeseci.
- (2) Policijski službenik koji ima 10-15 godina radnog staža ima pravo na otpremninu u iznosu od 9 mjesečnih plaća.
- (3) Otpremnina iz stava (1) ovog člana iznosi 12 mjesečnih plaća za policijske službenike koji imaju najmanje 15 godina radnog staža.

Član 93.

(Smrt policijskog službenika)

- (1) Policijski službenik koji izgubi život na dužnosti sahranjuje se na mjestu koje odrede članovi uže porodice iz člana 38. stav (3) ovog Zakona na trošak Ministarstva.
- (2) Ministarstvo snosi sljedeće posmrtno troškove:
 - a) troškove za prijevoz posmrtnih ostataka na mjesto sahrane;
 - b) putne troškove za dvije prateće osobe;
 - c) trošak za grobnicu ukoliko nije već osigurana na drugi način;
 - d) druge uobičajene troškove u iznosu koji određuje ministar.
- (3) Porodica koju je preminuli policijski službenik izdržavao iz stava (1) ovog člana ima pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu posljednje netoplaće koju je ostvario, uvećane šest puta.

Član 94.

(Druge vrste naknada)

- (1) Policijski službenici imaju pravo i na sljedeće naknade:
 - a) za troškove prijevoza na posao i sa posla;
 - b) za topli obrok;
 - c) regres za godišnji odmor;
 - d) u slučaju smrti člana uže porodice;
 - e) u slučaju teže bolesti policijskog službenika ili člana uže porodice;

- f) za troškove usavršavanja;
- g) otpremnina;
- h) za službena putovanja (troškovi prijevoza i dnevnica);
- i) jubilarne nagrade.

(2) Za slučaj prirodne smrti policijskog službenika uža porodica iz člana 38. stav (3) ovog Zakona koju je preminuli policijski službenik izdržavao ima pravo na jednokratnu naknadu u iznosu posljednje netoplaće koju je ostvario, uvećane četiri puta.

Odjeljak E. Podzakonski akt o plaćama, naknadama i platnoj listi

Član 95.

(Podzakonski akt o plaćama i naknadama)

Vlada Kantona podzakonskim aktom utvrđuje koeficijente za činoze iz člana 85. stav (4) ovog Zakona, te kriterije, uvjete i iznose naknada iz Odjeljka D. Poglavlje VI. ovog Zakona.

Član 96.

(Platna lista)

Svaki policijski službenik ima pravo na platnu listu u kojoj su detaljno navedeni, između ostalog, iznos njegove plaće, dodataka, naknada i odbitaka.

POGLAVLJE VII. - RADNI UVJETI

Član 97.

(Radni i socijalni propisi)

Zakon o radu Federacije, ostali zakoni, podzakonski akti i kolektivni ugovori kojima se uređuju prava i obaveze iz radnih odnosa primjenjuju se na policijske službenike i kadete, ukoliko nije drugačije određeno ovim Zakonom.

Član 98.

(Radno vrijeme)

- (1) Sedmično radno vrijeme je 40 sati, što ne uključuje odmor u toku radnog dana propisan važećim zakonima.
- (2) Dnevno radno vrijeme iznosi osam sati. Policijski komesar može odrediti drugačije radno vrijeme u sljedećim slučajevima:

- a) kada je potreban kontinuitet rada,

- b) kada se određeni zadaci moraju izvršiti u određenim rokovima ili u planiranom vremenskom periodu.

Član 99.

(Rad u posebnim uvjetima)

- (1) Policijski službenik obavezan je raditi u posebnim uvjetima u slučaju kada su takvi uvjeti neophodni za izvršenje zadataka policijskog organa.
- (2) Posebnim uvjetima smatraju se: rad po vanrednom rasporedu, rad u dvokratnoj smjeni, rad u smjenama, rad subotom, nedjeljom, blagdanima i ostalim slobodnim danima, rad noću i rad na pojedinim lokacijama.
- (3) Drugi načini rada u posebnim uvjetima mogu biti određeni ako to zahtijeva sigurnosna situacija ili ako je to jedini način da se izvrše određeni zadaci koji ne mogu biti odgođeni ili se moraju završiti u određenom roku.
- (4) Policijski komesar, pismenim aktom, detaljnije određuje razloge iz kojih se drugi način rada u posebnim uvjetima iz stava (3) ovog člana može odrediti, a može ovlastiti i druge policijske službenike koji rade na rukovodećim radnim mjestima da to odrede.
- (5) Za poslove iz st. (2) i (3) ovog člana, policijski službenici imaju pravo na naknadu u novcu ili slobodnim satima. Na prijedlog policijskog komesara ministar će podzakonskim aktom utvrditi način isplate i iznos ovih naknada.

Član 100.

(Ograničenja prekovremenog rada)

- (1) U slučaju da je potrebno obaviti hitan posao ili zadatak do određenog roka ili u određenom vremenskom periodu, izdat će se naredba policijskim službenicima za prekovremeni rad.
- (2) Prekovremeni rad iz stava (1) ovog člana može trajati do četiri sata dnevno i ne više od 20 sati sedmično.

Član 101.

(Plaćeni godišnji odmor)

- (1) Policijski službenici imaju pravo na najmanje 18, a najviše 30 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, zavisno od dužine radnog staža.
- (2) Dužina trajanja godišnjeg odmora iz stava (1) ovog člana, utvrđuje se kako slijedi:

- a) za radni staž od 6 mjeseci do 3 godine - 18 radnih dana,
 - b) za radni staž od 3 do 5 godina - 20 radnih dana,
 - c) za radni staž od 5 do 7 godina - 22 radna dana,
 - d) za radni staž od 7 do 10 godina - 23 radna dana,
 - e) za radni staž od 10 do 12 godina - 24 radna dana,
 - f) za radni staž od 12 do 15 godina - 25 radnih dana,
 - g) za radni staž od 15 do 20 godina - 27 radnih dana,
 - h) za radni staž od 20 do 25 godina - 29 radnih dana i
 - i) za radni staž preko 25 godina - 30 radnih dana.
- (3) U smislu ovog Zakona, u dane godišnjeg odmora ne računaju se subota, nedjelja, blagdani i drugi neradni dani.
- (4) Policijski službenik može iskoristiti svoj godišnji odmor u cjelini ili u dva dijela. Prvi dio se koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine. Drugi dio se koristi najkasnije do 30. juna naredne godine.
- (5) Trajanje i raspored godišnjih odmora za narednu godinu utvrđuju se prije kraja tekuće godine.
- (6) Izuzetno od stava (4) ovog člana, policijski komesar može promijeniti raspored godišnjih odmora zbog izuzetno važnih operativnih razloga.
- (7) U slučaju da promjena u rasporedu iz stava (6) ovog člana ima za rezultat prekid korištenja godišnjeg odmora policijskog službenika, navedeni policijski službenik dobit će nadoknadu za putne i druge troškove koji su nastali prekidanjem korištenja godišnjeg odmora. Na prijedlog policijskog komesara, ministar određuje vrstu i visinu troškova koji nisu troškovi za putovanje.
- (8) Policijski službenik ne gubi dane godišnjeg odmora zbog prekida iz stava (6) ovog člana i takav godišnji odmor može se kasnije koristiti.

Član 102.

(Plaćeno odsustvo)

- (1) Policijski službenik ima pravo na plaćeno odsustvo do pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
- a) smrt člana uže porodice: do tri radna dana;
 - b) smrt srodnika: jedan radni dan;

- c) njegovanje člana uže porodice: do tri radna dana;
 - d) rođenje djeteta: do tri radna dana;
 - e) sklapanje braka: do pet radnih dana;
 - f) selidba i drugi razlozi: do dva radna dana.
- (2) Izuzev osnova i ograničenja iz stava (1) ovog člana policijski službenik ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju dobrovoljnog davanja krvi: jedan dan po doniranju, ali ne više od 3 dana u toku kalendarske godine.
- (3) Prema Odluci policijskog komesara, a kao nagrada za izvanredne rezultate rada, policijski službenik ima pravo na dva slobodna radna rada.
- (4) Plaćeno odsustvo iz stava (1) i (2) ovog člana odobrava policijski komesar.

Član 103.

(Neplaćeno odsustvo)

Na zahtjev policijskog službenika policijski komesar može odobriti neplaćeno odsustvo u periodu od najduže 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

Član 104.

(Beneficirani penzionisti staž)

Policijskim službenicima svakih efektivno provedenih 12 mjeseci na poslovima i zadacima računa se kao 16 mjeseci staža osiguranja.

POGLAVLJE VIII. – DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 105.

(Disciplinska odgovornost policijskog službenika)

- (1) Policijski službenik je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti propisane ovim Zakonom.
- (2) Krivična ili prekršajna odgovornost za krivično djelo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je učinjenje krivičnog djela ili prekršaja također i povreda službene dužnosti.
- (3) Oslobođanje od krivične ili prekršajne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobođanje od disciplinske odgovornosti.
- (4) Disciplinski postupak, kao poseban postupak, detaljnije propisuje ministar podzakonskim aktom na prijedlog policijskog komesara.

(5) Disciplinski postupak mora biti pravedan i transparentan. Tokom disciplinskog postupka policijski službenik uživa sljedeća prava koja se razrađuju podzakonskim aktom iz stava (4) ovog člana:

- a) pravo na bude pravovremeno obaviješten o optužbi za povredu službene dužnosti i o dokazima, kao i pravo da pisano odgovori na optužbu ili da se njegova usmena izjava zapiše;
- b) pravo na pravedno i javno saslušanje u razumnom roku od organa utvrđenih ovim Zakonom. Javnost može biti isključena sa saslušanja ako zahtijevaju interesi morala, javnog reda i državne sigurnosti demokratskog društva, ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života, ili javnost može biti isključena do neophodne mjere u posebnim okolnostima kad bi javno saslušanje ometalo interese pravičnosti prema mišljenju organa utvrđenih ovim Zakonom;
- c) pravo na nedavanje iskaza protiv sebe, pravo da se od optužbe brani sam ili uz stručnu pomoć advokata kojeg sam izabere, te pravo prisustvovanja svakom saslušanju u postupku;
- d) pravo na javno izricanje odluke;
- e) pravo na podnošenje žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti.

Član 106.

(Lakše povrede službene dužnosti)

Lakše povrede službene dužnosti jesu:

- a) nenošenje ili nepropisno nošenje uniforme, naoružanja ili opreme;
- b) nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak sa posla prije kraja radnog vremena;
- c) nepažljivo i neuredno čuvanje dokumenata i podataka;
- d) neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu;
- e) izazivanje svađe i narušavanje međuljudskih odnosa;
- f) nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili građanima;
- g) neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica;
- h) nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguv-

ravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari, ukoliko nije nastupila teža posljedica.

Član 107.

(Teže povrede službene dužnosti)

(1) Teže povrede službene dužnosti jesu:

- a) neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka;
- b) izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje;
- c) četiri ili više lakših povreda službene dužnosti u periodu od dvije godine;
- č) zloupotreba naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla;
- d) neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju dužem od jednog, ali kraćem od tri dana u jednom mjesecu;
- e) neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti;
- f) vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima policijskog organa ili bez prethodnog odobrenja policijskog komesara;
- g) ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršavanje službenih zadataka;
- h) nepružanje stručne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;
- i) ponašanje koje narušava ugled policijskog organa;
- j) nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari;
- k) sprečavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju njihovih prava pri donošenju zahtjeva, žalbi, pritužbi, molbi i drugih podnesaka, ili neodlučivanje po istim podnescima u zakonskom roku;
- l) nepružanje pomoći drugom policijskom službeniku koji traži pomoć kada mu je pomoć neophodna za izvršavanje njegovih službenih zadataka;
- lj) prikrivanje činjenica o načinu izvršavanja službenih radnji ili upotrebi sile od drugog policijskog službenika koji je načinom izvršenja službene radnje ili upotrebom sredstava prisile učinio težu povredu službene dužnosti;

- m) činjenje ili nečinjenje koje vodi otkrivanju tajnih podataka;
- n) samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice za policijski organ;
- nj) dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola ili korištenje narkotika ili opijata za vrijeme radnog vremena ili konzumiranje alkohola u toku radnog vremena;
- o) sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja internih ili disciplinskih postupaka;
- p) narušavanje javnog reda i mira, posebno neprirodnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja;
- r) davanje netačnih podataka koji utiču na donošenje odluka nadležnih organa ili izazivaju druge štetne posljedice;
- s) neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od tri uzastopna dana ili od ukupno pet dana u toku jedne kalendarske godine;
- š) zloupotreba bolovanja ili izbjegavanje obaveza ljekarskog pregleda;
- t) upotreba sile, u suprotnosti sa ovim Zakonom;
- u) zloupotreba službenog položaja;
- v) odbijanje izvršavanja zakonitih naredbi izdatih u svrhu izvršavanja službenih zadataka i dužnosti;
- z) učestvovanje u političkim aktivnostima koje nisu u skladu sa službom policijskog službenika, bilo za vrijeme ili van dužnosti;
- ž) vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na osnovu: rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu.

(2) Teže povrede službene dužnosti iz stava (1) ovog člana stepenuju se bodovima na sljedeći način:

- a) povrede iz tački od a) do č) – 5 bodova;
- b) povrede iz tački d) do f) – 10 bodova;
- c) povrede iz tački od g) do k) – 15 bodova;
- d) povrede iz tačke l) – 20 bodova;

- e) povrede iz tački od lj) do r) – 25 bodova;
- f) povrede iz tački od s) do ž) – 30 bodova.

Član 108.

(Pokretanje internog postupka)

(1) Interni postupak zbog povrede službene dužnosti pokreće se po osnovu:

- a) pritužbe građanina;
- b) zahtjeva jednog ili više zaposlenih u policijskom organu;
- c) zahtjeva neposredno nadređenog policijskog službenika; ili
- d) zahtjeva predsjedavajućeg Ureda za pritužbe javnosti pri Ministarstvu.

(2) Interni postupak vodi organizaciona jedinica nadležna za unutrašnju kontrolu.

(3) Svako ko primi informaciju ili pritužbu na policijskog službenika prosljedit će tu informaciju ili pritužbu organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu u roku od 24 sata.

(4) Interni postupak za lakše povrede službene dužnosti mora se završiti u roku od 30 dana od dana prijave organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

(5) Interni postupak za teže povrede službene dužnosti mora se završiti u roku od tri mjeseca od dana prijave organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu, a može se produžiti za još dva mjeseca u zavisnosti od složenosti slučaja.

Član 109.

(Izricanje disciplinske sankcije)

(1) Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti izriče policijski komesar ili neposredni rukovoditelj kojeg on ovlasti nakon provedenog internog postupka iz člana 108. ovog Zakona.

(2) Disciplinske sankcije za teže povrede službene dužnosti izriče disciplinska komisija nakon provedenog disciplinskog postupka iz člana 111. ovog Zakona.

(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se policijskom službeniku.

Član 110.

(Organi disciplinskog postupka)

- (1) Organi disciplinskog postupka su disciplinska komisija i disciplinski tužilac.
- (2) Disciplinsku komisiju uspostavlja policijski komesar, a članovi su predsjedavajući, dva člana i isti broj zamjenika članova. Dva člana i jedan zamjenik moraju imati čin višeg inspektora ili viši čin, a drugi član i drugi zamjenik moraju biti državni službenici. Najmanje jedan član disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik.
- (3) Predsjedavajući disciplinske komisije je policijski službenik najvišeg čina.
- (4) Disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika imenuje policijski komesar.
- (5) Način rada, glasanja, donošenja odluka i pitanje naknada članovima organa disciplinskog postupka regulira se podzakonskim aktom iz člana 105. stav (4) ovog Zakona.

Član 111.

(Pokretanje disciplinskog postupka)

- (1) Za teže povrede službene dužnosti organizaciona jedinica nadležna za unutrašnju kontrolu u roku od sedam dana nakon provedenog internog postupka iz člana 108. ovog Zakona dostavlja disciplinskom tužiocu inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka, nakon čega disciplinski tužilac podnosi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.
- (2) Disciplinska komisija odlukom pokreće disciplinski postupak u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva disciplinskog tužioca.
- (3) Zahtjev i odluka o pokretanju disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti dostavlja se policijskom službeniku.
- (4) Disciplinska komisija donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 90 dana nakon prijema zahtjeva iz stava (1) ovog člana.

Član 112.

(Disciplinske sankcije)

- (1) Za lakše povrede službene dužnosti propisane u članu 106. ovog Zakona mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

- a) pismena opomena,
- b) novčana kazna u iznosu od 15% jedne osnovne mjesečne plaće policijskog službenika.

- (2) Za teže povrede službene dužnosti propisane u članu 107. ovog Zakona mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

- a) novčana kazna,
- b) obustavljanje unapređenja u viši čin,
- c) prekid radnog odnosa.

- (3) Novčana kazna za teže povrede službene dužnosti, te prestanak radnog odnosa izriču se kako slijedi:

- a) za 5 do 9 kaznenih bodova minimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 15% na period od 2 mjeseca, odnosno maksimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 15% na period od 3 mjeseca,
- b) za 10 do 14 kaznenih bodova minimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 15% na period od 3 mjeseca, odnosno maksimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 20% na period od 4 mjeseca,
- c) za 15 do 19 kaznenih bodova minimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 20% na period od 4 mjeseca, odnosno maksimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 30% na period od 5 mjeseci,
- d) za 20 do 24 kaznenih bodova minimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 20 % na period od 5 mjeseci, odnosno maksimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 30 % na period od 6 mjeseci,
- e) za 25 ili više kaznenih bodova minimalna kazna, umanjeње osnovne jednomjesečne plaće od 20% na period od 6 mjeseci, odnosno maksimalna kazna, “prestanak radnog odnosa”.

- (4) Za 20 i više bodova izriče se i disciplinska sankcija obustavljanja unapređenja u viši čin za vremenski period od 12 mjeseci do tri godine.

- (5) Ako se policijski službenik tereti za dvije ili više povreda proisteklih iz istog događaja, disciplinska odgovornost utvrđuje se za svaku povredu zasebno, a izriče se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede. Odluku o jedinstvenoj disciplinskoj sankciji disciplinska komisija donosi prema povredi kojoj se

pripisuje najviše bodova, a ostale se povrede uzimaju u obzir kao otežavajuće okolnosti prilikom odlučivanja o vrsti i visini disciplinske sankcije iz stava (3) ovog člana.

- (6) Prilikom odlučivanja o disciplinskoj sankciji bodovi pripisani za težu povredu proteklih pet godina se zbrajaju, množe se faktorom 0,2 i pribrajaju bodovima pripisanim za povredu službene dužnosti po kojoj se postupa.
- (7) Svakoј lakšoj povredi službene dužnosti pripisuje se jedan bod koji se dodjeljuje za period od dvije godine od dana izricanja disciplinske sankcije i primjenjuje za buduće povrede službene dužnosti u tom roku.
- (8) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izriče se za teže povrede službene dužnosti iz člana 107. stav (1) tačke od lj) do ž) ovog Zakona, ako je povreda učinjena sa umišljajem ili usljed krajnje nepažnje, a nisu utvrđene olakšavajuće okolnosti u prilog policijskom službeniku.
- (9) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izriče se kada policijski službenik sakupi 60 ili više bodova za povredu po kojoj se postupa i ranije povrede službene dužnosti u proteklih pet godina.
- (10) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izriče se ako je policijski službenik pravomoćno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora od šest mjeseci ili težu kaznu.
- (11) Sve disciplinske sankcije izrečene za povrede službene dužnosti upisuju se u lični dosije policijsko službenika.

Član 113.

(Pravo žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti)

- (1) Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti može se podnijeti žalba policijskom odboru iz člana 124. ovog Zakona u roku od 15 dana od prijema odluke.
- (2) Policijski odbor o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Član 114.

(Suspendzija)

- (1) Policijski službenik može biti suspendiran iz policijskog organa ako je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, policijski službenik, na prijedlog rukovodioca organizacione jedinice čiji je pripadnik ili rukovodioca organizacione jedinice nadležne za unutrašnju kontrolu, može odmah biti suspendiran iz policijskog organa ako postoje osnovi sumnje da je učinio krivično djelo ili težu povredu službene dužnosti i ako se, uzimajući u obzir prirodu krivičnog djela ili prirodu teže povrede službene dužnosti kao i okolnosti pod kojima je učinjeno krivično djelo, odnosno teža povreda službene dužnosti, može osnovano vjerovati da bi štetilo interesima službe ili internom postupku.

(3) Policijski komesar je odgovoran za donošenje odluke o privremenoj suspendziji u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana.

(4) Suspendzija policijskog službenika određena u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana može trajati do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka.

(5) Tokom suspendzije službeno oružje, značka i službena iskaznica policijskog službenika oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu.

(6) Policijski službenik koji je primio odluku o suspendziji iz stava (1) i (2) ovog člana, može podnijeti žalbu na odluku o suspendziji policijskom odboru iz člana 124. ovog Zakona u roku od 15 dana od prijema odluke. Žalba ne odlaže izvršenje odluke o suspendziji.

Član 115.

(Isplata plaće tokom suspendzije)

- (1) Tokom suspendzije iz policijskog organa policijski službenik ima pravo na 70% od plaće koju je ostvario u mjesecu koji je prethodio suspendziji. U posebnim slučajevima, kada ima porodicu koju izdržava, policijski službenik ima pravo na 85% od svoje plaće.
- (2) Policijski službenik ima pravo na punu naknadu svoje plaće i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu službene dužnosti niti za učinjenje krivičnog djela.

Član 116.

(Trajanje postupka)

- (1) Za lakše povrede službene dužnosti, interni postupak i donošenje odluke policijskog komesara i druge ovlaštene osobe o sankciji, mora biti okončano u roku od 60 dana od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

(2) Za teže povrede službene dužnosti interni postupak i disciplinski postupak mora biti okončan u roku od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, kada se protiv policijskog službenika vodi krivična istraga, pokreće se disciplinski postupak i prekida se do okončanja krivičnog postupka ili do okončanja krivične istrage.

Član 117.

(Zastarjelost postupka i brisanje disciplinskih sankcija)

(1) Vođenje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarjeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i učinioca, a najduže u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede.

(2) Vođenje postupka zbog teže povrede službene dužnosti zastarjeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu i učinioca, a najduže u roku od godine dana od dana izvršenja povrede.

(3) Izvršenje disciplinske sankcije za lakšu povredu službene dužnosti zastarjeva u roku od tri mjeseca, a za težu povredu službene dužnosti u roku od šest mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim je disciplinska sankcija izrečena.

(4) U pogledu prekida zastare pokretanja postupka, odnosno izvršenja, odgovarajuće se primjenjuju odredbe o prekidu zastare pokretanja, odnosno izvršenja, utvrđene Krivičnim zakonom Federacije.

(5) Ako policijski službenik u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja kojim mu je izrečena disciplinska sankcija za lakšu povredu službene dužnosti ne učini novu povredu, izrečena sankcija se briše iz evidencije.

(6) Ako policijski službenik u roku od pet godina od dana pravosnažnosti rješenja kojim mu je izrečena disciplinska sankcija za težu povredu službene dužnosti ne učini novu povredu, izrečena sankcija se briše iz evidencije.

Član 118.

(Disciplinski spisi)

(1) Policijski organ vodi evidenciju o disciplinskim sankcijama izrečenim policijskim službenicima.

(2) Kopija odluke o disciplinskoj odgovornosti i odluka o brisanju disciplinske sankcije ulaže se u osobni dosije policijskog službenika.

POGLAVLJE IX. - ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Član 119.

(Odgovornost policijskog službenika)

(1) Policijski službenik obavezan je da Ministarstvu nadoknadi materijalnu štetu na imovini Ministarstva koju je prouzrokovao namjerno ili iz grube nepažnje tokom vršenja dužnosti.

(2) Policijski službenik obavezan je da Ministarstvu nadoknadi štetu koju Ministarstvo mora nadoknaditi oštećenim građanima i pravnim licima, a koju je namjerno ili iz grube nepažnje prouzrokovao policijski službenik tokom vršenja dužnosti.

(3) Svaki službenik policijskog organa obavezan je, odmah po saznanju, podnijeti izvještaj o pričinjenoj šteti.

Član 120.

(Utvrđivanje i nadoknada štete)

(1) Komisija koju uspostavlja ministar utvrđuje štetu, iznos i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana.

(2) Na osnovu izvještaja komisije ministar donosi odluku o nadoknadi štete, iznosu, roku i načinu nadoknade. U skladu sa iznosom nadoknade i na osnovu zahtjeva policijskog službenika, ministar može dozvoliti isplatu u ratama.

(3) Ministar i policijski službenik mogu napraviti pismeni sporazum o iznosu, roku i načinu nadoknade štete.

(4) Ako je šteta pričinjena na imovini, na zahtjev policijskog službenika ministar može odobriti da šteta bude nadoknađena uspostavom predašnjeg stanja na trošak policijskog službenika u određenom roku.

Član 121.

(Odgovornost Kantona za štetu)

(1) U skladu sa Zakonom, Kanton je odgovoran za štetu pričinjenu fizičkim i pravnim licima kao rezultat postupanja policijskih službenika u izvršenju ili vezano za izvršenje zadataka policijskog organa.

(2) Kanton ima pravo zahtijevati od policijskog službenika za kojeg se utvrdi da je odgovoran za štetu iz stava (1)

ovog člana, da nadoknadi iznos isplaćen trećim osobama, ako je prouzrokovana šteta posljedica njegove grube nepažnje ili namjere ili neovlaštenih radnji ili postupaka.

POGLAVLJE X. - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Član 122.

(Osnove prestanka radnog odnosa)

- (1) Policijskom službeniku prestaje radni odnos u slučaju kada svojevrijedno da otkaz sa otkaznim rokom od 15 dana ili sporazumnim prestankom radnog odnosa.
- (2) Policijskom službeniku po sili zakona prestaje radni odnos u sljedećim slučajevima:
 - a) kada dobije ocjenu „ne zadovoljava“ na kraju probnog rada;
 - b) kada navrší 65 godina života i zakonom propisan penzioni staž ili 40 godina penzionog staža;
 - c) u slučaju iz člana 38. stav (2) ovog zakona;
 - d) kada dva puta uzastopno dobije negativnu ocjenu za rad (član 82. ovog zakona);
 - e) prestankom državljanstva Bosne i Hercegovine;
 - f) zbog viška policijskih službenika;
 - g) kada mu je za krivično djelo izrečena pravosnažna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;
 - h) kada mu je izrečena disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa;
 - i) kada nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi gubitak radne sposobnosti;
 - j) kada neopravdano ne dolazi na posao pet radnih dana uzastopno;
 - k) smrću policijskog službenika.

Član 123.

(Obaveza razduženja službenih sredstava)

- (1) Policijski službenik kojem je prestao radni odnos, obavezan je u roku od sedam dana od dana primitka konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa, razdužiti sva sredstva, uređaje i opremu koju je zadužio u toku trajanja radnog odnosa.
- (2) Na dan prestanka radnog odnosa, službeno oružje i iskaznica policijskog službenika oduzimaju se i zbrajnjeno mu je nositi službenu uniformu.

POGLAVLJE XI. - POLICIJSKI ODBOR

Član 124.

(Uspostava i uloga policijskog odbora)

- (1) Policijski odbor uspostavlja Vlada Kantona.
- (2) Policijski odbor nadležan je za preispitivanje svih žalbi koje ovaj Zakon predviđa kao i bilo koje druge odluke ili radnje poduzete ili nepoduzete od strane policijskog organa a koje se odnose na status policijskih službenika, kandidata u procesu odabira za zapošljavanje u skladu sa ovim Zakonom i podzakonskim aktima, a na zahtjev:
 - a) policijskog službenika koji smatra da je pogođen osporavanom odlukom, poduzimanjem ili nepoduzimanjem radnje;
 - b) policijskog organa u kojem je oštećeni policijski službenik zaposlen;
 - c) Ministarstva u čijem sastavu je policijski organ.
- (3) Policijski odbor će:
 - a) saslušati policijskog službenika ili organ koji je podnio zahtjev ako je to potrebno;
 - b) pozvati svjedoke i vještace kada je to neophodno;
 - c) tražiti i prikupiti od nadležnih tijela sve relevantne podatke;
 - d) usvojiti poslovnik koji se objavljuje u "Službenim novinama Kantona".
- (4) Odluke policijskog odbora zasnivaju se na zakonu i na potpuno i pravilno utvrđenim činjenicama. Odluke policijskog odbora su konačne, s tim da mogu biti predmet sudskog preispitivanja u skladu sa važećim zakonima i dostavljaju se podnosiocu žalbe u roku od osam dana od dana donošenja.
- (5) Policijski odbor donosi odluku u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za preispitivanje iz stava (2) ovog člana, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
- (6) Žalba podnesena policijskom odboru, odgađa izvršenje odluke ukoliko nije drugačije propisano ovim Zakonom.
- (7) Pri odlučivanju o žalbi podnesenoj na odluku disciplinske komisije, policijski odbor postupa prema članu 105. stav (4) ovog Zakona.

Član 125.

(Sastav policijskog odbora)

- (1) Policijski odbor čine dva policijska službenika sa činom samostalnog inspektora ili višim činom koji predstavljaju policijski organ i jedan državni službenik iz Ministarstva.
- (2) Najmanje jedan član policijskog odbora mora biti diplomirani pravnik, a zasjedanjem policijskog odbora predsjedava policijski službenik sa najvišim činom ili policijski službenik koji je proveo duže vremena u tom činu ukoliko oba policijska službenika imaju isti čin.
- (3) Ministarstvo predlaže Vladi Kantona dva državna službenika za kandidate za policijski odbor. Policijski organ predlaže Vladi Kantona četiri policijska službenika za kandidate za policijski odbor. Vlada Kantona od predloženih kandidata imenuje članove policijskog odbora na mandat od dvije godine, sa mogućnošću drugog uzastopnog mandata.
- (4) Član policijskog odbora mora biti nezavisan u svom radu i nepristrasan.
- (5) Član policijskog odbora može biti razriješen dužnosti prije kraja svog mandata samo po odluci Vlade Kantona zbog izuzetnih okolnosti i uz prethodnu saglasnost ostalih članova policijskog odbora.

**DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE**

Član 126.

(Prijelazna odredba o imenovanju)

- (1) Policijski službenik koji je na položaju policijskog komesara u vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona, ostaje do isteka mandata na tom položaju na koji je stupio u skladu sa zakonima i propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona.
- (2) Izuzetno od drugih odredaba ovog Zakona, policijski službenik iz stava (1) ovog člana po isteku mandata gubi čin generalnog inspektora i vraća se u čin glavnog inspektora.
- (3) Stav (1) ovog člana neće se tumačiti na način da se sprečava smjena policijskog službenika sa položaja policijskog komesara ili da se sprečava prekid radnog odnosa tog policijskog službenika u skladu sa odredbama ovog Zakona.

- (4) Prvo imenovanje policijskog komesara prema ovom Zakonu, stupa na snagu na dan nakon isteka mandata iz stava (1) ovog člana.

- (5) Izuzetno od člana 59. ovog Zakona, kandidat za imenovanje na položaj policijskog komesara do kojeg će doći nakon stupanja na snagu ovog Zakona, a prije 01.01.2007. godine, ne mora ispunjavati uvjet od tri godine staža u činu glavnog inspektora.

Član 127.

(Prijelazne odredbe o plaćama)

- (1) Policijskom službeniku kojem po stupanju na snagu nove platne strukture propisane ovim Zakonom bude obračunata niža osnovna plaća od one na koju je imao pravo na dan prije stupanja na snagu ovog Zakona, dodijelit će se lična prijelazna naknada.
- (2) Naknada iz stava (1) ovog člana bit će jednaka razlici između novoodređene osnovne plaće policijskog službenika obračunate u skladu sa ovim Zakonom i osnovne plaće na koju je imao pravo na dan prije stupanja na snagu ovog Zakona.
- (3) Policijski službenik ima pravo na naknadu iz stava (1) ovog člana sve dok razlika u plaći iz stava (2) ovog člana ne bude pokrivena budućim povećanjima njegove osnovne plaće. U ovom periodu vrši se usklađivanje navedene naknade prilikom svakog povećanja njegove nove osnovne plaće.
- (4) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Vlada Kantona će donijeti podzakonski akt o plaćama i naknadama za policijske službenike iz člana 95. ovog Zakona na prijedlog ministra, zasnovanog na prijedlogu policijskog komesara, a koji je u skladu sa odredbama ovog Zakona. Pomenuti podzakonski akt će detaljnije urediti ličnu prelaznu naknadu iz stava (1) ovog člana.

Član 128.

(Dodjela činova)

- (1) Policijskim službenicima koji su na dan stupanja na snagu ovog Zakona zaposlenici policijskog organa, dodjeljuje se čin u skladu sa odredbama ovog člana.
- (2) U smislu ovog člana, policijski službenik iz stava (1) je osoba koja na dan stupanja na snagu ovog Zakona ima policijski čin dodijeljen u skladu sa prethodno važećim zakonodavstvom i ima ovlaštenje da primjenjuje policijske ovlasti, te da postupa u svojstvu

ovlaštenog službenog lica prema zakonima o krivičnom postupku u BiH, isključujući osobe koje su ovlaštene da vrše samo određene dužnosti i zadatke koji mogu biti u vezi sa policijskim radnjama.

(3) Uvjeti za dobijanje čina su sljedeći:

- a) godine radnog iskustva u policiji koje propisuje član 76. ovog Zakona za osobu koja ispunjava uslove za dati čin;
- b) prethodna radna mjesta;
- c) godine staža na trenutnom radnom mjestu;
- d) stepen školske spreme propisan ovim Zakonom za dati čin;
- e) disciplinska evidencija.

(4) U smislu ovog člana, radno iskustvo u policiji se odnosi na efektivno radno iskustvo koje je stekla osoba sa dozvolom da primjenjuje policijska ovlaštenja i postupa kao ovlašteno službeno lice iz zakona o krivičnom postupku koji su trenutno na snazi u Bosni i hercegovini, ili prema zakonodavstvu koje je bilo u upotrebi prije stupanja na snagu pomenutih zakona, ali se ne odnosi na radno iskustvo koje je stekla osoba bez ovlasti da vrši policijska ovlaštenja a koja je samo obavljala određene dužnosti i zadatke koji mogu biti u vezi sa policijskim radnjama.

(5) Radno iskustvo policijskog službenika sa VI i VII stepenom školske spreme se računa od dana sticanja pomenutog stepena školske spreme.

(6) U smislu stava (3) tačke d) ovog člana, policijski službenici sa završenim III stepenom školske spreme, izjednačeni su u pravima sa policijskim službenicima sa završenim IV stepenom školske spreme.

(7) Policijski službenik zadržava čin koji je imao u trenutku stupanja na snagu ovog Zakona a koji je stekao prema prethodno važećem zakonodavstvu, sve dok mu se ne dodijeli čin u skladu sa ovim članom.

Član 129.

(Komisija za dodjelu činova)

(1) Komisija za dodjelu činova će, u skladu sa uslovima propisanim u ovom članu, dati preporuke policijskom komesaru za donošenje odluke o dodjeli čina za sve policijske službenike.

(2) U sastavu komisije će biti pet (5) policijskih službenika zaposlenih u policijskom organu, a imenuje ih policijski komesar. Predsjedavajući i još najmanje dva (2) člana komisije moraju imati najmanje deset

(10) godina radnog iskustva u policiji. Najmanje jedan član komisije će biti diplomirani pravnik.

(3) U vršenju svojih zadataka komisija prvo ispituje da li policijski službenik ispunjava uslove propisane članom 128. ovog Zakona za čin koji je predviđen na radnom mjestu na kojem radi u momentu dodjele čina.

(4) Ukoliko policijski službenik ne ispunjava uslove propisane članom 128. ovog Zakona za čin propisan za radno mjesto na kojem radi u vrijeme dodjele čina, dodjeliće mu se odgovarajući čin, a nadležni organ ga preraspoređuje na upražnjeno radno mjesto.

(5) Ukoliko policijski službenik ima radno iskustvo u trajanju dužem od traženog za čin koji mu je dodijeljen u skladu sa članom 128., razlika će se računati kao vrijeme već provedeno u činu koji mu se dodjeljuje, a u svrhu unaprijeđenja u sljedeći viši čin.

(6) Postupak dodjele činova će detaljno biti regulisan podzakonskim aktom iz člana 69. stav (5) ovog Zakona.

Član 130.

(Prelazne odredbe o radnom odnosu)

(1) Policijski organ može do 31. decembra 2018. godine upošljavati policijske službenike koji su trenutno uposleni u nekom policijskom organu u Bosni i Hercegovini na osnovu javnog konkursa za sve činove, uključujući i čin policajca i mlađeg inspektora. Tokom pomenutog perioda, odredbe poglavlja II. dio treći, se neće primjenjivati na pomenute uposlenike osim ako ovaj član propisuje drugačije.

(2) U smislu ovog člana, policijski službenik iz stava (1) je osoba koja je dan prije stupanja na snagu ovog Zakona imala policijski čin prema prethodno važećem zakonodavstvu i ovlaštenje da primjenjuje policijske ovlasti, te da postupa u svojstvu ovlaštenog službenog lica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u BiH, isključujući osobe koje su bile ovlaštene da vrše određene dužnosti i zadatke koji mogu biti u vezi sa policijskim radnjama.

(3) Odredbe člana 55. i člana 58. ovog Zakona, se ne odnose na osobe uposlene u skladu sa stavom (1) ovog člana.

(4) Tokom prelaznog perioda iz stava (1) ovog člana, policijski organi će upošljavati i kadete iz poglavlja II. i III. dio treći ovog Zakona za dva nivoa pristupa iz člana 42. ovog Zakona.

(5) Na prijedlog policijskog komesara ministar donosi Pravilnik o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda iz stava (1) ovog člana. Ovaj Pravilnik će u najvećoj mogućoj mjeri biti usklađen sa opštim ciljem i svrhom ovog Zakona i određivati, između ostalog, odnos broja policijskih službenika i broja kadeta uposlenih u skladu sa stavom (1) i stavom (4) ovog člana.

Član 130a.

(Prelazna odredba o izuzimanju od osnovne obuke)

Izuzetno od odredbi Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, policijski organ može izuzeti od primjene članove 55. i 56. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, za kandidate za policijske službenike koji zadovoljavaju slijedeće uslove:

- a) da su uspješno prošli proces odabira u skladu sa odredbama dijela III, poglavlje II, odjeljak C Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i
- b) da su završili osnovnu policijsku obuku, na koju su upućeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

Član 131.

(Imenovanje policijskog odbora)

U roku od jednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Vlada Kantona će uspostaviti policijski odbor i imenovati članove policijskog odbora iz člana 124. ovog Zakona.

Član 132.

(Propisi Vlade Kantona)

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Vlada Kantona usvojiti će propise o:

- a) obliku policijske iskaznice i značke (član 5. stav (4));
- b) tekstu zakletve (član 58. stav (3));
- c) modalitetima privremenog premještanja u drugu instituciju (član 65. stav (4));
- d) postupku u slučaju viška policijskih službenika (član 68. stav (6));

- e) činovima policijskih službenika (član 69. stav (5), član 129. stav (6));
- f) plaćama i naknadama (član 95. i 127.).

Član 133.

(Propisi ministra)

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona ministar će donijeti propise o:

- a) načinu držanja i nošenja oružja i municije (član 6.);
- b) nadoknadi za štetu (član 24. stav (3));
- c) upotrebi sile (član 27. stav (4));
- d) načinu obrade tajnih podataka koje koristi policijski organ (član 37. stav (2)) ;
- e) postupku i rasporedu testiranja (član 50.);
- f) sadržaju i obliku ugovora o radu (član 58. stav (2));
- g) procedurama za osnovnu obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke (član 55. stav (2));
- h) usavršavanju policijskih službenika (član 57. stav (2));
- i) uslovima i roku trajanja policijske uniforme (član 5. stav (4));
- j) proceduri za unapređenje policijskih službenika (član 74. stav (1));
- k) etičkom kodeksu za policijske službenike (član 36. stav (7));
- l) ocjeni rada (član 80. stav (5));
- m) radnim mjestima za koje se dodjeljuje trajni dodatak na plaću za posebne uslove rada i visini dodatka izraženog procentualno (član 87. stav (1));
- n) načinu i visini naknada za rad u posebnim uvjetima (član 99. stav (5));
- o) disciplinskom postupku (član 105. stav (4));
- p) zapošljavanju policijskih službenika tokom prelaznog perioda (član 130. stav (5));
- r) zdravstvenim pregledima policijskih službenika (član 36a. stav (4)).

Član 134.

(Propisi policijskog komesara)

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona policijski komesar će donijeti propise o:

- a) specijalnim policijskim zadacima koji će se izvršavati u civilnoj odjeći, specijalnoj policijskoj odjeći i sa specijalnom opremom (član 5. stav (3));
- b) načinu obrade osobnih podataka (član 33. stav (3));
- c) načinu vršenja policijskih dužnosti i ovlasti (član 10. stav (2)).

Član 135.

(Prelazne odredbe o ispunjenju uslova za zapošljavanje)

- (1) Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano i u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, nijedna osoba, ni pod kojim okolnostima, ne može biti u radnom odnosu po osnovu ovog Zakona, ako su joj Međunarodne policijske snage Ujedinjenih naroda (u daljem tekstu: “UN/IPTF”) odbile certifikaciju ili joj je UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za vršenje policijskih ovlaštenja.
- (2) Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano, u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova koji su propisani ovim Zakonom u pogledu prekida radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prekida se i ne produžava se ni u kom obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima, ako je policijskom službeniku UN/IPTF odbio certifikaciju, odnosno ako mu je UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za vršenje policijskih ovlaštenja.
- (3) Stavovi (1) i (2) ovog člana ne primjenjuju se na osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju a koje će u skladu s odredbama ovog Zakona biti zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog Zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima.
- (4) Osobe iz stava (3) ovog člana izuzimaju se od primjene tačke b) člana 46. ovog Zakona.
- (5) Da bi se smatrala “osobom kojoj je UN/IPTF odbio certifikaciju” u smislu odredbe stava (3) ovog člana osoba je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
- (6) Iznošenje činjenice iz stava (5) ovog člana smatra se “traženom dokumentacijom” u smislu odredbe iz stava (1) člana 51. ovog Zakona.

Navedena činjenica iznosi se:

- a) u pismenoj formi,
- b) uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Član 136.

(Policijski službenici koji su imenovani na javnu funkciju prije stupanja na snagu ovog Zakona)

- (1) Izuzetno od člana 38. ovog Zakona, osoba koja je na dan stupanja na snagu ovog Zakona vršila javnu funkciju na koju je izabrana može u roku od 30 dana od isteka ili prekida mandata na toj funkciji ponovo stupiti u policijski organ kao policijski službenik, ako ispunjava sljedeće uvjete:
 - a) da je bila zaposlena kao policijski službenik u policijskom organu neposredno prije nego što je bila izabrana na funkciju;
 - b) da ju je registrirao IPTF kao policijskog službenika;
 - c) da se na nju ne odnosi član 135. ovog Zakona.
- (2) Osobe iz stava (1) ovog člana po povratku u policijski organ kao policijski službenici dobijaju čin u skladu sa odredbama člana 128. ovog Zakona.

Član 137.

(Prestanak važenja ranijeg zakonodavstva)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja propisana ovim Zakonom.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana i do donošenja odgovarajućih propisa navedenih u ovom Zakonu a najduže u trajanju od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, policijski organ može i dalje primjenjivati propise iz stava (1) ovog člana u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Član 138.

(Raniji disciplinski postupci)

- (1) Nakon stupanja na snagu ovog Zakona svi disciplinski predmeti koji su bili u postupku rješavanja pred disciplinskim organom nadležnim za njihovo rješavanje, prema ranije važećim zakonima i propisima, rješavat će se u skladu sa zakonima i propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva

za pokretanje postupka u navedenom disciplinskom organu.

Član 2.

(Dopuna člana 85.)

(2) Svi predmeti koji su u postupku rješavanja pred organizacionom jedinicom nadležnom za unutrašnju kontrolu na dan stupanja na snagu ovog Zakona rješavat će se u skladu sa ovim Zakonom.

(3) Svaka osoba se smatra nevinom za disciplinski prekršaj zbog učinjenog djela ili propusta, ako to djelo ili propust nije predstavljalo disciplinski prekršaj u vrijeme kada je bilo učinjeno i toj osobi se neće izreći sankcija teža od one koja je bila propisana u vrijeme kada je taj disciplinski prekršaj učinjen.

Član 139.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-10970-2/14

Datum, 07.07.2014. godine

Zenica

Predsjedavajući

Zakonodavno-pravne komisije

Džemal Bećirhodžić, s.r.

321.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 58. sjednici, održanoj 08.07.2014. godine, donosi:

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOJ ŠKOLI

Član 1.

(Dopuna člana 7.)

U članu 7. Zakona o osnovnoj školi, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/04, 20/07 i 9/11), dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Za vrijeme trajanja povjerenog mandata, imenovanim direktorima i pomoćnicima direktora, zabranjuje se svaki oblik političkog angažovanja u tijelima i organima političkih stranaka.“

U članu 85. Zakona, dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Prilikom prijave na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole, odnosno prilikom imenovanja pomoćnika direktora, kandidati su dužni dostaviti ovjerenu i potpisanu Izjavu da nisu članovi tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost.“

U istom članu, dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Sve prijave, odnosno informacije o političkom djelovanju potpisnika Izjave iz prethodnog stava, dostavljaju se komisiji koju imenuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a koja se sastoji od 5 članova, od kojih je jedan predsjednik i to: 2 člana imenovana na prijedlog skupštinske Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, 1 člana imenovanog na prijedlog Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja u Federaciji Bosne i Hercegovine, 1 člana imenovanog na prijedlog Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, te 1 člana iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, imenovanog na prijedlog ministra pomenutog ministarstva, koja će razmotriti sve navode iz dostavljene prijave i svoje mišljenje o istoj dostaviti kantonalnoj inspekciji za obrazovanje i nauku, na daljnje postupanje.“

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-13818/14

Datum, 09.07.2014. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

322.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 58. sjednici, održanoj 08.07.2014. godine, donosi:

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJOJ ŠKOLI

Član 1. (Dopuna člana 11.)

U članu 11. Zakona o srednjoj školi, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/04, 20/07, 19/09 i 9/11) u stavu 3. iza riječi: „Ministarstvo“ briše se tačka, dodajearez i riječi: „uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.“

Član 2. (Dopuna člana 40.)

U članu 40. Zakona, dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Za vrijeme trajanja povjerenog mandata, imenovanim direktorima i pomoćnicima direktora, zabranjuje se svaki oblik političkog angažovanja u tijelima i organima političkih stranaka.“

Član 3. (Dopuna člana 131.)

U članu 131. Zakona, dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Prilikom prijave na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole, odnosno prilikom imenovanja pomoćnika direktora, kandidati su dužni dostaviti ovjerenu i potpisanu Izjavu da nisu članovi tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost.“

U istom članu, dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Sve prijave, odnosno informacije o političkom djelovanju potpisnika Izjave iz prethodnog stava, dosta-

vljaju se komisiji koju imenuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a koja se sastoji od 5 članova, od kojih je jedan predsjednik i to: 2 člana imenovana na prijedlog skupštinske Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, 1 člana imenovanog na prijedlog Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja u Federaciji Bosne i Hercegovine, 1 člana imenovanog na prijedlog Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, te 1 člana iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, imenovanog na prijedlog ministra pomenutog ministarstva, koja će razmotriti sve navode iz dostavljene prijave i svoje mišljenje o istoj dostaviti kantonalnoj inspekciji za obrazovanje i nauku, na daljnje postupanje“.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj:01-02-13819/14

Datum, 09.07.2014. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI**Sretko Radišić, s.r.**

323.

Na osnovu člana 42. Ustava Zeničko-dobojskog kantona-izmijenjen i dopunjen Amandmanom XXVIII, a u vezi sa članom 48. stav 2. Ustava Zeničko-dobojskog kantona-izmijenjen i dopunjen Amandmanom XXXIV i člana 185., a u vezi sa članom 176. i 152. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 58. sjednici održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni Odluke o razrješenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

U Odluci o razrješenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/14), član 2. mijenja se i glasi:

„Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke o potvrđivanju nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona, osim za članicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona navedenu pod tačkom 3. člana 1. pomenute Odluke, za koju se Odluka primjenjuje sa danom 30.06.2014. godine i ista će se objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-01-13820/14
Datum, 09.07.2014. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić, s.r.

324.

Na osnovu člana 18. Ustava Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/96, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/96, 10/00, 10/00, 8/04 i 10/04)) i člana 3. Zakona o utvrđivanju i obilježavanju Dana Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 58. sjednici, održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

I.

Potvrđuje se Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-01-13821/14
Datum, 09.07.2014. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić, s.r.

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o utvrđivanju i obilježavanju Dana Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 168. sjednici, održanoj dana 12.06.2014. godine, d o n o s i

P R O G R A M
OBILJEŽAVANJA DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA za 2014. godinu

I. 29. (petak) 08.2014. godine

- Prijem kod Predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Premijera

Prijem za predstavnike boračkih udruženja, udruženja logoraša, civilnih žrtava rata i drugih udruženja proizašlih iz rata, te predstavnike akademske zajednice, istaknute pojedince iz oblasti kulture, sporta, nevladinog sektora i dr.

1. Mjesto: Sala 301 anexa zgrade Kantona
2. Vrijeme: 10:00 do 10:55 sati
3. Realizator: Ured Premijera.

- Svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

1. Mjesto: Sala 301 anexa zgrade Kantona
2. Vrijeme: 11:00 sati
3. Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
4. Kratak kulturno-umjetnički program

Sadržaj programa:

- Uvodna riječ voditelja programa,
- Intoniranje himne Bosne i Hercegovine,
- Prigodan govor Premijera Kantona,
- Muzička numera,
- Prozno-literarna tačka,
- Muzička numera,
- Odjava voditelja programa

5. Realizator: Ured Premijera u saradnji sa izvođačima.

II. 01. (ponedjeljak) 09.2014. godine**- Čas istorije o Kulinu Banu**

1. Mjesto: Osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona
2. Vrijeme: Prvi časovi školske 2014.-2015. godine
3. Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Pedagoški zavod)

III. 29-30.08. (petak – subota) 2014. godine**- Prigodan kulturno-umjetnički ili sportski program**

1. Mjesto: U Zenici
2. Organizator: Ured Premijera

- Posjeta javnim ustanovama socijalne zaštite na području Kantona (Penzionerski dom sa stacionarom Zenica, Dom za stara lica Zenica i Dom porodica Zenica).

1. Mjesto: Sjedište ustanova: Prve zeničke brigade 1D, Crkvice 48A i Crkvice 20,
2. Organizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

- Posjeta starim i iznemoglim licima u Radakovo i Crkvice u Zenici.

1. Mjesto: zgrade na adresi : Crkvice 48B i Dobrovoljnih davalaca krvi 6,
2. Organizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

325.

Na osnovu člana 99. stav 1. i člana 27. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 58. sjednici održanoj dana 08.07.2014. godine, donijela je:

O D L U K U

o osnivanju Tima za kontrolu transparentnog utroška i raspodjele sredstava koja budu uplaćena na poseban račun koji je Vlada Kantona otvorila za pomoć stanovništvu Kantona koje je ugroženo poplavama i klizištima

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština Zeničko-dobojskog kantona osniva Tim za kontrolu transparentnog utroška i raspodjele sredstava koja budu uplaćena na poseban račun koji je otvorila Vlada Zeničko-dobojskog kantona za pomoć stanovništvu Kantona koje je ugroženo poplavama i klizištima, kao privremeno radno tijelo Skupštine, u slijedećem sastavu:

1. Nermin Kadrić - predsjedavajući,
2. Hasan Handžić - zamjenik predsjedavajućeg,
3. Hermina Herco-Bilajac - član,
4. Janja Ivić - član,
5. Jasmin Imamović – član,
6. Ivo Tadić – član.

Član 2.

Zadatak i nadležnost Tima iz člana 1. ove Odluke je da vrši kontrolu utroška i raspodjele sredstava koja budu prikupljena na namjenski transakcijski račun koji je otvorila Vlada Kantona u okviru Jedinstvenog računa trezora, za saniranje šteta nastalih od poplava na području Kantona, te da jednom mjesečno izvještava Skupštinu Kantona o namjenskom utrošku istih.

Član 3.

U cilju omogućavanja vršenja kontrole utroška i raspodjele sredstava iz tačke 2. ove Odluke, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dužna da početkom svakog narednog mjeseca za protekli mjesec Timu iz člana 1. ove Odluke dostavlja poseban Izvještaj o visini, utrošku i raspodjeli navedenih sredstava, kao i da pomenutom Timu dostavlja sve druge relevantne i tražene podatke i

informacije, u navedenom cilju, a što je obaveza i svih kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave, ustanova, zavoda i drugih institucija, kao i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Član 4.

Mandat članova Tima traje dok navedeni namjenski transakcijski račun bude u funkciji, a najduže do isteka mandata VI saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Član 5.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj:01-14-13823/14
Datum, 09.07.2014. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

326.

Na osnovu člana 37. stav (1) tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, u vezi sa članom 6. Zakona o ustanovama („Sl. list R BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i članom 73. stav (5) tačka b) alineja 3) i tačka e) Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 13/07 i 13/11), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na nastavku 60. sjednice, održanom dana 18.08.2014. godine, d o n o s i:

O D L U K U O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovom odlukom Skupština Zeničko-dobojskog kantona osniva Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ustanova).

Član 2. (Sadržaj osnivačkog akta)

Odlukom o osnivanju uređuje se:

- a) naziv osnivača,
- b) naziv i sjedište ustanove,
- c) djelatnost,
- d) sredstva za osnivanje i početak rada ustanove,
- e) međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- f) prava, obaveze i odgovornost u pravnom prometu,
- g) imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i kontrole poslovanja,
- h) donošenje statuta,
- i) druga pitanja od značaja za rad ustanove.

DIO DRUGI – NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3. (Naziv javne ustanove)

- (1) Ustanova posluje pod nazivom Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Skraćeni naziv Javne ustanove je: Centar za osobe s posebnim potrebama.

Član 4. (Sjedište)

Sjedište Ustanove je u Zenici, u ulici Saliha Čakana Mulalića br. 5.

Član 5. (Pravni status)

- (1) Ustanova stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u sudski registar.
- (2) Ustanova ima pečat i štambilj, čiji se oblik i sadržina utvrđuju Statutom.
- (3) Ustanova može imati poslovne jedinice, koje će biti osnovane s ciljem obavljanja registrovane djelatnosti Ustanove na području Zeničko – dobojskog kantona.
- (4) Odluku o osnivanju poslovnih jedinica donosi Upravni odbor Ustanove uz saglasnost Vlade Zeničko – dobojskog kantona.

DIO TREĆI – OSNIVAČ, DJELATNOST I CILJEVI DIO ČETVRTI- SREDSTVA**Član 6.
(Osnivač)**

Osnivač Ustanove je Zeničko-dobojski kanton (u daljem tekstu: Osnivač).

**Član 7.
(Djelatnost)**

Djelatnost Ustanove prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“, broj 47/10), je:

- 88.91 – djelatnost dnevne brige o djeci,
- 88.99 – ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja,
- 88.10 – djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom,
- 86.90 – ostale djelatnosti zdravstvene zaštite,
- 85.59 – ostalo obrazovanje i poučavanje,
- 87.90 – ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem.

**Član 8.
(Ciljevi i zadaci)**

Ciljevi i zadaci radi kojih se osniva Ustanova su:

- rano podsticanje razvoja i rana intervencija za djecu s posebnim potrebama predškolskog uzrasta,
- odgojno-obrazovni rad sa djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona, s ciljem izgradnje ličnog identiteta, socijalne integracije, izgradnje kompetencija od životnog značaja, pripreme za život, a prema prilagođenom individualnom planu i programu,
- (re)habilitacija i podsticaj djece i mladih osoba sa posebnim potrebama kroz individualne i grupne rehabilitacijske i podsticajne mjere,
- dnevno zbrinjavanje djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama,
- radno osposobljavanje i rehabilitacija odraslih osoba sa posebnim potrebama sa područja općina Kantona,
- program podrške porodici kroz neposredni savjetodavni i edukacijski stručni rad.

**Član 9.
(Sredstva za osnivanje i rad)**

- (1) Osnovni kapital Ustanove u visini od 49.250,00KM (četrdesetdevet hiljad i dvjesto pedeset KM) osigurat će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Sredstva za rad Ustanove obezbjeđuju se iz Budžeta Osnivača i po osnovu ugovora sa općinama o učešću u pokriću dijela ili ukupnih troškova usluga Ustanove, te drugih izvora.

**Član 10.
(Raspodaganje prihoda i rashodima)**

Višak prihoda nad rashodima Ustanove, uz saglasnost Osnivača, koristi se za obavljanje i razvoj djelatnosti zbog koje je osnovana.

DIO PETI – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU**Član 11.
(Prava, obaveze i odgovornost Ustanove)**

- (1) U pravnom prometu sa trećim licem Ustanova zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove u okviru registrovane djelatnosti.
- (2) Za preuzete obaveze u pravnom prometu Ustanova odgovara sredstvima i imovinom kojom raspolaže.

**Član 12.
(Odgovornost Osnivača)**

Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Ustanove, koje su nastale kao rezultat rada u okviru registrovane djelatnosti.

DIO ŠESTI – ORGANI I OPĆI AKTI JAVNE USTANOVE**Član 13.
(Organi)**

Organi Ustanove su:

1. Upravni odbor,
2. Nadzorni odbor i
3. Direktor.

**Član 14.
(Upravljanje)**

- (1) Organ upravljanja Ustanove je Upravni odbor.
- (2) Upravni odbor ima pet članova, koji se biraju sa liste prijavljenih kandidata na javni oglas i čine ga predstavnici Osnivača – dva člana, zaposlenik Ustanove – jedan član, zaposlenik JU Centra za socijalni rad/nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu sa područja Zeničko – dobojskog kantona – jedan član, te predstavnik iz reda roditelja/staratelja djece ili odraslih osoba s posebnim potrebama – jedan član.
- (3) Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) na period od četiri (4) godine i mogu biti imenovani najviše dva puta uzastopno.

**Član 15.
(Djelokrug rada Upravnog odbora)**

Upravni odbor donosi Statut Ustanove, imenuje i razrješava direktora uz saglasnost Vlade, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost Vlade, donosi druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je javna ustanova osnovana, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima javne ustanove, osnivaču najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o poslovanju Ustanove, vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove.

**Član 16.
(Kontrola poslovanja)**

- (1) Organ kontrole poslovanja Ustanove je Nadzorni odbor.
- (2) Nadzorni odbor ima tri člana, koji se biraju sa liste prijavljenih kandidata na javni oglas i čini ga predstavnik zaposlenih Ustanove – jedan član, i sa liste ostalih prijavljenih kandidata na javni oglas – dva člana.
- (3) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada.
- (4) Nadzorni odbor obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove.

**Član 17.
(Rukovođenje)**

- (1) Direktor je organ rukovođenja Ustanove.
- (2) Ustanovu predstavlja i zastupa direktor bez ograničenja ovlaštenja, a u okviru registrovane djelatnosti i u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove.
- (3) Direktora Ustanove imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade na period od četiri (4) godine i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno.
- (4) Direktor obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove.

**Član 18.
(Statut)**

- (1) Osnovni opći akt Ustanove je Statut, a može imati i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom.
- (2) Statut Ustanove sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu ustanove i poslovnih jedinica (ako budu osnovane), obavezama ustanove prema Osnivaču, djelatnosti ustanove i o načinu i uslovima obavljanja te djelatnosti, odnosu prema korisnicima usluga, statusnim promjenama, načinu raspoređivanja sredstava za rad, imenovanju i razrješavanju direktora, drugim organima ustanove i njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, uslovima i načinu njihovog izbora i razrješavanja, općim aktima koji se donose u ustanovi i načinu njihovog donošenja, načinu ostvarivanja javnosti rada i saradnje sa srodnim i interesnim udruženjima građana, i druge odredbe od značaja za rad Ustanove i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenika ustanove.

**DIO SEDMI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE****Član 19.
(Privremeno imenovanje upravnog odbora i direktora)**

Vlada Kantona će u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati upravni odbor i vršioca dužnosti direktora Ustanove, na kraći period utvrđen zakonom a najduže do konačnog imenovanja na ove pozicije, te donijeti privremeni Statut s ciljem izvršenja propisane procedure upisa subjekta u sudski registar.

Član 20. (Donošenje Statuta)

Upravni odbor iz člana 19. ove odluke će u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Rješenja o registraciji od strane nadležnog suda donijeti Statut Ustanove i podnijeti Vladi na saglasnost.

Član 21. (Upis u sudski registar)

Vršilac dužnosti direktora Ustanove dužan je preduzeti sve potrebne radnje za upis Ustanove u sudski registar.

Član 22. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:01-05-16268/14

Datum, 18.08.2014. godine
Z e n i c a

**ZAMJENIK
PREDSJEDAVALAČA
Igor Matanović, s.r.**

VLADA

327.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 12. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U

O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BANJSKO- KLIMATSKIM LJEČILIŠTIMA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Uredbe)

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na banjsko i klimatsko liječenje

branilaca i članova njihovih porodica, koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

(2) Medicinska rehabilitacija iz stava (1) ovog člana sprovodi se u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama za banjsko-klimatsko liječenje (u daljnjem tekstu: lječilište) sa kojima Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ima zaključene ugovore o banjsko-klimatskom liječenju i rehabilitaciji.

Član 2. (Korisnici prava)

(1) Korisnici prava po ovoj Uredbi su ratni vojni invalidi sa stepenom invalidnosti 70% i više.

(2) Pravo na medicinsku rehabilitaciju po ovoj Uredbi, pod uvjetom da im je prema medicinskim indikacijama takvo liječenje potrebno i da su u posljednjih godinu dana liječeni od bolesti zbog koje se upućuju u lječilište (medikamentozno, operativno, fizikalno-ambulantno ili stacionarno), mogu koristiti i:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) ostali ratni vojni invalidi;
- c) demobilizirani branioци koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po puno-ljetstvu;
- d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

(3) Medicinska indikacija iz stava (2) ovog člana postoji u slučajevima dijagnosticiranja bolesti navedene kao indikacije na Listi indikacija i kontraindikacija za liječenje u prirodnim lječilištima.

(4) Sa braniocima, u smislu ove Uredbe, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog-antifašističkog rata 1941.-1945.godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

Član 3.

(Posebni korisnici prava)

Pod uvjetima iz člana 2. stav (2) ove Uredbe, posebni korisnici prava na medicinsku rehabilitaciju mogu biti i:

- a) udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti, pod uvjetom da nema druge prihode i da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu;
- b) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti.

Član 4.

(Uvjet u vezi prebivališta)

Pravo na medicinsku rehabilitaciju po ovoj Uredbi lica iz člana 2. i 3. ove Uredbe mogu koristiti pod uvjetom da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku.

Član 5.

(Posebni slučajevi korištenja prava)

U lječilište, u skladu sa ovom Uredbom, izuzetno mogu biti upućeni i članovi invalidskog sportskog kluba i reprezentacije u invalidskom sportu, kao i pojedinci ratni vojni invalidi - sportiste, u okviru priprema za takmičenja.

Član 6.

(Pratilac)

- (1) Korisniku prava se, u slučaju potrebe, može odobriti pratilac u vrijeme odlaska u lječilište i povratka iz lječilišta.
- (2) Korisnik dodatka za njegu i pomoć drugog lica, kao i drugi korisnik prava čija je ukupna nesposobnost jednaka nesposobnosti korisnika dodatka za njegu i pomoć drugog lica, za period boravka u lječilištu ima pravo na pratioca, kojem se osigurava smještaj i ishrana.

Član 7.

(Pojmovi)

Pojmovi iz ove Uredbe: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i član uže porodice

poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10).

Član 8.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

DIO DRUGI - MEDICINSKA REHABILITACIJA**POGLAVLJE I. TRAJANJE MEDICINSKE REHABILITACIJE**

Član 9.

(Periodi)

- (1) Medicinska rehabilitacija u lječilištu traje četrnaest dana.
- (2) Izuzetno, kada je to medicinski opravdano i na pismeni prijedlog lekara specijaliste u lječilištu, medicinska rehabilitacija se može produžiti do 28 dana.
- (3) Prijedlog za produženje dostavlja se najkasnije pet dana prije isteka odobrenog roka medicinske rehabilitacije.

Član 10.

(RVI-sportisti)

Članovima invalidskih sportskih klubova i reprezentacija boravak u lječilištu odobrava se za period od sedam do deset dana, jednom godišnje, pred početak takmičarske sezone i evropskog /svjetskog prvenstva.

POGLAVLJE II. POSTUPAK UPUĆIVANJA U LJEČILIŠTE

Član 11. (Prijedlog ljekara)

- (1) Na zahtjev korisnika prava, ljekar specijalista odnosno zdravstvena ustanova u kojoj isti ostvaruje primarnu zdravstvenu zaštitu, izdaje prijedlog za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: prijedlog ljekara).
- (2) Prijedlog ljekara se izdaje nakon izvršenog neposrednog uvida u zdravstveni karton korisnika prava, radi upoznavanja sa podacima o ranijem liječenju, a isti mora biti obrazložen i sadržavati podatke o medikamentoznom, operativnom, fizikalno-ambulantnom ili stacionarnom liječenju, najmanje u prethodnih godinu dana.
- (3) Pored medicinske dokumentacije iz koje se može utvrditi dijagnoza bolesti i način liječenja korisnika prava (otpusnice iz ustanova gdje je stacionarno obavljeno liječenje, nalazi ljekara specijalista - hirurg, ortopeda, traumatologa, neurohirurga, neuropsihijatra i sl.), obavezna je kontrola i pregled kod nadležnih specijalista fizijatra i interniste, čiji nalazi ne smiju biti stariji od 30 dana.
- (4) Nalaz specijaliste fizijatra mora ukazivati na neophodnost medicinske rehabilitacije, a u nalazu interniste mora biti naznačeno da li za boravak u lječilištu ima kontraindikacija.
- (5) U okviru medicinske dokumentacije nisu neophodni laboratorijski nalazi, EKG i radiološke snimke.

Član 12. (Podnošenje zahtjeva)

- (1) Pravo na medicinsku rehabilitaciju po ovoj Uredbi može se ostvariti podnošenjem zahtjeva općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

- (3) Uz zahtjev za medicinsku rehabilitaciju podnosilac prilaže prijedlog ljekara, nalaze ljekara - specijalista fizijatra i interniste i drugu odgovarajuću dokumentaciju.

Član 13. (Prijedlog općinske službe)

U roku od pet dana po prijemu zahtjeva, općinska služba utvrđuje prijedlog za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: prijedlog općinske službe), koji uz kompletnu dokumentaciju korisnika prava (zahtjev, prijedlog ordinirajućeg ljekara za liječenje u lječilištu, lični karton i prateću medicinsku dokumentaciju) dostavlja Ministarstvu, na jedinstvenom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Član 14. (Komisija)

- (1) Nakon stručne obrade prijedloga općinskih službi od strane službenika Ministarstva nadležnog za poslove rehabilitacije (u daljnjem tekstu: službenik Ministarstva), isti se sa kompletnom dokumentacijom prosjeđuju Komisiji za odobravanje upućivanja branilaca i članova njihovih porodica u lječilišta (u daljnjem tekstu: Komisija), koju svojim rješenjem imenuje ministar Ministarstva, u roku od pet dana od stupanja na snagu ove Uredbe.
- (2) Komisiju čine tri ljekara specijalista, od kojih su dva fizijatra i jedan specijalista interne medicine, te službenik Ministarstva, koji je ujedno i sekretar Komisije.
- (3) Posebnim rješenjem ministra Ministarstva utvrđuje se naknada za rad članova Komisije, izuzev za sekretara Komisije.
- (4) Sjednice Komisije, u dogovoru sa ostalim članovima, zakazuje službenik Ministarstva.
- (5) Sjednice se održavaju svakih četrnaest dana, najkasnije pet dana prije termina upućivanja na medicinsku rehabilitaciju.
- (6) O radu Komisije vodi se zapisnik.

Član 15. (Rad Komisije)

- (1) Komisija vrši vještačenje po svakom zahtjevu pojedinačno.

(2) U slučaju potrebe, Komisija poziva podnosioca zahtjeva na pregled, a u slučaju sumnje na kontraindikativna oboljenja može zatražiti i druga medicinska ispitivanja.

(3) U nalazu i mišljenju Komisije se navodi broj i datum održavanja sjednice, da li je potreba medicinska rehabilitacija, u kojem lječilištu i terminu, te daje prijedlog za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju.

(4) U nalazu i mišljenju se navodi razlog za slučaj nemogućnosti odobravanja medicinske rehabilitacije, te prijedlog daljnjeg postupka u liječenju: kontrola i fizikalni tretman ambulantno kod nadležnog fizijatra ili stacionarno na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kantonalne bolnice u Zenici; kontrola i pregled kod određenog specijaliste, itd.

Član 16.

(Ponovni zahtjev)

(1) Podnosioci zahtjeva kojima nije odobrena medicinska rehabilitacija, mogu podnijeti novi zahtjev nakon isteka roka od šest mjeseci, nakon realizovanja prijedloga Komisije o daljnjem liječenju i uz prijedlog nadležnog ljekara specijaliste.

(2) U slučaju neodobravanja medicinske rehabilitacije zbog kontraindikacija, ponovni zahtjev se može podnijeti poslije otklanjanja, odnosno izlječenja oboljenja koja su kontraindikativna i nakon isteka roka od jedne godine.

Član 17.

(Odluka o upućivanju i izdavanje rješenja)

(1) Na prijedlog Komisije i u skladu sa kriterijima utvrđenim ovom Uredbom, ministar Ministarstva donosi odluku o upućivanju korisnika prava na medicinsku rehabilitaciju u određena lječilišta.

(2) Ministarstvo dostavlja odluku i obavijest općinskim službama o stavu po zaprimljenim prijedlozima, uz povrat kompletne dokumentacije.

(3) Na osnovu zaprimljene odluke iz stava (1) ovog člana, općinska služba donosi rješenje u skladu sa članom 211. Zakona o upravnom postupku.

(4) Rješenje o odbacivanju ili odbijanju zahtjeva, u skladu sa zaključkom Komisije u tom smislu, općinska služba donosi u skraćenom postupku na osnovu člana 139. stav 1. i 2. Zakona o upravnom postupku.

(5) O žalbi na rješenje općinske službe rješava Ministarstvo.

Član 18.

(Ponovno upućivanje)

Branioци i članovi njihovih porodica pravo na medicinsku rehabilitaciju mogu ostvariti samo jednom u kalendarskoj godini.

POGLAVLJE III. BROJ I STRUKTURA KORISNIKA

Član 19.

(Broj korisnika)

Broj korisnika prava na medicinsku rehabilitaciju koji se mjesečno upućuju u lječilišta zavisi od visine mjesečnog iznosa opredijeljenih budžetskih sredstava u tu svrhu.

Član 20.

(Prednost)

Prednost pri upućivanju na medicinsku rehabilitaciju, po pravilu, imaju:

- ratni vojni invalidi sa stepenom invalidnosti 70% i više;
- ratni vojni invalidi i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja;
- demobilizirani branioци;
- članovi porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- udovica umrlog demobiliziranog branioca i roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca iz člana 3. ove Uredbe.

POGLAVLJE IV. - ODLAZAK U LJEČILIŠTE

Član 21.

(Upućivanje na medicinsku rehabilitaciju)

(1) Ministarstvo dostavlja lječilištu odluku o upućivanju lica na medicinsku rehabilitaciju i dogovara početak liječenja, o čemu obavještava općinske službe.

(2) Općinske službe blagovremeno izdaju uputnicu korisnicima prava kojima je odobrena medicinska rehabilitacija, sa naznakom lječilišta i termina boravka.

(3) Korisnik prava kojem je odobrena medicinska rehabilitacija istu može koristiti samo na osnovu izdate uputnice i u terminu utvrđenom uputnicom.

Član 22.

(Spriječenost za odlazak)

- (1) U slučaju opravdane spriječenosti korisnika prava za početak korištenja medicinske rehabilitacije u određenom terminu (smrtni slučaj u porodici, bolest i sl.), isti je dužan je o tome odmah obavijestiti općinsku službu.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana početak korištenja medicinske rehabilitacije odgađa se najkasnije za period od 30 dana, u suprotnom je obavezno provođenje ponovne procedure u skladu sa ovom Uredbom.

Član 23.

(Postupak pri dolasku)

- (1) Korisnici prava prilikom dolaska u lječilište, dužni su predložiti ličnu kartu i uputnicu općinske službe, nakon čega se podvrgavaju ljekarskom pregledu.
- (2) Ukoliko prilikom ljekarskog pregleda bude utvrđeno da korisnik prava boluje od bolesti zbog koje je medicinska rehabilitacija u tom lječilištu kontraindicirana, ista neće biti započeta, o čemu korisniku prava lječilište izdaje potvrdu.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana lječilište će predmet sa ljekarskim nalazom i mišljenjem vratiti Ministarstvu radi ponovnog razmatranja zdravstvenog stanja korisnika prava od strane nadležne ljekarske komisije.

Član 24.

(Boravak u lječilištu)

- (1) Lječilište je obavezno upoznati korisnika prava sa svim vidovima zdravstvene zaštite, sportske rekreacije kao metoda liječenja i ostalim uslugama predviđenim ugovorom koje je sa lječilištem zaključilo Ministarstvo.
- (2) Korisnik prava na medicinsku rehabilitaciji dužan je pridržavati se pravila lječilišta u pogledu reda i discipline kao i savjeta i uputstava ljekara lječilišta.
- (3) Po završetku rehabilitacije obavlja se ljekarski pregled korisnika prava, nakon čega se podaci o primijenjenom tretmanu, terminu, rezultatima i uspjehu liječenja unose u određene rubrike bolesničkog lista.

- (4) Uz račun za obavljene usluge lječilište dostavlja Ministarstvu kopije izdatih otpusnica korisnika prava koji su okončali medicinsku rehabilitaciju.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

(Sredstva za ostvarivanje prava)

- (1) Sredstva za troškove medicinske rehabilitacije osiguravaju se u Budžetu Kantona, u skladu sa prilivima sredstava, a istim su obučeni smještaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, ishrana i zdravstvene usluge.
- (2) Troškove prijevoza u cilju odlaska i povratka iz lječilišta snose korisnici prava.

Član 26.

(Ugovori sa lječilištima)

Ugovorima između Ministarstva i lječilišta regulišu se pitanja broja korisnika prava po smjeni (grupi), dužine trajanja smjena, cijene jednog BO dana, načina i uvjeta plaćanja i druga pitanja od značaja za sprovođenje ove Uredbe.

Član 27.

(Vođenje evidencije)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po obrascima koje propisuje ministar Ministarstva, u roku od osam dana od dana stupanja Uredbe na snagu.

Član 28.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 29.

(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatskim lječilištima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/06, 6/10 i 2/13).

Član 30.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14124/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**328.**

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 19. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U
O VANREDNOJ NOVČANOJ POMOĆI
BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH
PORODICA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Uredbe)

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć za osnovne potrebe branilaca i članova njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

(2) Pomoć iz stava (1) ovog člana branioci i članovi njihovih porodica ostvaruju u slučajevima vanrednih okolnosti kao što su elementarne nepogode i nesreće, smrt i bolest člana porodičnog domaćinstva i u drugim slučajevima koji uzrokuju tešku ekonomsku situaciju i potrebu osiguranja neophodnih sredstava.

Član 2.

(Korisnici prava)

Novčanu pomoć po ovoj Uredbi mogu ostvariti:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) ratni vojni invalidi;
- c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
- d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Član 3.

(Posebni korisnici)

Prava po ovoj Uredbi mogu koristiti i:

- a) udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti, pod uvjetom da nema druge prihode i da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu;
- b) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti.

Član 4.

(Posebni uvjeti)

(1) Novčanu pomoć po ovoj Uredbi, branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti pod uvjetom da:

- a) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
- b) prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
- c) nisu u radnom odnosu, izuzev lica koja su na čekanju posla duže od šest mjeseci u zadnjih godinu dana;
- d) oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;

- e) sredstva za naznačene potrebe nisu ostvarili po nekom drugom pravnom osnovu;
- f) da ukupna primanja porodičnog domaćinstva (uključivo primanja po osnovu branilačko-invalidske zaštite) ne prelaze iznos od 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj kalendarskoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Vanredna novčana pomoć može biti odobrena jednom u toku kalendarske godine

Član 5.

(Pojmovi)

Pojmovi iz ove Uredbe: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10).

Član 6.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

DIO DRUGI - POSTUPAK DODJELE POMOĆI

Član 7.

(Podnošenje zahtjeva)

(1) Pravo na novčanu pomoć po ovoj Uredbi može se ostvariti podnošenjem zahtjeva općinskoj službi nadle-

žnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 8.

(Potrebna dokumentacija)

(1) Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava zainteresovano lice prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca;
- b) fotokopiju lične karte;
- c) uvjerenje o prebivalištu;
- d) dokaz o prihodima članova domaćinstva (uvjerenje Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinstva, uvjerenje preduzeća o periodu čekanja na posao i dr.);
- e) ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
- f) druge dokaze iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva.

(2) Sredstva po ovoj Uredbi ne mogu ostvariti osobe za koje se utvrdi da su u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji prikriili ili dali netačne podatke ili dokumente.

Član 9.

(Općinska komisija)

(1) U postupku po zahtjevu općinska služba formira komisiju u čiji rad su obavezno uključeni i predstavnici branilačkih udruženja (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Zadatak Komisije je da:

- a) utvrdi kompletnost podnesene dokumentacije i zahtjeva otklanjanje uočenih nedostataka i eventualnu dopunu dokumentacije;
- b) u slučaju potrebe izvrši neposredan uviđaj u stvarima iz zahtjeva;

- c) sačini izvještaj o socijalno-ekonomskoj situaciji podnosioca zahtjeva i njegove porodice;
- d) predloži odbijanje zahtjeva ili odobravanje novčane pomoći.

Član 10.

(Postupak po zahtjevu)

Na osnovu prijedloga Komisije općinska služba:

- a) donosi rješenje o priznavanju prava na novčanu naknadu u iznosu do 300,00 KM ili rješenje o odbijanju zahtjeva;
- b) obrazložen prijedlog sa kompletnom dokumentacijom podnosioca zahtjeva i prijedlogom o visini novčane pomoći u iznosu iznad 300,00 KM dostavlja Ministarstvu.

Član 11.

(Komisija Ministarstva)

- (1) Dostavljene prijedloge za odobravanje pomoći razmatra tročlana komisija, koju posebnim rješenjem imenuje ministar Ministarstva (u daljnjem tekstu: Komisija Ministarstva).
- (2) Zadatak Komisije je da razmotri dostavljene prijedloge općinskih službi, izvrši uvid u priloženu dokumentaciju, konstatuje ispravnost postupka, te dostavi ministru Ministarstva obrazložen stav o odbijanju ili opravdanosti zahtjeva sa prijedlogom o dodjeli novčane pomoći.
- (3) U svom radu po podnesenim zahtjevima, Komisija ima pravo vršiti provjeru podnesene dokumentacije, tražiti dopunu iste, te u posebnim slučajevima izvršiti neposredan uviđaj u stvarima iz zahtjeva.

Član 12.

(Posebni slučajevi)

U posebnim slučajevima koji nisu definirani ovom Uredbom, a po svemu su specifični i zahtijevaju hitno rješavanje, na zahtjev proslijeđen od općinske službe i uz obrazložen prijedlog Komisije, odobravanje sredstava vrši ministar Ministarstva.

Član 13.

(Odobrovanje sredstava)

- (1) Na osnovu prijedloga Komisije, o dodjeli sredstava po podnesenim zahtjevima u pojedinačnim iznosima koji ne prelaze iznos od 1.000,00 KM odlučuje ministar Ministarstva.

- (2) Na obrazloženi prijedlog Ministarstva, zaključak o odobravanju dodjele sredstava u iznosu većem od 1.000,00 KM donosi Vlada Kantona.

Član 14.

(Izdavanje rješenja)

Na osnovu dostavljene obavijesti Ministarstva, općinska služba donosi rješenje o odobravanju pomoći, odbacivanju ili odbijanju zahtjeva.

Član 15.

(Rješavanje po žalbi)

O žalbi na rješenja općinske službe rješava Ministarstvo.

Član 16.

(Dostava i pravdanje sredstava)

- (1) O doznačenim sredstvima za isplatu novčane pomoći općinska služba obavještava korisnike i istim vrši isplatu putem tekućih računa.
- (2) Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje utrošenih sredstava u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za realizaciju prava branilaca i članova njihovih porodica po ovoj Uredbi, osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivom sredstava.

Član 18.

(Evidencija i obrasci)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 19.

(Instrukcije i nadzor)

- (1) U realizaciji ove Uredbe ministar Ministarstva može donijeti odgovarajuće instrukcije.
- (2) Nadzor nad provođenjem ove Uredbe ima Ministarstvo.

Član 20.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocima i članovima njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 21.

(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/07 i 2/13).

Član 22.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14125/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

329.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 27. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U**O POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENOG
PITANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH
PORODICA****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć u rješavanju stambenog

pitanja branilaca i članova njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

Član 2.

(Korisnici prava)

Korisnici prava po ovoj Uredbi su:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) ratni vojni invalidi;
- c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
- d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Član 3.

(Posebni korisnici)

Prava po ovoj Uredbi može koristiti i:

- a) udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti, pod uvjetom da nema druge prihode i da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu;
- b) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti.

Član 4.

(Posebni uvjeti)

(1) Pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju, lica iz člana 2. i 3. ove Uredbe ostvaruju pod uvjetom da:

- a) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje tri godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
- b) prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;

- c) nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine;
- d) posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju ili kupovinu stambenog objekta;
- e) nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog budžeta, donatorskih sredstava i ostalih sredstava dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
- f) nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;
- g) oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice.
- h) da ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i ratnog vojnog invalida sa stepenom invalidnosti od 20% do 60% ne prelazi iznos prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj kalendarskoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) U smislu ove Uredbe smatra se da je stambeno zbrinuto lice koje u ličnom vlasništvu, vlasništvu bračnog druga ili bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva, posjeduje stambeni objekat sa minimalnim uvjetima stanovanja.

(3) Pod minimalnim uvjetima stanovanja u smislu stava (2) ovog člana smatra se opremljen prostor namijenjen za stanovanje (soba, kuhinja, kupaonica, hodnik) u kojem boravi porodica odnosno domaćinstvo.

Član 5.

(Pojmovi)

Pojmovi iz ove Uredbe: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10, u daljnjem tekstu: Federalni zakon).

Član 6.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

Član 7.

(Način rješavanja stambenog pitanja)

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica vrši se putem:

- a) prijenosa prava vlasništva na stanovima dodijeljenim na korištenje od strane Vlade Kantona;
- b) odobravanjem sredstava općinama u svrhu kupovine i izgradnje stambenih jedinica;
- c) dodjelom jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u svrhu:
 - 1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 - 2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;
 - 3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 - 4) sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta.

Član 8.

(Prioriteti u stambenom zbrinjavanju)

Rješavanje stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5. stav 3. Federalnog zakona;
- b) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;

- c) porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
- d) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5. stav 3. Federalnog zakona;
- e) porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
- f) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5. stavovi 4. i 5. Federalnog zakona i umrlih ratnih vojnih invalida;
- g) ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- h) ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 20% do 60%;
- i) demobilizirani branioci;
- j) udovica umrlog demobiliziranog branioca iz člana 3. tačka a) ove Uredbe;
- k) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca iz člana 3. tačka b) ove Uredbe.

DIO DRUGI - POSTUPAK DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

Član 9.

(Visina sredstava novčane pomoći)

- (1) U svrhu pomoći u rješavanju stambenog pitanja, braniocima i članovima njihovih porodica po pojedinačnim zahtjevima mogu biti odobrena novčana sredstva u maksimalnom iznosu do 30.000,00 KM.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, Vlada Kantona, na obrazloženi prijedlog Ministarstva, može odobriti sredstva u većem iznosu za potrebe stambenog zbrinjavanja RVI 100% I grupe.

Član 10.

(Podnošenje zahtjeva)

- (1) Pravo na novčanu pomoć po ovoj Uredbi može se ostvariti podnošenjem zahtjeva općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).

- (2) Općinska služba objavljivanjem oglasa po instrukciji Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavještava branioce i članove njihovih porodica o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju, uz naznaku roka za podnošenje zahtjeva koji ne može biti kraći od 15 dana.

Član 11.

(Obrazac zahtjeva)

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 12.

(Potrebna dokumentacija)

Uz zahtjev za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje zainteresovani kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:

- a) dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca;
- b) fotokopiju lične karte;
- c) rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja;
- d) dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za porodice šehida/poginulih branilaca;
- e) uvjerenje o kretanju izdato od MUP-a;
- f) u slučaju gradnje stambenog objekta: građevinska dozvola, z.k. izvadak na imovinu kao dokaz o vlasništvu podnosioca zahtjeva, a u slučaju kupovine stambenog objekta: ugovor o kupovini stambenog objekta uz priložen z.k. izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca);
- g) uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva;
- h) posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih općina prebivališta (za lica koja su mijenjala prebivališta);
- i) uvjerenje nadležnog općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog budžeta dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;

- j) izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu bračnog druga;
- k) ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
- l) uvjerenje Porezne uprave i
- m) druge dokaze iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva.

Član 13.

(Postupak po zahtjevu)

- (1) Općinska služba formira stručnu komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija), od tri do pet članova, od kojih najmanje jedan član posjeduje zvanje građevinske struke, a jedan je predstavnik branilačkih organizacija.
- (2) Zadatak Komisije je da razmotri podnesene zahtjeve, izvrši uvid u priloženu dokumentaciju i stanje objekta/stana na licu mjesta, sačini zapisnik o utvrđenom stanju, te utvrdi listu prvenstva za odobravanje sredstava podnosiocima zahtjeva u skladu s članom 8. ove Uredbe.

- (3) U slučaju da je oglas raspisan na period duži od 30 dana, općinska služba sačinjava listu prvenstva po zahtjevima zaprimljenim u roku od prvih 30 dana po objavljivanju oglasa, a za ostali period postupak određuje ministar Ministarstva.

Član 14.

(Lista prvenstva)

- (1) Sačinjenu listu prvenstva Komisija ističe na oglasnoj ploči (bez naznake iznosa sredstava) u roku od 15 dana, u kojem nezadovoljni podnosioci zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor općinskoj službi.
- (2) Općinska služba je dužna razmatriti podnesene prigovore i na iste odgovoriti u narednom roku od osam dana.
- (3) Na osnovu sprovedenog postupka, općinska služba sačinjava prijedloge dodjele pomoći, utvrđene u skladu sa planom dodjele sredstava po općinama Kantona prema godišnjem programu utroška sredstava Ministarstva.

Član 15.

(Rad Komisije Ministarstva)

- (1) Zahtjeve sa konačnom listom prvenstva, sačinjenom na propisanom obrascu i prijedlozima za dodjelu sredstava,

općinska služba dostavlja Ministarstvu, u roku od koji ne može biti duži od 15 dana od dana oglašavanja liste prvenstva.

- (2) Dostavljenu dokumentaciju razmatra petočlana komisija koju posebnim rješenjem imenuje ministar Ministarstva (u daljnjem tekstu: Komisija Ministarstva).
- (3) Zadatak Komisije Ministarstva je da razmotri dostavljene prijedloge općinskih službi, izvrši uvid u priloženu dokumentaciju i po potrebi istu provjeri, konstatuje ispravnost postupka, a u posebnim slučajevima izlaskom na teren utvrdi činjenično stanje, te zahtijeva pribavljanje i dostavljanje na uvid naknadno i druge dokumentacije za koju ocjeni da je od značaja za donošenje odluke o odobravanju sredstava.
- (4) Po okončanim aktivnostima iz prethodnog stava, Komisija Ministarstva dostavlja ministru Ministarstva obrazložen stav o odbijanju ili opravdanosti zahtjeva, sa prijedlogom o dodjeli novčane pomoći, usklađenim sa programom utroška sredstava Ministarstva.

Član 16.

(Odobrovanje sredstava)

- (1) Na osnovu prijedloga Komisije Ministarstva o dodjeli sredstava po listi i podnesenim zahtjevima u pojedinačnim iznosima koji ne prelaze iznos od 1.000,00 KM, odlučuje ministar Ministarstva.
- (2) Na obrazloženi prijedlog Ministarstva, zaključak o odobravanju dodjele sredstava u iznosu većem od 1.000,00 KM donosi Vlada Kantona.

Član 17.

(Ograničenje u dodjeli pomoći)

Novčana pomoć po ovoj Uredbi može biti dodijeljena samo jednom kandidatu iz jednog porodičnog domaćinstva.

Član 18.

(Izdavanje rješenja)

- (1) Na osnovu dostavljene obavijesti Ministarstva, općinska služba donosi rješenje o odobravanju pomoći, odbacivanju ili odbijanju zahtjeva.
- (2) O žalbi na rješenje općinske službe rješava Ministarstvo.

Član 19.

(Nerealizovani zahtjevi)

Svi nerealizovani podneseni zahtjevi koji ispunjavaju uvjete iz Uredbe za dodjelu sredstava, bit će prioritarno rješavani u narednoj budžetskoj godini.

Član 20.

(Posebni slučajevi stambenog zbrinjavanja)

- (1) Sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika branilačke populacije, po posebnim zahtjevima prosljeđenim od općinske službe, koji nisu definirani ovom Uredbom a zahtijevaju hitno rješavanje, na prijedlog Komisije Ministarstva i uz posebno obrazloženje ministra Ministarstva, zaključkom odobrava Vlada Kantona.
- (2) U skladu sa stavom (1) ovog člana, izuzetno se može odobriti pomoć za sanaciju i adaptaciju stambenog objekta podnosioca zahtjeva.

Član 21.

(Stambeno zbrinjavanje povratnika u RS i raseljenih lica)

- (1) Branilac i član njegove porodice, koji je povratnik u Republiku Srpsku ili ima status raseljenog lica, u svrhu osiguranja uvjeta za održivi povratak u mjesto u kojem je imalo prebivalište ili boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, može ostvariti pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje, na način i u postupku propisanom ovom Uredbom za ostale braniocce i članove njihovih porodica.
- (2) Pravo iz predhodnog stava nema lice koje je na području Kantona riješilo svoje stambeno pitanje.

Član 22.

(Ugovor)

- (1) Sa kandidatima kojima je odobrena pomoć, ministar Ministarstva zaključuje ugovore o dodjeli i implementaciji sredstava za trajno stambeno zbrinjavanje i isplati istih, kojim se konkretno regulišu prava i obaveze ugovornih strana po ovom pitanju.
- (2) O terminu potpisivanja ugovora kandidate obavještava općinska služba.

Član 23.

(Dostava i pravdanje sredstava)

- (1) O doznačenim sredstvima za isplatu novčane pomoći općinska služba obavještava korisnike i istim vrši isplatu putem tekućih računa.
- (2) Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje utrošenih sredstava, u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za realizaciju prava branilaca i članova njihovih porodica po ovoj Uredbi, osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivom sredstava.

Član 25.

(Evidencija i obrasci)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 26.

(Instrukcije i nadzor)

- (1) U realizaciji ove Uredbe Ministar može donijeti odgovarajuće instrukcije.
- (2) Nadzor nad provođenjem ove Uredbe ima Ministarstvo.

Član 27.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 28.

(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/07 i 2/13).

Član 29.

(Ranije započeti postupci)

Svi slučajevi odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu pravosnažno okončani, završit će se po odredbama propisa koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Član 30.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-23-14126/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**330.**

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i članova 20. stav (2)., 21. i 22. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine,
d o n o s i

U R E D B U**O PREDNOSTI U ŠKOLOVANJU BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na prednost u redovnom školovanju branilaca i članova njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

Član 2.

(Prava)

Prednost u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, u skladu sa ovom Uredbom, obuhvata sljedeća prava:

- a) Prednost pri upisu u obrazovne ustanove i smještaju u đački i studentski dom;
- b) Besplatan upis u novu školsku/studijsku godinu;
- c) Besplatni obavezni udžbenici.

Član 3.

(Pojmovi i definicije)

- (1) Pojmovi korišteni u Uredbi: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10).
- (2) Djetetom dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja/ratnog vojnog invalida/demobiliziranog branioca, u smislu ove Uredbe, smatra se dijete rođeno u braku/van braka, usvojeno dijete, kao i pastorče koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu najmanje posljednju godinu dana.

Član 4.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

DIO DRUGI - PRAVA**POGLAVLJE I. UPIS U OBRAZOVNE USTANOVE I SMJEŠTAJ****Član 5.****(Prednost pri upisu u obrazovne ustanove i smještaju u
 đački i studentski dom)**

- (1) Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca, ima pravo prvenstva pri upisu na redovno školovanje i studij u obrazovnu ustanovu čiji je osnivač Kanton ili općina, odnosno smještaju u đački i studentski dom na području Kantona.
- (2) U realizaciji prava iz stava (1) ovog člana, prednost u okviru branilačke kategorije kojoj pripada ima dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, odnosno član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca - dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Član 6.**(Besplatan upis u novu školsku/studijsku godinu)**

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca, ima pravo na besplatan upis na redovno školovanje i studij u novu školsku/studijsku godinu u srednjoškolskoj i visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Kanton ili općina.

Član 7.**(Izuzeće od prava)**

Pravo iz člana 5. koje se odnosi na smještaj u đački i studentski dom i pravo iz člana 6. ove Uredbe, ne može ostvariti lice čiji ukupan prihod domaćinstva prelazi iznos prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Član 8.**(Način ostvarivanja prava)**

Obrazovne ustanove sa područja Kantona dužne su u svojim aktima kojim propisuju uvjete za upis redovnih učenika i studenata osigurati realizaciju prednosti branilaca i članova njihovih porodica iz članova 5. i 6 ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja iste na snagu, o čemu izvještaj dostavljaju Vladi Kantona.

POGLAVLJE II. BESPLATNI UDŽBENICI**Odjeljak A. Uvjeti za ostvarivanje prava****Član 9.****(Novčana pomoć za nabavku udžbenika)**

- (1) Pravo na besplatne obavezne udžbenike za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama na području Kantona, u skladu sa ovom Uredbom, mogu ostvariti djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku, pod uvjetima iz člana 1. ove Uredbe.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana ostvaruje se kroz novčanu pomoć u visini:
- a) 100, 00 KM – za udžbenike osnovne škole;
 - b) 150,00 KM – za udžbenike srednje škole.

Član 10.**(Korisnici prava)**

Pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika mogu ostvariti:

- a) djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- b) djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
- c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
- d) djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
- e) djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

Član 11.**(Izuzeće)**

Pravo iz člana 9. ove Uredbe ne mogu ostvariti lica:

- a) koja obnavljaju istu godinu školovanja;
- b) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;
- c) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM.

Odjeljak B. Način ostvarivanja prava**Član 12.****(Podnošenje zahtjeva)**

- (1) Pravo na novčanu pomoć u svrhu nabavke udžbenika može se ostvariti podnošenjem zahtjeva općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana za djecu branilaca podnosi roditelj/staratelj, na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe

Član 13.**(Objavljivanje konkursa)**

- (1) Po dostavljenoj instrukciji Ministarstva u tom smislu, općinska služba isticanjem na oglasnoj ploči objavljuje konkurs za dodjelu pomoći, kojim obavještava branioce i članove njihovih porodica o mogućnosti podnošenja zahtjeva iz člana 12. ove Uredbe.
- (2) Tekst konkursa Ministarstvo obavezno objavljuje na web stranici Kantona i dostavlja kantonalnim udruženjima branilaca i članova njihovih porodica.
- (3) Obavještenje o raspisanom konkursu općinska služba vrši i putem elektronskih i drugih medija sa područja općine.

Član 14.**(Sadržina konkursa)**

Konkurs za dodjelu novčane pomoći sadrži podatke o:

- iznosu jednokratne pomoći;
- licima koja imaju pravo učešća na konkursu;
- kandidatima čije prijave neće biti uzete u razmatranje;
- kriterijima na osnovu kojih se vrši izbor kandidata;
- dokazima koje kandidati prilažu uz prijavu na konkurs;
- roku za prijavu na konkurs i organu kojem se ista podnosi.

Član 15.**(Potrebna dokumentacija)**

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:

- ovjerena kopija đlačke knjiŹice, odnosno svjedočanstvo iz prethodne godine;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenja o prihodima članova domaćinstva;
- ovjerena kopija lične karte;
- potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 3. Uredbe.

Član 16.**(Izbor kandidata)**

- (1) Općinska služba je duŹna sačiniti listu prvenstva, bodovanjem kandidata uz primjenu slijedećih kriterija:
- ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
 - socijalno-ekonomska situacija;
 - učešće u OruŹanim snagama.
- (2) Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na djecu poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djecu umrlih ratnih vojnih invalida i djecu umrlih demobiliziranih branilaca, koji imaju prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći .

Odjeljak C. Kriteriji za izbor kandidata**Član 17.****(Uspjeh u prethodnoj školskoj godini)**

Po osnovu ostvarenog uspjeha u prethodnoj školskoj godini, kandidatima pripadaju bodovi:

- izvrstan(prosjek ocjena 5)20 ;
- odličan(prosjek ocjena iznad 4.5)15;
- vrlo dobar(prosjek ocjena od 3.5 – 4.5)10;
- dobar(prosjek ocjena od 2,5 – 3.5) 5;
- dovoljan(prosjek ocjena do 2,5) 1;
- učenici koji se ne ocjenjuju10.

Član 18.**(Socijalno-ekonomska situacija)**

- (1) Po osnovu prihoda po članu domaćinstva kandidatima pripadaju bodovi:

- bez prihoda 25;
- do 25 KM 20;

- c) od 26 – 50 KM 15;
- d) od 51 – 100 KM 10.
- e) od 101 – 150 KM 5.

- (2) Prihod u smislu ovog člana čine primanja koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu plaća i drugih primanja iz radnog odnosa, starosne, invalidske i porodične penzije, privredne, uslužne i druge djelatnosti i dopunskog rada.
- (3) Prihodom se ne smatraju novčana primanja po osnovu branilačko-invalidske i socijalne zaštite, dodatak na djecu, stipendije i krediti učenika i studenata.
- (4) Dokazi o prihodima u smislu ove Uredbe su: uvjerenje pravnog lica o plaći zaposlenika, penzijski ček, izjava kandidata o prihodima svih članova sa kućne liste.

Član 19.

(Ratni staž i stepen invaliditeta roditelja)

- (1) Za svaki puni mjesec ratnog staža jednog roditelja, kandidatu pripada po jedan bod.
- (2) Kandidatima - djeci ratnih vojnih invalida, pripadaju bodovi po osnovu stepena invaliditeta roditelja:
 - a) I grupa 20;
 - b) II grupa 18;
 - c) III grupa 16;
 - d) IV grupa 14;
 - e) V grupa 12;
 - f) VI grupa 10;
 - g) VII grupa 8;
 - h) VIII grupa 6;
 - i) IX grupa 4;
 - j) X grupa 2.

Odjeljak D. Donošenje odluke o izboru

Član 20.

(Komisija)

- (1) Općinska služba rješenjem formira tročlanu komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) koja vrši bodovanje prijavljenih kandidata i izradu preliminarne liste.
- (2) Preliminarnu listu općinska služba ističe na oglasnoj ploči, te dostavlja općinskim udruženjima branilaca i članova njihovih porodica.

Član 21.

(Zahtjev za preispitivanje liste)

- (1) Nezaдовоľni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste, koji mora bit obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se općinskoj službi najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja liste.

Član 22.

(Konačna lista)

- (1) Nakon razmatranja podnesenih zahtjeva za preispitivanje liste i dostavljanja odgovora podnosiocima istih, Komisija sačinjava konačnu listu prvenstva kandidata za dodjelu novčane pomoći, pri čemu je broj kandidata kojima će novčana pomoć biti dodijeljena u zavisnosti od visine utvrđenih budžetskih sredstava opredijeljenih za tu općinu.

- (2) Općinska služba dostavlja konačnu listu Ministarstvu.

Član 23.

(Odobrovanje sredstava)

- (1) Na osnovu evidencije o procentualnom učešću pripadnika branilačke populacije po općinama u odnosu na njihov ukupan broj u Kantonu i u skladu sa programom utroška sredstava za tekuću budžetsku godinu, Ministarstvo vrši raspodjelu sredstava na općine Kantona.
- (2) U slučajevima većeg planiranog iznosa sredstava za određene općine od broja kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu pomoći, ministar Ministarstva može izvršiti preraspodjelu istih sredstava na ostale općine.
- (3) Na osnovu dostavljene konačne liste i u skladu sa odredbama stava (1) i (2) ovog člana, ministar Ministarstva donosi odluku o izboru kandidata za dodjelu novčane pomoći, koju u narednom roku od tri dana Ministarstvo dostavlja općinskim službama.
- (4) Po prijemu odluke iz stava (3) ovog člana, općinske službe su obavezne dostaviti pismenu obavijest kandidatima koji nisu ostvarili pravo na dodjelu sredstava za kupovinu udžbenika.

Član 24.

(Posebni slučajevi izbora kandidata)

U slučajevima izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije, na posebno obrazloženi prijedlog općinske

službe u tom smislu, ministar Ministarstva može odlučiti o dodjeli novčane pomoći kandidatu koji nije ostvario dovoljno bodova za izbor po konkursu.

Član 25.
(Ograničenje u dodjeli pomoći)

Novčana pomoć može biti dodijeljena samo jednom kandidatu iz jednog porodičnog domaćinstva, odnosno za dva kandidata u slučajevima iz člana 16. stav (2) ove Uredbe.

Član 26.
(Dostava i pravdanje sredstava)

- (3) O doznačenim sredstvima za isplatu novčane pomoći općinska služba obavještava korisnike putem medija i istim vrši isplatu putem tekućih računa.
- (4) Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje utrošenih sredstava, u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.
(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za realizaciju prava branilaca i članova njihovih porodica po ovoj Uredbi, osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivom sredstava.

Član 28.
(Evidencija)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 29.
(Instrukcije i nadzor)

- (1) U realizaciji ove Uredbe, ministar Ministarstva može donijeti odgovarajuće instrukcije.
- (2) Nadzor nad provođenjem ove Uredbe ima Ministarstvo.

Član 30.
(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 31.
(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/07 i 6/13).

Član 32.
(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-14127/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

331.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 23. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014.godine, d o n o s i

U R E D B U
O STIPENDIRANJU REDOVNOG STUDIJA
BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica, koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine, za redovni studij na visokoškolskim ustanovama.

Član 2.
(Redovni studij)

Redovni studij na visokoškolskim ustanovama u smislu ove Uredbe obuhvata redovni i samofinansirajući studij

prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Član 5.

(Pojmovi i definicije)

Član 3.

(Korisnici prava)

Pravo na dodjelu stipendije po ovoj Uredbi mogu ostvariti:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) ratni vojni invalidi;
- c) demobilizirani branioци koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
- d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja - do navršene 30. godine života;
- g) djeca ratnih vojnih invalida - do navršene 30. godine života;
- h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu - do navršene 30. godine života.

Član 4.

(Posebni korisnici)

Prava po ovoj Uredbi može koristiti i:

- a) dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kojem je prestalo pravo na porodičnu invalidninu - do navršene 35. godine života;
- b) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, osim lica iz tačke a) ovog člana, kojem je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i dijete umrlog ratnog vojnog invalida koje nije korisnik prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30. godine života;
- c) dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30. godine života.

(3) Pojmovi korišteni u Uredbi: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, učesnik rata, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10).

(4) Djetetom dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja/ratnog vojnog invalida/demobiliziranog branioca, u smislu ove Uredbe, smatra se dijete rođeno u braku/van braka, usvojeno dijete, kao i pastorče koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu najmanje posljednju godinu dana.

Član 6.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, branioци i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

Član 7.

(Visina stipendije)

(1) Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

- d) za prvu godinu I ciklusa studija 800 KM;
- e) za drugu i ostale godine studija 1200 KM.

(2) Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose:

- a) za prvu godinu I ciklusa studija 100 KM;
- b) za drugu i ostale godine studija 150 KM.

DIO DRUGI - NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA**POGLAVLJE I. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE****Član 8.
(Uvjeti)**

- (1) Pravo na dodjelu stipendije, lica iz člana 3. i 4. ove Uredbe mogu ostvariti pod uvjetom da:
- imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 - prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
 - oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;
 - prihod po članu domaćinstva istih ne prelazi iznos od 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini;
- (2) Odredba stava (1) tačka d) ovog člana ne odnosi se na kandidate iz člana 3. tačka d) i e) ove Uredbe.

**Član 9.
(Posebni uvjet)**

Lica iz člana 3. tačke d), e), f), g) i h) i člana 4. ove Uredbe, pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti za studij na visokoškolskoj ustanovi koji su upisali do navršene 25. godine života.

**Član 10.
(Izuzeci)**

Pravo na dodjelu stipendije po ovoj Uredbi ne mogu ostvariti studenti koji:

- imaju status apsolventa;
- u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
- su na vanrednom studiju;
- primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

POGLAVLJE II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE**Odjeljak A. Konkurs****Član 11.
(Raspisivanje konkursa)**

- Stipendije se dodjeljuju kandidatima izabranim po osnovu rezultata konkursa, kojeg za svaku studijsku godinu raspisuje Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
- Objavljivanje konkursa se vrši u jednom od dnevnih listova koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon čega tekst konkursa Ministarstvo objavljuje na web stranici Kantona i dostavlja kantonalnim udruženjima branilaca i članova njihovih porodica.
- Po dostavljenoj obavijesti Ministarstva u tom smislu, općinska služba isticanjem na oglasnoj ploči, putem web stranice općine i lokalnih sredstava informisanja obavještava zainteresovane kandidate o objavljenom konkursu za dodjelu stipendija i mogućnosti podnošenja prijave na isti.

**Član 12.
(Sadržina konkursa)**

Konkurs za dodjelu stipendija sadrži podatke o:

- ukupnom iznosu sredstava namijenjenom stipendiranju;
- visini stipendija i broju mjesečnih rata u kojima se vrši isplata;
- licima koja imaju pravo učešća na konkursu;
- kandidatima čije prijave neće biti uzete u razmatranje;
- kriterijima na osnovu kojih se vrši izbor kandidata;
- dokazima koje kandidati prilažu uz prijavu na konkurs;
- roku za prijavu na konkurs i organu kojem se ista podnosi.

Odjeljak B. Prijava na konkurs**Član 13.****(Podnošenje zahtjeva)**

- (1) Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidat podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).
- (2) Prijavu iz stava (1) ovog člana kandidat podnosi u vidu zahtjeva za dodjelu stipendije, na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 14.**(Obavezna dokumentacija)**

Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
- b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
- c) uvjerenje o prebivalištu;
- d) potvrdu o redovnom studiju;
- e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
- f) ovjerenu kućnu listu;
- g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca, za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste;
- h) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

POGLAVLJE III. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA**Član 15.****(Bodovanje)**

Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši se na osnovu bodova ostvarenih primjenom kriterija utvrđenih ovom Uredbom.

Član 16.**(Izbor kandidata bez bodovanja)**

Izuzetno od odredbe člana 15. ove Uredbe, pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja imaju:

- a) kandidati iz člana 3. tačka a) do tačke e) i člana 4. ove Uredbe;
- b) djeca ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta 70% i više;
- c) kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.

Član 17.**(Ograničenje u dodjeli stipendija)**

- (1) Stipendija može biti dodijeljena samo jednom kandidatu iz jednog porodičnog domaćinstva.
- (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na kandidate - djecu šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobiliziranih branilaca.

Član 18.**(Kriteriji)**

- (1) Bodovanje kandidata za dodjelu stipendije vrši se primjenom sljedećih kriterija:
- a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 - b) socijalno-ekonomska situacija;
 - c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
- (2) Kriterij iz stava (1) tačka c) ovog člana, odnosi se na roditelja po osnovu čijeg učešća u Oružanim snagama kandidat ostvaruje pravo učešća na konkursu.

Član 19.**(Uspjeh u školovanju)**

Po osnovu ostvarenog uspjeha (prosječna ocjena) u prethodnoj školskoj/studijskoj godini, kandidat ostvaruje bodove:

- a) za studente prve godine:
 - 1) izvrstan (prosječna ocjena 5) 7 bodova
 - 2) odličan (prosječna ocjena iznad 4.5) 5 bodova
 - 3) vrlo dobar (prosječna ocjena od 3.5 – 4.5) 3 boda
 - 4) dobar (prosječna ocjena od 2.5 – 3.4) 1 bod.

za studente druge i ostalih godina:

- 1) izvrstan (prosjeck ocjena 5 odnosno iznad 9.5) 10 bodova
- 2) odličan (prosjeck ocjena od 4.5 odnosno od 8.5 - 9.5) 7 bodova
- 3) vrlo dobar (prosjeck ocjena od 3.5 – 4.4 odnosno od 7.5 - 8.4) 5 bodova
- 4) dobar (prosjeck ocjena od 2.5 – 3.4 odnosno od 6.5 - 7.4) 2 boda.

Član 20.

(Socijalno-ekonomska situacija)

- (1) Po osnovu socijalno-ekonomske situacije, kandidatu pripadaju bodovi:
 - a) po članu porodičnog domaćinstva 1 bod
 - b) po članu porodičnog domaćinstva sa invaliditetom, utvrđenog rješenjem nadležne institucije 2 boda
 - c) po osnovu dva i više redovna studenata – za dodjelu stipendije iz jednog domaćinstva 10 bodova
 - d) za svakog narednog člana porodičnog domaćinstva - redovnog studenta 10 bodova
 - e) po osnovu prihoda po članu domaćinstva:
 - 1) do 50 KM 20 bodova
 - 2) od 51 – 100 KM 15 bodova
 - 3) od 101 – 150 KM 10 bodova
 - 4) od 151 – 200 KM 5 bodova
 - 5) od 201 – 300 KM 2 boda.
- (2) Ukupan prihod čine prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu: plaća iz radnog odnosa; starosne, invalidske i porodične penzije; druge djelatnosti i dopunskog rada.
- (3) Prihodom se ne smatra: novčana naknada po osnovu invaliditeta za tjelesno oštećenje; novčana naknada za nezaposlene; novčana naknada za pomoć i njegu drugog lica; dodatak na djecu, stipendije i krediti učenika i studenata.
- (4) Dokazi o prihodima u smislu ove Uredbe su: uvjerenje pravnog lica o plaći zaposlenika, penzijski ček, izjava kandidata o prihodima svih članova sa kućne liste.

Član 21.

(Ratna priznanja, ratni staž i stepen invaliditeta roditelja)

- (3) Kandidatu čiji je roditelj dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja pripadaju sljedeći bodovi:
 - a) ratno priznanje Red hrvatskog pletera 2 boda
 - b) ratna priznanja ili odlikovanja Srebrna policijska zvijezda i Srebrni štit 10 bodova
 - c) značka Zlatni ljiljan, Red hrvatskog trolista, i ostala ratna priznanja ili odlikovanja 20 bodova.
- (4) Za svaki puni mjesec ratnog staža jednog roditelja, kandidatu pripada po jedan bod a za drugog roditelja pola boda.
- (5) Kandidatima - djeci ratnih vojnih invalida, pripadaju bodovi po osnovu stepena invaliditeta roditelja:
 - a) VI grupa 10 bodova
 - b) VII grupa 8 bodova
 - c) VIII grupa 6 bodova
 - d) IX grupa 4 boda
 - e) X grupa 2 boda.

POGLAVLJE IV. DONOŠENJE ODLUKE

Član 22.

(Preliminarna lista)

- (1) Općinska služba u postupku po zahtjevu:
 - a) pribavlja podatke o dodijeljenim stipendijama drugih davalaca, a u cilju eliminisanja iz postupka kandidata koji već ostvaruju stipendiju za studij po drugom osnovu;
 - b) vrši bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije i sačinjava preliminarnu listu prvenstva.
- (2) Preliminarnu listu općinska služba ističe na oglasnoj ploči i web stranici općine, te dostavlja općinskim udruženjima branilaca i članova njihovih porodica.
- (3) Rješenje o odbacivanju neurednih zahtjeva, odnosno odbijanju zahtjeva kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije općinska služba donosi u skraćenom postupku na osnovu člana 139. stav 1. i 2. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 2/98 i 48/99).

Član 23.

(Zahtjev za preispitivanje liste)

- (1) Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje Preliminarne liste, koji mora bit obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se općinskoj službi najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja liste.
- (3) Općinska služba je obavezna podnosioca zahtjeva pismeno obavijestiti o stavu po podnesenom zahtjevu.

Član 24.

(Konačna lista)

- (1) Nakon razmatranja podnesenih zahtjeva, općinska služba sačinjava konačnu listu prvenstva kandidata za dodjelu stipendija, pri čemu je broj studenata kojima će stipendija biti dodijeljena u zavisnosti od visine utvrđenih budžetskih sredstava opredijeljenih za tu općinu.
- (2) Iznos opredijeljenih budžetskih sredstava po općinama određuje se na osnovu procentualnog učešća pripadnika branilačke populacije u odnosu na njihov ukupan broj u Kantonu.
- (3) Općinska služba ističe konačnu listu na oglasnoj ploči.

Član 25.

(Izdavanje rješenja)

- (1) Na osnovu konačne liste i obavijesti Ministarstva, općinska služba donosi rješenja o dodjeli stipendija izabranim kandidatima, u skladu sa članom 211. Zakona o upravnom postupku.
- (2) Kandidatima koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije u skladu sa konačnom listom općinska služba izdaje rješenja o odbijanju zahtjeva u skraćenom postupku na osnovu člana 139. stav 1. i 2. Zakona o upravnom postupku.
- (3) O žalbi na rješenje općinske službe rješava Ministarstvo.

Član 26.

(Isplata stipendija)

- (3) Isplata stipendija se vrši putem općinskih službi, po dostavljenoj odluci ministra Ministarstva o broju stipe-

ndija i iznosu doznačenih sredstava za svaku općinu.

- (4) O doznačenim sredstvima za isplatu stipendija općinska služba obavještava korisnike putem medija i istim vrši isplatu putem tekućih računa.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za stipendiranje studenata – branilaca i članova njihovih porodica, osiguravaju se u Budžetu Kantona, u visini od najmanje 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja, a u skladu sa prilivom sredstava.

Član 28.

(Pravdanje sredstava)

Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje isplaćenih sredstava stipendija u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.

Član 29.

(Evidencija)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja Uredbe na snagu.

Član 30.

(Instrukcije i nadzor)

- (1) U realizaciji ove Uredbe, ministar Ministarstva može donijeti odgovarajuće instrukcije.
- (2) Nadzor nad provođenjem Uredbe ima Ministarstvo.

Član 31.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na bratioce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 32.

(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 2/09 i 5/13).

Član 33.

(Ranije započeti postupci)

Svi slučajevi odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu pravosnažno okončani, završit će se po odredbama propisa koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Član 34.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-14128/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

332.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 17 stav 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U**O DODJELI KREDITA ZA ZAPOSŁJAVANJE
BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na dodjelu kreditnih sredstava u svrhu trajnog zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

Član 2.

(Korisnici prava)

Pravo na dodjelu kreditnih sredstava po ovoj Uredbi mogu ostvariti:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) ratni vojni invalidi;
- c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca;
- d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Član 3.

(Posebni korisnici)

Prava po ovoj Uredbi može koristiti i:

- a) dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kojem je prestalo pravo na porodičnu invalidninu, do navršene 35. godine života;
- b) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, osim lica iz tačke a) ovog člana, kojem je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i dijete umrlog ratnog vojnog invalida koje nije korisnik prava na porodičnu invalidninu, do navršene 30. godine života;
- c) dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršene 30. godine života;
- d) udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti, pod uvjetom da nema druge prihode i da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu;
- e) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti.

Član 4.

(Posebni uvjeti)

Pravo na dodjelu kreditnih sredstava, lica iz člana 2. i 3. ove Uredbe mogu ostvariti pod uvjetom da:

- a) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
- b) prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
- c) nisu u radnom odnosu;
- d) oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;
- e) nisu korisnici kredita za zapošljavanje ostvarenog po drugom osnovu iz sredstava budžeta Kantona;
- f) nisu korisnici kredita i drugih sredstava za podsticaj zapošljavanja ostvarenog putem Službe za zapošljavanje.

Član 5.

(Pojmovi i definicije)

- (1) Pojmovi korišteni u Uredbi: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10).
- (2) Djetetom dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja/ratnog vojnog invalida/demobiliziranog branioca, u smislu ove Uredbe, smatra se dijete rođeno u braku/van braka, usvojeno dijete, kao i pastori koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu najmanje posljednju godinu dana.

Član 6.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog

branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

Član 7.

(Visina kredita)

Kreditna sredstva po ovoj Uredbi se mogu odobriti u maksimalnom iznosu do 30.000,00 KM.

Član 8.

(Uvjeti dodjele kredita)

Kredit se dodjeljuje pod slijedećim uvjetima:

- a) rok otplate do 10 godina;
- b) grace period do 24 mjeseca;
- c) kamatna stopa 3% godišnje;
- d) zatezna kamata 3% godišnje;
- e) instrumente osiguranja vraćanja kredita određuje izabrana banka, u skladu sa pravilima struke.

Član 9.

(Ponovna dodjela kredita)

- (1) Branioci i članovi njihovih porodica mogu samo jednom koristiti sredstva iz ove kreditne linije.
- (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, kreditna sredstva mogu biti odobrena i drugi put braniocima i članovima njihovih porodica koji su uredno i u roku izvršili obaveze i povrat sredstava iz prethodno odobrenog kredita i pod uvjetom da će sredstva po novom kreditu upotrijebiti za zapošljavanje nezaposlenih branilaca i članova njihovih porodica iz člana 2. i 3. ove Uredbe.

DIO DRUGI - POSTUPAK DODJELE KREDITA

Član 10.

(Podnošenje zahtjeva)

- (1) Pravo na dodjelu kredita po ovoj Uredbi može se ostvariti podnošenjem zahtjeva općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 11.

(Dokumentacija)

Uz zahtjev za dodjelu kredita kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:

- a) dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca;
- b) fotokopiju lične karte;
- c) uvjerenje o prebivalištu;
- d) uvjerenje Službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica;
- e) investicioni program za obavljanje djelatnosti - biznis plan;
- f) dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za zemljište i ostale nekretnine koje u realizaciji programa namjeravaju koristiti;
- g) uvjerenje Porezne uprave.

Član 12.

(Postupak po zahtjevu)

U postupku po zahtjevu općinska služba je dužna u narednom roku od petnaest dana:

- a) utvrditi kompletnost podnesene dokumentacije i zahtijevati otklanjanje uočenih nedostataka i eventualnu dopunu dokumentacije;
- b) u slučaju potrebe izvršiti neposredan uviđaj u stvarima iz zahtjeva;
- c) sačiniti prijedlog o odobravanju ili neodobravanju kredita i isti sa kompletnom dokumentacijom dostaviti Ministarstvu.

Član 13.

(Komisija)

(1) Podnesene zahtjeve za dodjelu kreditnih sredstava po ovoj Uredbi razmatra komisija Ministarstva za dodjelu kredita (u daljnjem tekstu: Komisija), koju rješenjem imenuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) O radu Komisije vodi se zapisnik.

(3) Zadatak Komisije je da po svakom podnesenom zahtjevu :

- a) razmotri podnesenu dokumentaciju;
- b) u slučaju potrebe izvrši neposredan uviđaj u stvarima iz zahtjeva;
- c) izvrši ocjenu realnosti i ostvarivosti ponuđenog programa;
- d) sačini obrazloženi prijedlog o odobravanju podnesenog zahtjeva za dodjelu kredita ili odbijanju kredita i isti dostavi ministru Ministarstva.

(4) Na zahtjev Komisije kandidati su dužni dostaviti na uvid i drugu dokumentaciju od značaja za donošenje odluke o dodjeli kredita.

Član 14.

(Lista prvenstva)

U slučaju većeg broja prijedloga za odobravanje kredita, Komisija će sačiniti listu prioriteta na osnovu procjene kvaliteta ponuđenog investicionog programa.

Član 15.

(Donošenje odluke)

(1) Na prijedlog Komisije i u skladu sa ovom Uredbom, o dodjeli kredita za zapošljavanje odlučuje ministar Ministarstva, koji istovremeno utvrđuje dinamiku i broj odobrenih kredita u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima namjenjenim za ovu svrhu.

(2) Ministarstvo dostavlja općinskim službama obavijest o stavu po zaprimljenim prijedlozima, uz povrat kompletne dokumentacije.

Član 16.

(Reprogram kredita)

(1) U slučajevima kada korisnik kredita zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti vršiti redovnu otplatu kredita, može se odobriti reprogramiranje postojećeg kredita.

(2) Reprogram kredita može biti odobren jednom u periodu trajanja kreditnog odnosa, na period od najduže osam godina.

(3) Zahtjev za reprogram kredita korisnik podnosi Ministarstvu, sa dokazima iz kojih su vidljivi razlozi nemogućnosti redovnog sevisiranja kreditnih obaveza.

(4) Na prijedlog Komsije, odluku o odobravanju reprogramiranja kredita donosi ministar Ministarstva.

(5) Odluka iz stava (4) ovog člana dostavlja se na realizaciju izabranoj banci.

Član 17.
(Otpis kredita)

U opravdanim slučajevima kada korisnik kredita ili njegov nasljednik nije u mogućnosti da redovno servisira vraćanje kredita (smrt ili teško oboljenje korisnika kredita, uništenje imovine usljed više sile i u drugim vanrednim situacijama kada nije moguće naplatiti kredit a da se korisnik ne dovede u izuzetno tešku egzistencijalnu situaciju), kao i u slučajevima kada izabrana banka obavijesti Ministarstvo o nemogućnosti naplate potraživanja, Vlada Kantona, na prijedlog ministra Ministarstva, može donijeti zaključak o djelomičnom ili otpisu u cjelini ostatka duga po kreditu.

Član 18.
(Izdavanje rješenja)

(1) Na osnovu dostavljene obavijesti Ministarstva, općinska služba donosi rješenje o odobravanju kredita, odbijanju ili odbacivanju zahtjeva.

(2) žalbi na rješenje općinske službe rješava Ministarstvo.

Član 19.
(Obavješćavanje Službe za zapošljavanje)

Po isteku grace perioda predviđenog ovom Uredbom, Ministarstvo dostavlja obavijest Službi za zapošljavanje o korisnicima kredita, u cilju njihovog brisanja sa evidencije nezaposlenih lica.

Član 20.
(Realizacija kredita)

(1) Krediti se realizuju putem izabrane banke, sa kojom ugovor zaključuje ministar Ministarstva.

(2) Ugovorom iz stava (1) ovog člana utvrdit će se obaveza izabrane banke o dostavljanju Ministarstvu mjesečnih izvještaja o odobrenim i realiziranim kreditima.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.
(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za dodjelu kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivima sredstava.

Član 22.

(Evidencija i obrasci)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 23.

(Instrukcije i nadzor)

(1) U realizaciji ove Uredbe ministar Ministarstva može donijeti odgovarajuće instrukcije.

(2) Nadzor nad provođenjem ove Uredbe ima Ministarstvo.

Član 24.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 25.

(Primjena odredbi)

Odredbe člana 16. i 17. ove Uredbe odnose se i na dospjele a neizvršene kreditne obaveze po osnovu kredita namijenjenih zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, dodijeljenih od strane Ministarstva u periodu primjene prethodnih akata na osnovu kojih je vršena dodjela kredita u ovu svrhu.

Član 26.

(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/08 i 2/13).

Član 27.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14129/14.

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

333.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 35. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014.godine, d o n o s i

U R E D B U

O NAKNADI TROŠKOVA PODIZANJA NIŠANA/NADGROBNOG SPOMENIKA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika pripadniku Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, koji je poginuo ili umro kao učesnik u odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a koji je sahranjen:

- a) na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton);
- b) na području Republike Srpske, ukoliko je početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu imao prebivalište na području Kantona.

Član 2.

(Korisnik prava)

Naknadu troškova po ovoj Uredbi može ostvariti član porodice ili drugo lice koje je vlastitim sredstvima izvršilo podizanje nišana - nadgrobnog spomenika šehidu/poginulom braniocu iz člana 1. ove Uredbe.

Član 3.

(Korištenje pojma i dokazivanje statusa)

(1) Pojam šehid/poginuli branilac korišten u ovoj Uredbi, označava lice koje je poginulo ili umrlo, pod uvjetima i okolnostima utvrđenim članom 2. i 3. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), odnosno umrlo do 23.12.1996. godine od posljedica rane, povrede ili bolesti zadobijene pod uvjetima i okolnostima iz člana 3. istog Zakona.

(2) Kao dokaz o statusu šehida/poginulog branioca u smislu ove Uredbe koristi se uvjerenje nadležnog federalnog ministarstva o svojstvu (pripadnosti), načinu i okolnostima stradanja pripadnika Oružanih snaga RBiH.

Član 4.

(Visina naknade)

Naknada troškova po ovoj Uredbi odobrava se u visini jedne i po prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

DIO DRUGI - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Član 5.

(Podnošenje zahtjeva)

- (1) Zahtjev za naknadu troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika zainteresovano lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite na području kojeg je izvršeno podizanje nišana/nadgrobnog spomenika ili na kojem je šehid/poginuli branilac imao prebivalište na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: općinska služba).
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 6.

(Potrebna dokumentacija)

Uz zahtjev za naknadu troškova po ovoj Uredbi, podnosilac prilaže slijedeće dokumente:

- a) smrtni list i dokaz o statusu šehida/poginulog branioca za lice kojem je nišan/nadgrobnik spomenik podignut;
- b) dokaz o srodstvu sa šehidom/poginulim braniocem;
- c) uvjerenje o prebivalištu umrlog lica na području Kantona;
- d) ovjerenu izjavu roditelja, udovice i djece šehida/poginulog branioca o izvršenom podizanju nišana/ nadgrobnog spomenika;
- e) ostale dokaze o podizanju nišana/ nadgrobnog spomenika (računi i dr.).

Član 7.

(Postupak po zahtjevu)

- (1) U postupku po zahtjevu za naknadu troškova po ovoj Uredbi, općinska služba je dužna isti razmotriti, izvršiti potrebne provjere podnesene dokumentacije i pribaviti pismeno mišljenje udruženja porodica šehida/poginulih branilaca o opravdanosti istog.
- (2) Zahtjev sa prijedlogom za prihvatanje ili odbijanje zahtjeva i kompletnom dokumentacijom, općinska služba dostavlja Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 8.

(Odluka)

- (1) O odobravanju isplate sredstava ili odbijanju zahtjeva odlučuje ministar Ministarstva.
- (2) Na osnovu saglasnosti Ministarstva o odobravanju isplate, općinska služba donosi rješenje.
- (3) O žalbi na rješenje općinske službe rješava Ministarstvo.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za realizaciju prava branilaca i članova njihovih porodica po ovoj Uredbi osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivima sredstava.

Član 10.

(Dostava i pravdanje sredstava)

- (1) doznačenim sredstvima za isplatu novčane pomoći općinska služba obavještava korisnike i istim vrši isplatu putem tekućih ili žiro računa.
- (2) Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje utrošenih sredstava, u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.

Član 11.

(Evidencija i obrasci)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 12.

(Stavljanje Odluke van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 20/07).

Član 13.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14131/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

334.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 37. stav (5) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14) na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici, održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U**O NAKNADI TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE
BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

Član 2.

(Lica na koja se Uredba odnosi)

(1) Naknada troškova dženaze/sahrane po ovoj Uredbi, osigurava se u slučaju smrti:

- a) dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- b) nosioca "Partizanske spomenice 1941";
- c) ratnog vojnog invalida;
- d) demobiliziranog branioca;
- e) člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca;
- f) člana uže porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

(2) Naknada troškova dženaze/sahrane za lica iz stava (1) tačke e) i f) ovog člana, odobrava se pod uvjetom da su isti prije smrti bili sa prebivalištem na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno.

Član 3.

(Korisnici prava)

Novčanu pomoć u svrhu naknade troškova dženaz/sahrane po ovoj Uredbi mogu ostvariti:

- a) za lica iz člana 2. stav (1) od tačke a) do tačke d) - članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog;
- b) za lica iz člana 2. stav (1) tačke e) i f) - član porodice ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog.

Član 4.

(Korištenje pojmova)

Pojmovi iz ove Uredbe: dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05, 61/06 i 9/10).

Član 5.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, status branilaca i članova njihovih porodica dokazuje se rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; te uvjerenjem nadležnog organa o učešću u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

DIO DRUGI - POSTUPAK DODJELE POMOĆI

Član 6.

(Iznos novčane pomoći)

(1) Naknada troškova dženaze/sahrane po ovoj Uredbi, odobrava se u visini:

- a) za lica iz člana 2. stav (1) tačke a) i b) - u visini jedne i pol prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini;
- b) za lica iz člana 2. stav (1) tačke c) i d) - u visini prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini;
- c) za lica iz člana 2. stav (1) tačke e) i f) - u iznosu jedne polovine prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini.

(2) Izuzetno, pomoć iz stava (1) tačka c) ovog člana se može odobriti i u većem iznosu, ukoliko se član porodice koji sahranjuje umrlog nalazi u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.

(3) Iznos neto plaće iz stava (1) ovog člana utvrđuje se prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 7.

(Posebni troškovi dženaze/sahrane lica sa naročitim zaslugama)

(1) U slučaju smrti dobitnika ratnog priznanja Zlatni ljiljan i "Red hrvatskog trolista" i nosioca "Partizanske spomenice 1941", ukop/sahranu uz državne počasti organizuje općinska služba, u saradnji sa kantonalnim udruženjem dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

- (2) U slučaju da je ukop/sahrana lica iz stava (1) ovog člana izvršena u organizaciji i sredstvima kantonalnog udruženja, istom se može odobriti naknada utrošenih sredstava najviše do iznosa 2.500,00 KM.

**Član 8.
(Izuzecé)**

- (1) Pravo na novčanu pomoć u svrhu naknade troškova dženaze/sahrane lica iz člana 2. stav (1) ove Uredbe, može biti ostvareno samo po jednom osnovu iz Uredbe.
- (2) Ukoliko je naknada troškova iz stava (1) ovog člana ostvarena po odredbama federalnog zakona ili drugog propisa ili na drugi način, ne može biti odobrena po osnovu ove Uredbe.

**Član 9.
(Podnošenje zahtjeva)**

- (1) Pravo na novčanu pomoć po ovoj Uredbi može se ostvariti podnošenjem zahtjeva općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini na području koje je umrli imao prebivalište odnosno boravište, odnosno u kojoj je ostvarivao prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazio na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
- (3) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, u slučajevima iz člana 7. stav (2) ove Uredbe, obrazloženi zahtjev za naknadu troškova ukopa/sahrane, kantonalno udruženje podnosi Ministarstvu.

**Član 10.
(Potrebna dokumentacija)**

- (1) Uz zahtjev za naknadu troškova dženaze/sahrane po ovoj Uredbi, podnosilac prilaže slijedeće dokumente:
- a) smrtni list i dokaz o statusu branioca/člana porodice branioca za umrlo lice;
 - b) dokaz o srodstvu sa umrlim braniocem/članom porodice branioca (za članove porodice);
 - c) uvjerenje o prebivalištu umrlog lica na području Kantona;
 - d) dokaz o troškovima dženaze/sahrane (računi prijevoza i prijenosa, opremanja i ukopa umrlog i dr.);

- e) dokaz o utrošku vlastitih sredstava u istu svrhu (ovjerena izjava i dr.);
- f) izjavu da pomoć u ovu svrhu ne može ostvariti po osnovu drugog propisa ili na drugi način.

- (2) Ukoliko se zahtjevom traži odobrenje većeg iznosa naknade od iznosa utvrđenog članom 6. stav (1) tačka c) Uredbe, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti dokaze o teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi (ovjerena kućna lista, uvjerenja o nezaposlenosti, potvrde o primanjima i sl.).

**Član 11.
(Odluka po zahtjevu udruženja)**

Odluku o dodjeli sredstava po zahtjevu kantonalnog udruženja iz člana 9. stav (3) ove Uredbe, donosi ministar Ministarstva.

**Član 12.
(Rješenje općinske službe)**

- (1) U postupku po zaprimljenom zahtjevu za novčanu pomoć po Uredbi, općinska služba je dužna isti razmotriti, izvršiti potrebne provjere podnesene dokumentacije i donijeti rješenje o priznavanju prava ili odbijanju zahtjeva.
- (2) Po žalbama na rješenje iz stava (1) ovog člana rješava Ministarstvo.
- (3) Rješenje o priznavanju prava i odobravanju sredstava općinska služba dostavlja Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

**Član 13.
(Odluka o isplati po rješenjima)**

Na osnovu odluke ministra Ministarstva, općinska služba vrši isplatu odobrenih sredstava po rješenjima.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

**Član 14.
(Osiguranje sredstava)**

Sredstva za realizaciju prava po ovoj Uredbi osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivima sredstava.

**Član 15.
(Dostava i pravdanje sredstava)**

- (1) Isplatu sredstava odobrenih po zahtjevu kantonalnog udruženja iz člana 9. stav (3) Uredbe, vrši Ministarstvo, uplatom na žiro račun udruženja.

(2) O doznačenim sredstvima za isplatu novčane pomoći općinska služba obavještava korisnike i istim vrši isplatu putem tekućih odnosno žiro računa.

(3) Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje utrošenih sredstava, u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.

Član 16.

(Evidencija i obrasci)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 17.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocima i članovima njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 18.

(Stavljanje Odluke van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/07, 6/10 i 2/13).

Član 19.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14130/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

335.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 41. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U

O NOVČANOJ NAKNADI DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) i povratnika u Republiku Srpsku.

Član 2.

(Uvjeti za korištenje prava)

Pravo na novčanu naknadu po ovoj Uredbi mogu ostvariti dobitnici ratnih priznanja koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona kao nezaposlena lica, pod uvjetom da:

- imaju prebivalište na području Kantona neprekidno najkasnije od 07.02.2011. godine;
- su povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

Član 3.

(Korištenje pojma i dokaz statusa)

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, u smislu ove Uredbe je lice kojem je isto svojstvo priznato u skladu sa odredbama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/05, 61/06 i 9/10, u daljnjem tekstu: Zakon) a svoj status dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak, izdatog u skladu sa odredbama Zakona.

Član 4.

(Visina naknade)

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, u skladu sa odredbama ove Uredbe, za vrijeme nezaposlenosti ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu naknadu u visini od:

- a) 200,00 KM – dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 5. stav (3) Zakona;
- b) 100,00 KM - dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 5. stav (4) Zakona;
- c) 50,00 KM - dobitnik ratnog priznanja iz člana 5. stav (5) Zakona.

DIO DRUGI - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Član 5. (Zahtjev)

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava po ovoj Uredbi podnosi se nadležnoj općinskoj službi za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba).
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na posebnom obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 6. (Potrebna dokumentacija)

Uz zahtjev za priznavanje naknade zainteresovano lice prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) fotokopiju lične karte;
- b) dokaz o statusu dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja (rješenje o ostvarivanju prava na mjesečnu novčanu naknadu po odredbama Zakona);
- c) uvjerenje o prebivalištu.

Član 7. (Provjera podataka)

- (1) Općinska služba putem Službe za zapošljavanje Kantona vrši provjeru statusa dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja kao nezaposlenog lica i o utvrđenom stanju obavještava Ministarstvo.
- (2) Općinska služba je dužna vršiti kontinuiranu provjeru podataka iz stava (1) ovog člana kvartalno i po zahtjevu Ministarstva i o svakoj promjeni obavijestiti Ministarstvo.

Član 8. (Izdavanje rješenja)

- (1) Rješenje o priznavanju prava na novčanu naknadu po ovoj Uredbi, odnosno odbacivanju ili odbijanju zahtjeva, donosi općinska služba, u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.
- (2) O žalbi na rješenje općinske službe, rješava Ministarstvo.
- (3) Općinska služba dostavlja Ministarstvu primjerak konačnog rješenja o priznavanju prava po ovoj Uredbi.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9. (Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za ostvarivanje prava po ovoj Uredbi osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilikom sredstava, na budžetskoj stavci Ministarstva, a ista se doznačavaju općinskim službama u redovnim mjesečnim iznosima na osnovu dostavljenih rješenja o priznavanju prava, odnosno iskazanih potreba.

Član 10. (Isplata i pravdanje sredstava)

- (1) Na osnovu doznačenih sredstava za realizaciju prava po ovoj Uredbi, općinska služba vrši isplatu mjesečne novčane naknade korisnicima prava putem tekućih računa.
- (2) Općinska služba je dužna u roku od 15 dana po isplati naknade dostaviti Ministarstvu pravdanje utrošenih sredstava.

Član 11. (Evidencija i obrasci)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po posebnim obrascima koje propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 12. (Stavljanje Odluke van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/07 i 5/13).

Član 13.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14132/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**336.**

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 30. stav (3) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U**O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI
RATNIH VOJNIH INVALIDA****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak za ostvarivanje sredstava u svrhu participacije troškova sportskih manifestacija i invalidskog sporta branilaca - ratnih vojnih invalida, koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

Član 2.

(Korisnici prava)

Korisnici sredstava po ovoj Uredbi mogu biti:

- a) ratni vojni invalidi – sportisti;
- b) invalidski sportski savezi i invalidski sportski klubovi, čiji sastav pretežno čine ratni vojni invalidi;

- c) kantonalna udruženja ratnih vojnih invalida za potrebe održavanja sportskih manifestacija.

Član 3.

(Sportske aktivnosti)

Sredstva po ovoj Uredbi mogu biti dodijeljena u svrhu sufinansiranja:

- a) učešća u sportskim takmičenjima i manifestacijama invalidskih sportskih klubova i pojedinaca u invalidskim sportovima;
- b) organizovanja sportsko-rekreacionih takmičenja i aktivnosti, te manifestacija u sportu i rekreaciji invalidnih lica;
- c) rada invalidskih sportskih saveza i asocijacija;
- d) rada sportskih organizacija koje okupljaju ratne vojne invalide.

Član 4.

(Namjena sredstava)

- (1) U skladu sa ovom Uredbom osigurat će se sredstva kantonalnim udruženjima ratnih vojnih invalida za održavanje sportskih manifestacija.
- (2) Uredbom će se osigurati i sufinansiranje:
 - a) takmičarskih aktivnosti invalidskih klubova u sjedećoj odbojci;
 - b) Saveza za sport i rekreaciju ZDK, Saveza sjedeće odbojke ZDK i asocijacija košarke u kolicima i sjedeće odbojke FBiH, odnosno Bosne i Hercegovine;
 - c) takmičarskih aktivnosti košarkaških invalidskih klubova i reprezentativnih selekcija prilikom učešća na pozivnim turnirima u inozemstvu;
 - d) takmičarskih aktivnosti invalida - sportista na međunarodnim takmičenjima i takmičenja u pojedinačnim sportovima na državnom, Federalnom i Kantonalnom nivou;

Član 5.

(Raspodjela sredstava)

Raspodjela sredstava u skladu sa ovom Uredbom vrši se prema programu utroška budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kojeg za svaku godinu donosi Vlada Kantona, a na osnovu dostavljenih zahtjeva korisnika i njihovih godišnjih kalendara takmičenja, finansijskih programa te konkretnih procjena u vezi:

- a) značaja sportske manifestacije;
- b) brojnosti članstva invalidskog kluba, saveza ili asocijacije;
- c) ranga takmičenja;
- d) ostvarenih sportskih rezultata reprezentativnih selekcija u invalidskim sportovima koje obuhvataju i članove iz Kantona, klubova i pojedinaca.

Član 6.

(Korištenje pojma i dokazivanje statusa)

- (1) Pojam iz ove Uredbe: ratni vojni invalid, upotrijebljen je u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10).
- (2) U postupku ostvarivanja prava po ovoj Uredbi, korisnici prava svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu invalidninu za ratnog vojnog invalida, odnosno izvršenoj registraciji udruženja, izdatim u skladu sa važećim federalnim propisima iz istih oblasti.

DIO DRUGI - POSTUPAK DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

Član 7.

(Podnošenje zahtjeva)

- (1) Zahtjevi općinskih sportskih klubova i sportista pojedinaca za odobravanje sredstava, podnose se općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima sjedište/prebivalište odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne poslove (u daljnjem tekstu: općinska služba), koja je obavezna zahtjev obraditi i utvrditi prijedlog visine finansijske pomoći.
- (2) Zahtjevi sportskih saveza i asocijacija invalidskog sporta organizovanih na Kantonalnom i višem nivou, izravno se dostavljaju Ministarstvu.

Član 8.

(Sadržaj zahtjeva)

Zahtjev za finansijsku pomoć obavezno sadrži:

- a) naznaku grane sporta i ranga manifestacije odnosno takmičenja, sa vremenom i mjestom održavanja;

- b) poziv organizatora takmičenja (za takmičenja u inozemstvu);
- c) finansijski plan – troškovnik održavanja manifestacije odnosno takmičenja i visinu potrebnih sredstava pomoći;
- d) podatke o učesnicima odnosno takmičarima i pripadnosti kategoriji ratnih vojnih invalida, kao i stepen invalidnosti, ukoliko se radi o pojedinačnim - individualnim sportskim takmičenjima;
- e) odluku odgovarajućeg organa o organizovanju manifestacije odnosno učešću na takmičenju.

Član 9.

(Postupak po zahtjevu)

- (1) Odluku o dodjeli sredstava utvrđenih Programom utroška sredstava, donosi ministar Ministarstva.
- (2) Na obrazloženi prijedlog ministra Ministarstva, zaključak o dodjeli sredstava za finansijsku pomoć u ostalim sportskim aktivnostima, donosi Vlada Kantona.
- (3) Isplata sredstava se vrši putem žiro računa udruženja, sportske organizacije ili pojedinca, kojima su sredstva odobrena.

Član 10.

(Dostava i pravdanje sredstava)

- (1) doznačenim sredstvima za isplatu sredstava po ovoj Uredbi, općinska služba obavještava korisnike i istim vrši isplatu putem tekućih računa.
- (2) Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje utrošenih sredstava u roku od 15 dana po izvršenoj isplati.
- (3) Korisnik sredstava (savez, klub, pojedinac) je dužan u roku od 15 dana od dana održavanja takmičenja dostaviti Ministarstvu pravdanje utroška odobrenih sredstava.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

(Sredstva za ostvarivanje prava)

Sredstva za realizaciju prava branilaca i članova njihovih porodica po ovoj Uredbi osiguravaju se u Budžetu Kantona u skladu sa prilivima sredstava.

Član 12.

(Evidencija)

Elektronsku evidenciju o podnesenim zahtjevima i korisnicima prava po ovoj Uredbi vode općinske službe i Ministarstvo, po obrascima koje propisuje ministar Ministarstva, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 13.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovoj Uredbi samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 14.

(Stavljanje Uredbe van snage)

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o participaciji troškova sportskih manifestacija i invalidskog sporta branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 20/07 i 5/13).

Član 15.

(Stupanje na snagu i objavljivanje Uredbe)

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14133/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**337.**

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 32. sjednici održanoj telefonskim putem dana 28.08.2014. godine, d o n o s i

U R E D B U

o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

Član 1.

(Naknade za prijevoz na posao i s posla)

Član 2. Uredbe o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 8/09, 14/13, 2/14, broj: 02-02-3240/14 od 12.2.2014. godine i broj: 02-02-13135714 od 10.7.2014. - u daljem tekstu: Uredba), riječi: "primjenjivat će se od 1.9.2014." zamjenjuju se riječima: "primjenjivat će se od 30.9.2014."

Član 2.

(Objavljivanje)

Uredba će se objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-02-16871/14.

PREMIJER

Datum, 28.08.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**338.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 54. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 168. sjednici, održanoj dana 12.06.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1.

(Predmet)

(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13) za budže-

tskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU Prva osnovna škola Maglaj.

(2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu, vrši se na slijedeći način:

- a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0015 – JU Prva osnovna škola Maglaj, sredstva na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće održavanje, Plan izdaci iz donacija 2014. godina, uvećavaju se za 1.257,00 KM;
- b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2014. godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 1.257,00 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena donatorska sredstva od strane JU Četvrta osnovna škola Mostar, škola će utrošiti za nabavku neophodnog materijala za održavanje škole.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-12068/14.

PREMIJER

Datum, 12.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

339.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-

dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), na prijedlog Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 168. sjednici, održanoj dana 12.06.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13) za budžetskog korisnika: Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu vrši se na slijedeći način:
 - a) na razdjelu 12, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 – Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte – sredstva na poziciji 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – Plan izdaci iz donacija uvećavaju se za 72.464,00 KM,
 - b) na razdjelu 12, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 – Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte – sredstva na poziciji 821300 – Nabavka opreme – Plan izdaci iz donacija uvećavaju se za 176,00 KM,
 - c) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2014. godina, sredstva na poziciji 733122 – Donacije od stranih pravnih lica, uvećavaju se za 72.640,00 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

Odobrena sredstva Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona namjenski će se utrošiti za implementaciju projekata ADRIAMUSE, PITAGORA i STAR.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-12080/14.

PREMIJER

Datum, 12.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

340.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 27. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10) i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2014.godini, na prijedlog Kantonalne Komisije za procjenu šteta i Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 26. vanredne sjednice, održanoj 16.06.2014.godine, d o n o s i

O D L U K U

o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općinama tokom nastanka prirodne nesreće na spašavanju ljudi i materijalnih dobara

Član 1.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 410.000 KM (slovima: četiristotinedesethiljada konvertibilnih maraka) iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, na ime jednokratne pomoći za hitne intervencije općinama, radi poduzimanja neodložnih i hitnih mjera na spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara tokom djelovanja prirodne nesreće-poplave, proglašene Odlukom Vlade Kantona broj:02-44-10210/14 od 15.05.2014.god. za cjelokupno područje Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Odobrena sredstva iz člana 1. ove Odluke namijenjena su za finansiranje plaćanja troškova rada mehanizacije na raščišćavanju puteva, u iznosima kako slijedi:

R/b	Općina	Iznos u KM
1.	Breza	10.000,00
2.	Doboj Jug	15.000,00
3.	Kakanj	25.000,00
4.	Maglaj	80.000,00
5.	Olovo	35.000,00
6.	Vareš	20.000,00
7.	Visoko	10.000,00
8.	Usora	10.000,00
9.	Tešanj	15.000,00
10.	Zavidovići	50.000,00
11.	Zenica	80.000,00
12.	Žepče	60.000,00

UKUPNO:

410.000,00

Član 3.

Sredstva će se isplatiti iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu, razdjel 14. budžetska organizacija 01. potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615 100 – kapitalni grantovi (namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje).

Član 4.

Sredstva iz tačke 2. ove Odluke uplatit će se na poseban račun općina, na kojem se vode sredstva po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje, a koristit će se za namjene utvrđene u tački 1. i 2. ove Odluke.

Član 5.

Općine su dužne u roku od 30 dana dostaviti Izvješaj sa pratećom dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava Vladi Kantona, putem Kantonalne uprave civilne zaštite.

Član 6.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Kantonalna uprava civilne zaštite i Ministarstvo finansija, svako u svojoj nadležnosti.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-12245/14.

PREMIJER

Datum, 16.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

341.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 18. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 169. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2014. godine

Član 1.

(Utvrđivanje visine osnovice)

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2014. godine, utvrđuje se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četiristotine-tridesetdvije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

Član 2.

(Izuzeće od primjene)

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

Član 3.

(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4.

(Stupanje na snagu i primjena Odluke)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 01.06.2014. godine.

Broj: 02-14-12577/14.

PREMIJER

Datum, 19.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

342.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10), člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12), člana 22. stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), a u vezi sa Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2014. godinu namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-28-1733-1/14 od 28.01.2014. godine, na prijedlog Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 170. sjednici, održanoj dana 24.06.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JUNI 2014. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od 32.833,33 KM (slovima: tridesetdvije hiljade osamstotinatridesettri/33 konvertibilnih maraka) za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec juni 2014. godine.

Član 2.

(Raspored sredstava)

Sredstva iz člana 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno klubovima poslanika političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata,

- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se klubovima poslanika srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 3.

(Trenutak raspodjele)

Kao trenutak raspodjele sredstava iz člana 2. ove Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o raspodjeli istih.

Član 4.

(Budžetska organizacija i ekonomski kod)

Isplata sredstava iz člana 1. ove odluke će se izvršiti na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/13), sa razdjela 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, ekonomski kod 614300, Pozicija „Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika.“

Član 5.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona i Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-12903/14.

PREMIJER

Datum, 24.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

343.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10), a u vezi sa članom 15. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 171. sjednici, održanoj 03.07. 2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1.

(Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za Kantonalnu direkciju robnih rezervi.

Član 2.

(Način preraspodjele)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 25, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna direkcija robnih rezervi, umanjuju se rashodi planirani na poziciji 821400 – Nabavka ostalih stalnih sredstava za 197.000,00 KM.
- na razdjelu 25, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna direkcija robnih rezervi, uvećavaju se rashodi planirani na poziciji 613400 – Nabavka materijala za 197.000,00 KM.

Član 3.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Kantonalna direkcija robnih rezervi i Ministarstvo finansija - Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-13727/14.

PREMIJER

Datum, 03.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

344.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 54. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 171. sjednici, održanoj 03.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U
o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1.

(Predmet)

(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

(2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, vrši se na slijedeći način:

- a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0006 – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva na poziciji 821300 – Nabavka opreme, Plan izdaci iz donacija 2014. godina, uvećavaju se za 1.760,00 KM;
- b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2014. godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 1.760,00 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena donatorska sredstva od strane JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Sarajevo, škola će utrošiti za nabavku neophodne opreme.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-13729/14.

PREMIJER

Datum, 03.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

345.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 171. sjednici, održanoj 03.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava Općini Visoko za izradu Studije opravdanosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva za izgradnju reciklažnog dvorišta i transfer stanice

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Općini Visoko u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: trideset hiljada konvertibilnih maraka), na ime troškova izrade Studije opravdanosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva za izgradnju reciklažnog dvorišta i transfer stanice na području općine Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100, pozicija «Tekući transferi općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu», na žiro-račun broj: 199047000 4018370 (vrsta prihoda 732-112) kod Sparkasse Bank d.d..

Član 3.

(Obaveza korisnika sredstava)

Obavezuje se Općina Visoko da, po završetku izrade Studije opravdanosti, Ministarstvu za privredu dostavi projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta i transfer stanice, Studiju opravdanosti uspostavljanja

javno-privatnog partnerstva i izvještaj sa svim bitnim dokazima o utrošku odobrenih sredstava.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-13739/14.

PREMIJER

Datum, 03.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

346.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 172. sjednici, održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava Općini Olovo za izradu Studije opravdanosti projekta „Banjsko-rekreativni centar Aquaterm“ Olovo

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Općini Olovo u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada konvertibilnih maraka), na ime troškova izrade Studije opravdanosti projekta „Banjsko-rekreativni centar Aquaterm“ Olovo.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100, pozicija «Tekući transferi općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu», na žiro-račun broj: 338000221 0027217 kod UniCredit Bank d.d.

Član 3.

(Obaveza korisnika sredstava)

Obavezuje se Općina Olovo da po završetku izrade Studije opravdanosti, Ministarstvu za privredu dostavi Studiju opravdanosti projekta „Banjsko-rekreativni centar Aquaterm“ Olovo i izvještaj sa svim bitnim dokazima o utrošku odobrenih sredstava.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14123/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

347.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10) i člana 32. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

**O FINANSIRANJU RADA KANTONALNIH
UDRUŽENJA BRANILACA I ČLANOVA
NJIHOVIH PORODICA**

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak finansiranja rada i aktivnosti udruženja branilaca i članova njihovih porodica od posebnog društvenog interesa, organizovanih na nivou Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton):

1. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona,

2. Udruga nositelja ratnih odličja HVO Zeničko-dobojskog kantona iz Žepča,
3. Udruženje građana Ratnih vojnih invalida paraplegičara u Zeničko-dobojskom kantonu,
4. Savez ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona,
5. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata HVO-HB Zeničko-dobojskog kantona iz Žepča,
6. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona,
7. Zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zeničko-dobojskog kantona,
8. Udruženje građana 100% ratnih vojnih invalida prve kategorije slijepih boraca i boraca sa teškim oštećenjem vida,
9. Udruženje građana Jedinstvena organizacija boraca Bosne i Hercegovine "Unija veterana" Zeničko-dobojskog kantona,
10. Savez demobilisanih boraca odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 Zeničko-dobojskog kantona i
11. Savez udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Zeničko-dobojskom kantonu.

Član 2.

(Osiguranje sredstava)

Sredstva za realizaciju ove Odluke osiguravaju se u Budžetu Kantona na budžetskoj stavci Ministarstva za boračka pitanja u skladu sa prilikom sredstava (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 3.

(Raspodjela)

- (1) Visina sredstava za realizaciju ove Odluke i raspodjela istih, utvrđuju se Programom utroška sredstava Ministarstva, kojeg, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, za svaku budžetsku godinu donosi Vlada Kantona.
- (2) Kriteriji za utvrđivanje visine pojedinačnih iznosa sredstava koji se odobravaju udruženjima su:
 - a) brojnost općinskih organizacija - članica kantonalnih saveza/udruženja;
 - b) utvrđene programske aktivnosti za tekuću kalendarsku godinu (redovne i posebne);

- c) realizacija aktivnosti i pravdanje utroška odobrenih sredstava u prethodnoj godini.

Član 4.

(Finansiranje aktivnosti)

- (1) Iznos sredstava za potrebe redovnog mjesečnog finansiranja rada udruženja iz člana 1. ove Odluke, utvrđuje se odlukom koju donosi ministar Ministarstva.
- (2) Finansiranje posebnih aktivnosti udruženja iz člana 1. ove Odluke vrši se u skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva, a kojim se utvrđuje visina, način utroška i pravdanje odobrenih sredstava.

Član 5.

(Obustava finansiranja)

Odlukom ministra Ministarstva izvršit će se privremeno ili trajno obustavljanje finansiranja rada udruženja iz člana 1. ove Odluke, u slučajevima:

- a) nedostavljanja završnog računa za rad u prethodnoj godini, ovjerenog od strane nadležne institucije (Porezna uprava),
- b) nenamjenskog utroška sredstava odobrenih za redovne i posebne aktivnosti,
- c) proteka dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine, a ista nije održana,
- d) ukoliko se broj članova udruženja smanji ispod broja utvrđenog zakonskim propisima,
- e) u svim ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima iz oblasti rada udruženja i fondacija.

Član 6.

(Evidencija)

Elektronsku evidenciju o korištenju prava po ovoj Odluci vodi Ministarstvo, po obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 7.

(Stavljanje Odluke van snage)

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o finansiranju rada kantonalnih udruženja branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 20/07 i 2/13).

Član 8.**(Stupanje na snagu i objavljivanje Odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14134/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**348.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100-pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo" Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici, održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se sredstva JU Kantonalna bolnica Zenica u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM (slovima: sedamdeset hiljada konvertibilnih maraka) za refundaciju troškova finansiranja nabavljene opreme od firme "Siemens" d.o.o. Sarajevo po ranije zaključenom Ugovoru o prodaji i instalaciji sistema Magnetom Avanto Tim 1,5T i sistema CT Somatom Definition AS40 kao i sufinansiranje troškova pripreme prostora za smještaj opreme broj: 20/1-1296 od 19.03.2009. godine.

Član 2.**(Analitička konta)**

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/13) sa razdjela 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100,

pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo".

Član 3.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.**(Izvjestavanje)**

JU Kantonalna bolnica Zenica dužna je izvijestiti Ministarstvo zdravstva o namjenskom utrošku sredstava.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-14148/14

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**349.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 11. stav (2) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godini, d o n o s i

O D L U K U

o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze budžetskih korisnika sa 31.03.2014. godine

Član 1.**(Predmet)**

U cilju poštivanja računovodstvenog načela sveobuhvatnosti i principa modificiranog nastanka događaja, te realnog finansijskog izvještavanja o izvršenju Budžeta za 2014. godinu, nalaže se Ministarstvu finansija-Odsjeku za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za obaveze pojedinih budžetskih korisnika stvorene do

31.03.2014. godine, koje prelaze iznose odobrene u operativnim planovima novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Član 2. (Provođenje Odluke)

Za provođenje ove Odluke zadužuju se nadležna ministarstva, uprave, službe i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14569/14
Datum, 17.07.2014. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

PREMIJER

350.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 18. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2014. godine

Član 1. (Utvrđivanje visine osnovice)

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2014. godine, utvrđuje se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četiristotinetrisedsetdvije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

Član 2. (Izuzete od primjene)

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

Član 3. (Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4. (Stupanje na snagu i primjena Odluke)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 01.07.2014. godine.

Broj: 02-34-14570/14
Datum, 17.07.2014. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

PREMIJER

351.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine i broj: 02-14-27342/13 od 24.12.2013. godine

Član 1. (Izmjena člana 2.)

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine i broj: 02-14-27342/13 od 24.12.2013. godine, u članu 2. riječi: „do 30.06.2014. godine“, zamjenjuju se riječima: „do 30.09.2014. godine“.

Član 2.**(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14571/14

PREMIJER

Datum, 17.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**352.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine i broj: 02-14-27343/13 od 24.12.2013. godine

Član 1.**(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine i broj: 02-14-27343/13 od 24.12.2013. godine, u članu 2. riječi: „do 30.06.2014. godine“, zamjenjuju se riječima: „do 30.09.2014. godine“.

Član 2.**(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14572/14

PREMIJER

Datum, 17.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**353.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I.

Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine i broj: 02-14-27344/13 od 24.12.2013. godine

Član 1.**(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine i broj: 02-14-27344/13 od 24.12.2013. godine, u članu 2. riječi: „do 30.06.2014. godine“, zamjenjuju se riječima: „do 30.09.2014. godine“.

Član 2.**(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14573/14

PREMIJER

Datum, 17.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**354.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i tačke I. Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-19795/13 od 21.08.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine i broj: 02-14-27345/13 od 24.12.2013. godine

Član 1.**(Izmjena člana 2.)**

U Odluci o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od

21.11.2013. godine i broj: 02-14-27345/13 od 24.12.2013. godine, u članu 2. riječi: „do 30.06.2014. godine“, zamjenjuju se riječima: „do 30.09.2014. godine“.

Član 2.

(Stupanje na snagu i objavljivanje odluke)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14574/14

PREMIJER

Datum, 17.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**355.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 174. sjednici, održanoj 25.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava

Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 49.250,00 KM (slovima: četrdesetdevethiljadadvjestotinedeset konvertibilnih maraka), na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, (isplata za period januar – juni 2014. godine), razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija «Transfer za Agenciju za privatizaciju».

Član 3.

(Realizacija sredstava)

Sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za namjene predviđene ovim aktom, realizovat će

se isključivo u skladu sa procentom ostvarenja javnih prihoda u Budžet Kantona.

Član 4.

(Provođenje Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15015/14.

PREMIJER

Datum, 25.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**356.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10) i Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 174. sjednici, održanoj 25.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH u iznosu od 98.500,00 KM (slovima: devedesetosamhiljadapetstotina konvertibilnih maraka), na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“, na žiro-račun broj: 1610550004760016 kod Raiffeisen bank d.d. BiH.

Član 3.**(Realizacija sredstava)**

Sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za namjene predviđene ovim aktom, realizovat će se isključivo u skladu sa procentom ostvarenja javnih prihoda u Budžet Kantona.

Član 4.**(Obaveza korisnika sredstava)**

Obavezuje se Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH da, po izradi finansijskih izvještaja za 2014. godinu, Ministarstvu za privredu dostavi izvještaj sa svim bitnim dokazima o utrošku odobrenih sredstava.

Član 5.**(Provođenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 6.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-15016/14.

PREMIJER

Datum, 25.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**357.**

Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 19. stav 1. tačka 2), člana 21. stav 4. i člana 23. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 86/07, 24/09 i 44/10), člana 9. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/13), člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 2. Odluke o pokretanju procedure kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-1121/14 od 15.01.2014. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 164. sjednici održanoj dana 14.05.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini

Član 1.**(Utvrđivanje osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obavještenja o nabavci)**

- (1) Utvrđuju se osnovni elementi za izradu javnog poziva - obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini.
- (2) Osnovni elementi za izradu javnog poziva – obavještenja o nabavci, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio.

Član 2.**(Provođenje procedure javne nabavke usluga)**

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona da u skladu sa osnovnim elementima za izradu javnog poziva - obavještenja o nabavci nabavci iz člana 1. ove odluke i Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), provede proceduru javne nabavke radi kreditnog zaduženja.

Član 3.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-10312/14.

PREMIJER

Datum, 14.05.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**358.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) Prijedloga Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 167. sjednici, održanoj dana 03.06.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini broj 02-14-10312/14 od 14.05.2014. godine

Član 1.

(Izmjena osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obavještenja o nabavci)

(1) U Osnovnim elementima za izradu javnog poziva - obavještenja o nabavci, koji su sastavni dio Odluke 02-14-10312/14 od 14.05.2014. godine, vrše se izmjene i to:

- a) u tački VII. riječi “do maksimalno 3,95% na godišnjem nivou” mijenjaju se i glase: „do maksimalno 4,95% na godišnjem nivou“.
- b) u tački IX:
 - LOT 1 riječi „rok otplate od 7 (sedam) godina“, zamjenjuju se riječima: „rok otplate do 7 (sedam) godina“;
 - LOT 2 riječi „rok otplate od 6 (šest) godina“, zamjenjuju se riječima: „rok otplate do 6 (šest) godina“;
 - LOT 3 riječi „rok otplate od 5 (pet) godina“, zamjenjuju se riječima: „rok otplate do 5 (pet) godina“.
- c) u Obrascu za cijenu ponude Aneks 2 vrši se usklađivanje lotova 1, 2 i 3 sa izmjenama iz tačke b) ovog člana.

Član 2.

(Stapanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-11306/14.

Datum, 03.06.2014. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

**OSNOVNI OKVIRNI ELEMENTI ZA IZRADU
JAVNOG POZIVA
– OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ZA
PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE RADI DUGOROČNOG KREDITNOG
ZADUŽENJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
U 2014. GODINI**

I Za izbor najpovoljnijih banaka za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, zainteresovane banke moraju pored uslova utvrđenih u članu 23. do 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, ispunjavati i sljedeće kvalifikacione kriterije:

1. banka mora posjedovati potrebne dozvole za rad,
2. banka mora imati pozitivno poslovanje u posljednje dvije poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši izbor, i
3. banka mora imati adekvatnost kapitala propisanu relevantnim propisima.

II Dodjela ugovora za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini zasnivat će se na kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

III Ugovor će se dodijeliti kvalificiranom ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude vrednovanu na osnovu slijedećih kriterija i učešća (prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće):

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) kamatna stopa | učešće 70 % |
| b) rok otplate kredita | učešće 20 % |
| c) troškovi obrade kreditnog zahtjeva | učešće 10 % |

Navedeni kriteriji isti su za svaki lot.

Pod kamatnom stopom iz tačke a) podrazumjeva se isključivo fiksna kamatna stopa, a ne promjenjiva kamatna stopa vezano za EUROBOR, isl.

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:

$$G = P + T + S$$

Pri čemu je:

G – ukupan broj bodova,

P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu kamatnu stopu,

T – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni rok otplate kredita u koji je uključen grace period,

S – broj bodova koje je ponuđač dobio za ponuđene troškove obrade kreditnog zahtjeva.

1. Izračunavanje učešća kriterija – kamatna stopa

Maksimalan broj bodova [70] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu kamatnu stopu. Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

$$(K_n : K_v) \times 100 = U$$

Pri čemu je:

U – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu kamatnu stopu,

K_n – najniža kamatna stopa koja je ponuđena u postupku nabavke,

K_v – iznos više ponuđene kamatne stope.

[70] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu kamatnu stopu.

2. Izračunavanje kriterija-rok otplate kredita

Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži rok otplate kredita ali ne duži od 7 godina u koji je uključen grace period. Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

$$(O_k : O_d) \times 100 = V$$

Pri čemu je:

V – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu kamatnu stopu,

Ok – kraći ponuđeni rok otplate u postupku nabavke,

Od – najduži ponuđeni rok otplate u postupku javne nabavke.

[20] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži rok otplate.

3. Izračunavanje podkriterija – troškovi obrade kreditnog zahtjeva

Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu visinu troškova obrade kreditnog zahtjeva. Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

$$(T_n : T_v) \times 100 = Z$$

Pri čemu je:

Z – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu visinu troškova obrade kreditnog zahtjeva,

T_n – najniža ponuđena visina troškova obrade kreditnog zahtjeva u postupku nabavke,

T_v – viša ponuđena visina troškova obrade kreditnog zahtjeva u postupku nabavke.

[10] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu visinu troškova obrade kreditnog zahtjeva.

Utvrđivanje broja bodova na bazi realativnog učešća svakog kriterija u ukupno postavljenim kriterijima za ponuđače:

NPR:

	a) P(kamata (učešće 70)	b) T(rok otplate) (učešće 20%)	c) S(troškovi obrade) (učešće 10%)
X ponuđač	4,80 %	6 godina	0,72 %
Obračun bodova	100 bodova	100 bodova	97,22
Relativno učešće:	$100 \times 0,70 = 70$	$100 \times 0,20 = 20$	$97,22 \times 0,10 = 9,72$ G=99,72
Y ponuđač	4,85	4 godine	0,74
Obračun bodova	98,97 bodova	66,66 bodova	94,59 bodova
Relativno učešće:	$98,97 \times 0,70 = 69,28$	$66,66 \times 0,20 = 13,33$	$94,59 \times 0,10 = 9,46$ G=92,07
Z ponuđač	4,95	5 godine	0,70
Obračun bodova	96,97 bodova	83,33 bodova	100 bodova
Relativno učešće:	$96,97 \times 0,70 = 67,88$	$83,33 \times 0,20 = 16,66$	$100 \times 0,10 = 10$ G=94,54

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

IV Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13, u daljnjem tekstu: Zakon), podzakonskim propisima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom.

V Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

VI U slučaju da više ponuđača ima isti broj bodova, kriterij za dodjelu ugovora bit će vrijeme dostave ponude, što znači da će se zaključenje ugovora ponuditi ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

VII Kreditno zaduženje izvršit će se sa sljedećim okvirnim elementima zaduženja:

- iznos kredita: od 16.100.000,00 KM, plus pripadajuće kamate,
- rok otplate: do 7 godina (bez grace perioda) ,
- grace period: minimalno 1 godina (ne uračunat u rok otplate),

- kamatna stopa: do maksimalno 3,95% na godišnjem nivou - fiksno,

- naknada za obradu zahtjeva: do maksimalno 0,75 % - jednokratno,

- sredstvo obezbjeđenja: mjenice, bez hipotekarnog obezbjeđenja

Ponude dostavljene sa rokom otplate, grace periodom, kamatnom stopom i naknadom za obradu kreditnog zahtjeva mimo okvirnih elemenata zaduženja utvrđenih Javnim pozivom, ponude sa promjenjivom kamatnom stopom i ponude s zahtjevom za hipotekarno obezbjeđenje odbacit će se kao neprihvatljive.

VIII Kao sredstvo obezbjeđenja za kreditno zaduženje Zeničko-dobojski kanton-Ministarstvo finansija može izdati mjenice.

Kao sredstvo obezbjeđenja za kreditno zaduženje ne može biti izdato hipotekarno obezbjeđenje.

IX Predmet nabavke. Predmet nabavke je pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini za finansiranje dijela budžetskog deficita u iznosu do 16.100.000,00 KM.

Provođenje postupka vršilo bi se podjelom na 3 lota i to:

LOT 1 - izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog

kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona u iznosu do 7.000.000,00 KM (slovima: sedam miliona KM i 00/100 KM), sa rokom otplate od 7 (sedam) godina.

LOT 2 - izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona u iznosu do 5.000.000,00 KM (slovima: pet miliona KM i 00/100 KM), sa rokom otplate od 6 (šest) godina.

LOT 3 - izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona u iznosu do 4.100.000,00 KM (slovima: četirijestotinu hiljada i 00/100 KM), sa rokom otplate od 5 (pet) godina.

X Rokovi za dostavu ponuda utvrdit će se u tenderskoj dokumentaciji.

Neblagovremene prijave bit će vraćene na adresu ponuđača, neotvorene.

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke, a pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača organ nadležan za provođenje postupka će dostaviti svim ponuđačima.

XI Otvaranju ponuda može prisustvovati po jedan predstavnik ponuđača koji svoje ovlaštenje dokazuje ovlaštenjem u pisanoj formi.

XII Komisija za javne nabavke koju formira organ nadležan za provođenje postupka obavlja slijedeće poslove:

- Prisustvuje otvaranju ponuda dostavljenih u utvrđenom roku,
- Bilježi u Zapisnik slijedeće elemente: naziv ponuđača, ukupnu cijenu ponude, eventualne popuste u ponudi (popust koji nije naveden u ponudi neće se razmatrati pri ocjeni ponuda),
- Predsjedavajući otvara kovertu i potpisuje Zapisnik o otvaranju ponuda,
- Komisija bez odlaganja dostavlja svim ponuđačima Zapisnik sa otvaranja ponuda, uključujući i ponuđače čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda,
- Vršiti analizu ponuda, njihovu ocjenu i poređenje i to na zatvorenom sastanku Komisije,
- Nakon okončanog postupka, Komisija daje preporuku zajedno sa Izvještajem o radu, odnosno zapisnicima i navodi razloge izdavanja takve preporuke,

- Komisija odluke donosi na sastancima prostom većinom glasova, putem javnog glasanja,
- Komisija je obavezna odluke unijeti u Zapisnik, kao i razloge na osnovu kojih je donijela odluku, a u Zapisnik se unosi stav svakog člana Komisije sa izdvojenim mišljenjem,
- Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije koji su učestvovali u radu i koji su prisutni,
- Članovi Komisije potpisuju Izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i Izjavu o povjerljivosti.

XIII Predkvalifikacija: Kandidat podnosi zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove.

Zadovoljavajuće ponude ocjenjuje i boduje organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke. Nakon toga organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Predmet nabavke podjeljen je u lotove

Ponuđač može dostaviti ponudu za sve lotove ili samo za jedan ili dva lota. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot, a ugovori o javnim nabavkama će se zaključiti posebno za svaki lot u skladu sa najpovoljnijim ponudama datim po pojedinim lotovima.

Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH.

XIV OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

Pojmovi i termini koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji imaju značenje utvrđeno Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvom o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH” broj 17/05) i Uputstvom o načinu vođenja zapisnika o

otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05)

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

U skladu sa članom 12. Zakona, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga:

- a) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku;
- b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

- c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa;
- d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
- e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
- f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

XVI. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU I ORGANU NADLEŽNOM ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Ugovorni organ: Zeničko-dobojski kanton, Ministarstvo finansija – konačne ugovore kreditu za izabranim ponuđačem/ima potpisuje ministar Ministarstva finansija Zeničkodobojskog kantona,

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke - Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići broj 2. 72000 Zenica

Adresa: Kučukovići broj 2. 72000 Zenica

Identifikacijski broj: _____

Broj bankovnog računa (ukoliko je dostupno): _____

Detaljna adresa za korespodenciju: Zeničko-dobojski kanton, Služba za zajedničke poslove, Kučukovići broj 2., 72000 Zenica

Telefon: _____

Faks: _____

E-mail: _____

Web stranica: _____

Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime organa nadležan za provođenje postupka javne nabavke sa kadidatima/ponuđačima: _____, Tel. _____, e-mail adresa: _____

XVII DOSTAVLJANJE PONUDA

Svaka ponuda treba sadržavati raspored pružanja usluga po lotovima. **Ukoliko ponuđač dostavlja ponude za više lotova, tražena dokumentacija dostavlja se uz prvi lot za koji se podnosi ponuda.**

Mjesto na kojem će se pružati usluge: Zenica.

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Ponuđačima nije dozvoljeno podugovaranje.

za provođenje postupka javne nabavke i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem. *faksa i e-maila uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude, uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.*

XVIII INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE

Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa/organa nadležnog

Priprema zahtjeva za učešće/ponude

Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u

ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke ne snosi nikakve troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja.

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidat/ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.

Original i sve kopije zahtjeva/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica.

Zahtjevi se dostavljaju u originalu.

Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće
Zahtjevi se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Zeničko-dobojski kanton, Služba za zajedničke poslove, Kučukovići broj 2., 72000 Zenica, najkasnije do -----
---- 2014.godine do 16,00 sati.

Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka, će biti kandidatu vraćeni neotvoreni.

Uslovi za učešće i potrebni dokazi

U skladu sa čl. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

- a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona,
- b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
- c) da ekonomsko i finansijsko stanje kandidata/ponuđača treba garantirati uspješnu realizaciju ugovora.
- d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantirati uspješnu realizaciju ugovora.

U skladu sa članom 23. Zakona zahtjev se odbija ako je kandidat:

- a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj

situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

- b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
- d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
- e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona.

Dokazi koji se zahtjevaju

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze:

- a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- b) Izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

- c) Izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
- d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Sva dostavljena dokumenti ili uvjerenja navedena ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću - **certifikat o članstvu Agencije za osiguranje depozita BIH**

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije

- a) banka mora imati pozitivno poslovanje u posljednje tri poslovne godine;
- b) banka mora imati adekvatnost kapitala propisanu relevantnim propisima;

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidata će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata:

- a) Izvještaja o poslovanju banke na obrascima koji su propisani Odlukom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o obliku izvješća koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 110/12) i to:

- 1) Bilans stanja na dan 31.12.2013. – Obrazac BS
- 2) Bilans stanja na dan 31.12.2012. – Obrazac BS
- 3) Bilans stanja na dan 31.12.2011. – Obrazac BS
- 4) Bilans stanja na dan 31.12.2010. – Obrazac BS
- 5) Bilans stanja na dan 31.12.2012. – Obrazac BS-NS
- 6) Bilans stanja na dan 31.12.2012. – Obrazac BS-K
- 7) Bilans stanja na dan 31.12.2013. – Obrazac BS-NS
- 8) Bilans stanja na dan 31.12.2013. – Obrazac BS-K

- b) Izvještaj o stanju kapitala kandidata na dan 31.12.2013.godine - obrazac br 1-tabela C-tačka F (stopa neto kapitala), iz koga će se koristiti podatak o utvrđenoj adekvatnosti kapitala kandidata propisanu relevantnim propisima (12%)

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

- a) banka treba da je tehnički opremljena i osposobljena za kvalitetno pružanje traženih usluga, te mora imati odgovarajući informacioni sistem koji omogućava razmjenu podataka između Ministarstva i banke
- b) Obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika koji su nadležni za pružanje usluga koje se odnose na predmet nabavke;

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidata će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata:

- a) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti kojima raspolaže kandidat za izvršenje i kvalitetno pružanje traženih usluga i posjedovanju odgovarajućeg informacionog sistema koji omogućava razmjenu podataka između Ministarstva finansija i banke,
- b) izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama zaposlenika kod kandidata koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

Ako je period od registracije/osnivanja kandidata/ponuđača kraći od perioda za koji organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

Dokumenti se mogu dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa ili nadležne institucije.

cije. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku organa nadležan za provođenje postupka javne nabavke poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, a da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke.

Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se poništava.

Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

Ponuda treba sadržavati slijedeća dokumenta:

- a) obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u **aneksu 1** tenderske dokumentacije;
- b) obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u **aneksu 2** tenderske dokumentacije;

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Povjerljivost

Član 9. (a) Zakona navodi da:

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili

tehničke informacije ili poslovne tajne ili *know how* učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i *know how* će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u **aneksu 3**) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Dostavljanje ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko pisati: «ORIGINAL PONUDA» i «KOPIJA PONUDE». Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi :“ Ponuda za dostavljanje usluga – ne otvarati do _____ **2014.godine do 16,00 sati**“.

Izmjena i povlačenje konačnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”.

Računanje cijene

Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu (kamata, rok otplate i troškovi obrade) ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije.

Obrazac za cijenu (kamata, rok otplate i troškovi obrade) ponude popunjava ponuđač za lotove za koje je odlučio dostaviti ponudu.

Obrazac za cijenu ponude mora sadržavati popunjene rubrike 3, 4 i 5 za lot za koji se podnosi ponuda.

Elemente koje je ponudio ponuđač neće se mijenjati i ne podliježu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će kao neprihvatljivu, odbiti onu ponudu koja sadrži elemente koji se mogu prilagođavati, a koji nisu u skladu sa ovim stavom.

Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda
Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana _____ u _____ sati,

u prostorijama organa nadležnog za provođenje postupka javne nabavke, _____, sala _____ sprat _____. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazuju u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude.

Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti do _____ 2014.godine.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev organa nadležan za provođenje postupka javne nabavke u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev organa nadležan za provođenje postupka javne nabavke. U tom slučaju ponudu odbacuje organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke.

Ocjena konačnih ponuda

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Odbit će se ponude koje u nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Preferencijalni tretman domaćeg

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata.

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 35. Zakona.

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovane u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angažirano na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će definisati dokumenta kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH.

Neprirrodno niske ponude

Ako se dostavljena ponuda organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke čini neprirrodno niskom u odnosu na ponuđene usluge, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke ima pravo odbiti takvu ponudu.

8.22 Da bi dobio obrazloženje za neprirrodno nisku cijenu, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke u pisanoj formi zahtijeva odponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će uzeti u obzir objašnjenje:

- a) ekonomičnosti procesa proizvodnje;
- b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za pružanje usluga;
- c) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati.

Ispravke grešaka i propusta

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, ne zadržava se.

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

- a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
- b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

XIX INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Prigovor se dostavlja organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

Ako organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka od dana saznanja da je došlo do povrede zakona ili je trebao saznati da je došlo do povrede zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede ili u slučaju da organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane organa nadležnog za provođenje postupka javne nabavke. Organu nadležnom za provođenje postupka javne nabavke će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

XX. POTPISIVANJE UGOVORA

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za 1., 2. ili 3. lot.

Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu 1 tenderske dokumentacije ("nacrt"). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

Svaku stranu nacrtu koji popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks 1 U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor.

XXI INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od organa nadležnog za provođenje postupka javne nabavke u pisanoj formi, i to blagovremeno.

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koja će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke će produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana.

Organ nadležan za provođenje postupka javne nabavke može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za dostavljanje konačnih ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

XXII ANEKSI

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: Obrazac za dostavljanje ponude sa nacrtom ugovora

Aneks 2: Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3: Spisak povjerljivih informacija

ANEKS 1**OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – USLUGE****Naziv ugovora i broj nabavke:**

Broj nabavke: _____

– Ugovor o pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona podjeljen u tri lota.

(mjesto i datum)

PRIMA: *(Naziv i adresa ugovornog organa)*

DOSTAVIO: *(Prema slijedećoj tabeli)*

	Ime /	Potpis
Ponudač		

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

PRILOG:

NacrtUgovora

IZJAVA PONUDAČA

U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Nudimo pružanje slijedećih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

Lot-br.

[.....]
.....]: [opis usluga]

Lot-br.

[.....]
.....]: [opis usluga]

Lot-br.

[.....]
.....]: [opis usluga]

3. Cijena (kamatna stopa, rok otplate i troškovi obrade) naše ponude iznosi:

Lot-br.1:

[.....]
.....]

Lot-br.2:

[.....]
.....]

Lot-br.3:

[.....]
.....]

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3. tenderske dokumentacije.

4. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.
5. Ova ponuda važi [.....] (*dana/mjeseci*) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).
6. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[.....]

Potpis: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat firme / preduzeća:

Uz ponudu je dostavljeno slijedeće :

[*Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih*]

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od ____

Naziv ponuđača: _____

Ponuda br. _____

1	2	3	4	5
Stavka br.	Opis usluga	Kamatna stopa na godišnjem nivou	Rok otplate Kredita u koji je uključena 1 godina grace perioda	Troškovi obrade kreditnog zahtjeva- jednokratno
Lot 1	izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga dugoročnog kreditiranja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona u iznosu do 7.000.000,00 KM, (slovima: sedam miliona KM i 00/100 KM), sa rokom otplate od 7 (sedam) godina			
Lot 2	Izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga dugoročnog kreditiranja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona u iznosu do do 5.000.000,00 KM (slovima: pet miliona KM i 00/100 KM), sa rokom otplate od 6 (šest) godina			
Lot 3	izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga dugoročnog kreditiranja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini u svrhu finansiranja dijela budžetskog deficita Kantona u iznosu do 4.100.000,00 KM (slovima: četiri milionastotinuhiljada i 00/100 KM), sa rokom otplate od 5 (pet) godina.			

Potpis ponuđača _____

ANEKS 3

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

.....

359.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Službe za zajedničke poslove na 174. sjednici, održanoj 25.07.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

o postupku javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko -dobojskog kantona u 2014. godini

I

Nastavlja se postupak javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, za LOT 2.

II

Nastavak postupka javne nabavke za dodjelu ugovora za LOT 2 dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za 2014 godinu provest će Služba za zajedničke poslove i Ministarstvo finansija svako u okviru svojih zaduženja sadržanih u Osnovnim okvirnim elementima za izradu javnog poziva-tenderskoj dokumentaciji.

III

U postupku dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za 2014 godinu za LOT 1 i za LOT 3 postupak se otkazuje tj poništava.

U postupku dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za 2014 godinu za LOT 1 i za LOT 3 postupak će se ponoviti.

Ponavljjanje postupka javne nabavke za LOT 1 i LOT 3 dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za 2014 godinu provest će Služba za zajedničke poslove i Ministarstvo finansija na osnovu Osnovnih okvirnih elementima za izradu javnog poziva-tenderske dokumentacije.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona“.

360.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10.), a u skladu sa članom 26. i članom 25., Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/0., 34/03 i 65/11.) i članom 129. stav 2., Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), nakon provedenog postupka od strane Vijeća roditelja Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica, od 14.05.2014. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 168. sjednici, održanoj dana 12.06.2014. godine d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica

I.

Razrješava se članstva u Školskom odboru Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica:

- Telalović Elmir-član, iz reda roditelja.

II.

Imenuju se član Školskog odbora Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica, do isteka mandata:

- Alić Hadis-član, iz reda roditelja.

III.

Član Školskog odbora iz tačke II ovog rješenja imenuju se do isteka mandata Školskog odbora Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica.

IV.

Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15147/14.

PREMIJER

Datum, 25.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

Broj: 02-38-12067/14.

PREMIJER

Datum, 12.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

361.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 7 Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-28-9106/14 od 25.04.2014. godine, na prijedlog Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 168. sjednici, održanoj dana 12.06.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR)

I.

Formira se Kantonalni odbor za razvoj (KOR) kao operativno, izvršno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa planiranja na kantonalnom nivou te za koordinatora i članove KOR-a imenuju se:

1. Đenana Čolaković, koordinator (Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte)
2. Valida Imamović, član (Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte)
3. Melisa Mitrović, član (Ministarstvo finansija)
4. Ružica Jukić-Ezgeta, član (Ministarstvo za pravosuđe i upravu)
5. Aida Sumbuljević, član (Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline)
6. Sead Čizmić, član (Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline)
7. Osman Buza, član (Ministarstvo za privredu)
8. Abdulah Imamović, član (Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu)
9. Pašo Hodžić, član (Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu)
10. Senada Dizdar, član (Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu)
11. Rasim Bajrić, član (Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)
12. Amir Hodžić, član (Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)
13. Dijana Dedić, član (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice)
14. Senad Huseinagić, član (Ministarstvo zdravstva)

15. Aida Topčić, član (Ministarstvo za boračka pitanja)
16. Aida Mujić, član (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
17. Alen Marjanović, član (Skupština Zeničko-dobojskog kantona)
18. Diana Babić, član (Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona)
19. Ahmet Alić, član (Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona)
20. Maja Kišić, član (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ)
21. Sanela Mašić, član (Ekonomsko socijalno vijeće ZDK)
22. Munevera Kasap, član (Služba za statistiku Zenica)
23. Salih Hasanspahić, član (Općina Breza)
24. Brano Šurkić, član (Općina Vareš)
25. Merisa Kaljanac, član (Općina Olovo)
26. Ismar Alagić, član (Općina Tešanj/TRA Tešanj)
27. Fadil Merdić, član (Općina Kakanj)
28. Emir Fejzović, član (Općina Visoko)
29. Almir Mustafić, član (Općina Zavidovići)
30. Ferhat Bradarić, član (Općina Maglaj)
31. Afan Aličić, član (Općina Doboj Jug)
32. Muhsin Ibrahimagić, član (Općina Zenica/ZEDA)
33. Branka Janko, član (Općina Žepče/RAŽ)
34. Anto Bonić, član (Općina Usora)
35. Muhamed Islambegović, član U.G. „EKO FORUM“ Zenica
36. Sakib Sinanović, član (RAZ Zavidovići)
37. Faruk Kadrić, član (Udruženje građana Zenica)

II.

Zadaci Kantonalnog odbora za razvoj iz tačke I. ovog Rješenja su:

- Provođenje procesa planiranja na kantonalnom nivou kroz koje se osigurava horizontalna koordinacija između svih institucija na nivou Kantona, kao i vertikalna koordinacija sa jedinicama lokalne samouprave u sastavu Kantona i višim nivoima vlasti;
- Provođenje procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina te pripremanje strateške platforme razvoja kantona, uključujući analizu stanja i definiranje

razvojnih ciljeva i prioriteta, kao i operativne elemente strategije razvoja;

- Po usvajanju revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina KOR nastavlja funkcionirati kao međuinstitucionalno tijelo zaduženo za realizaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje o strategiji razvoja, svako iz svog domena.

III.

Kantonalni odbor za razvoj će usvojiti Poslovnik o radu KOR-a, kojim će se urediti način rada ovog tijela.

IV.

Zadužuje se Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte, da Kantonalnom odboru za razvoj (KOR) pruži potrebnu podršku u procesu revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona iz člana 6. Odluke o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina.

V.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“. Stupanjem na snagu ovog Rješenja van snage se stavlja Rješenje o formiranju i imenovanju Radne grupe za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 16/12).

Broj: 02-28-12079/14.

PREMIJER

Datum, 12.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

362.

Na osnovu člana 16., stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 168. sjednici, održanoj dana 12.06.2014. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o imenovanju Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini

I.

Za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini imenuje se Radna grupa u slijedećem sastavu:

1. Ivica Mandura, predsjednik, Ured Premijera,
2. Ružica Jukić-Ezgeta, član, Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
3. Adis Čehić, član, Ministarstvo finansija,
4. Enesa Krdžalić, član, predstavnik Službe za zajedničke poslove.

II.

Zadatak Radne grupe je priprema tenderske dokumentacije, priprema odgovora po zahtjevima za pojašnjenja tenderske dokumentacije, davanje drugih odgovora po potrebi u vezi sa postupkom kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini.

Radna grupa je dužna sačiniti Izvještaj o radu i zajedno sa Zapisnikom sa sastanka Radne grupe isti dostaviti Vladi kantona.

III.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da odredi još jednog člana komisije ispred ministarstva do okončanja postupka javnog poziva, a prije početka rada komisije.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-34-12081/14.

PREMIJER

Datum, 12.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

363.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 6. Zakona o javnim priznanjima Zeničko-doboj-

skog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Stručne službe Vlade, na 169. sjednici, održanoj dana 19.06.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E **o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona**

Član 1. **(Sastav Odbora)**

Imenuje se Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona, u sastavu:

1. Damir Kukić, Filozofski fakultet, predsjednik,
2. Senad J. Hodović, Zavičajni muzej Visoko, zamjenik predsjednika,
3. Dijana Ajanović, Općinski sud u Zenici, član,
4. Semir Šut, Ministarstvo unutrašnjih poslova, član,
5. Senad Huseinagić, Zavod za javno zdravstvo, član,
6. Dragan Šimšić, književnik iz Zavidovića, član,
7. Slavica Hrnkaš, Opća biblioteka Zenica, član,
8. Nađa Mišić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije, sekretar,
9. Jasenka Jukić, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, stručni i administrativni poslovi,
10. Haris Hrgić, stručna služba Vlade, stručni i administrativni poslovi.

Član 2. **(Mandat Odbora)**

Mandat Odbora traje 2 (dvije) godine.

Član 3. **(Nadležnosti Odbora)**

Nadležnosti odbora su naročito:

- odlučivanje o izgledu i sadržaju povelje i plakete u skladu sa članom 2. stav 2. Zakona o javnim priznanjima,
- donošenje kriterija za dodjeljivanje javnih priznanja,
- obavještanje javnosti o načinu i roku predlaganja kandidata za javna priznanja,
- razmatranje prijedloga i inicijativa za proglašenje Počasnog građanina i Plakete Kantona,

- predlaganje dodjele javnih priznanja u skladu sa članovima 6. i 8. Zakona o javnim priznanjima,
- donošenje poslovnika o radu Odbora,
- ostale nadležnosti predviđene Zakonom o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4. **(Stupanje na snagu)**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-05-12587/14.

PREMIJER

Datum, 19.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

364.

Na osnovu člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13) i člana 16. stav 3. Zakona o vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 170. sjednici, održanoj dana 24.06.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E **o razrješenju predsjednika upravnog odbora** **Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona**

I.

Salih Tandir razrješava se dužnosti predsjednik upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, na lični zahtjev.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-12898/14.

PREMIJER

Datum, 24.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

365.

Na osnovu člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine FBiH“, broj 34/03 i 65/13) i člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 170. sjednici, održanoj dana 24.06.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona

I.

Nermin Imamović imenuje se na poziciju predsjednika upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, privremeno do okončanja postupka po oglasu, a najduže na period od tri (3) mjeseca.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-12899/14.

PREMIJER

Datum, 24.06.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

366.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, prečišćeni tekst, broj 7/10), a u vezi sa članom 62. Zakona o namještenicima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/05), na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici, održanoj dana 10.07.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju Drugostepene disciplinske Komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu

Član 1.

(Predsjednik, članovi i sekretar Komisije)

U Drugostepenu disciplinsku Komisiju za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Drugostepena disciplinska Komisija za namještenike), imenuje se:

1. Branka Marković, predsjednik;
2. Azra Smailbegović-Đuherić, član;
3. Emsudin Šarić, član.

i zamjenici članova Komisije:

1. Haris Hrgić, zamjenik predsjednika;
2. Dragan Galić, zamjenik člana;
3. Melih Karan, zamjenik člana.

za sekretara Komisije imenuje se Melita Dizdar, a za zamjenika Alma Hrnjić.

Član 2.

(Ovlaštenje Komisije)

Drugostepena disciplinska Komisija za namještenike provodi postupak u skladu sa primjenom odredbi Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/04 i 75/09).

Član 3.

(Mandat Komisije)

Drugostepena disciplinska Komisija za namještenike imenuje se na period od dvije godin,a predmete pristigle po isteku mandata dosadašnje Komisije pa do dana stupanja na snagu ovog rješenja, rješavat će Komisija imenovana ovim rješenjem.

Član 4.

(Poslovnik o radu Komisije)

Drugostepena disciplinska Komisija za namještenike donosi Poslovnik o radu koji usvaja većinom glasova.

Član 5.**(Stupanje na snagu)**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14136/14.

PREMIJER

Datum, 10.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**367.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Službe za zajedničke poslove, na 173. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E**o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini****I.**

Rješenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, broj: 02-34-12081/14 od 12.06.2014. godine, u tački I dopunjava se tako što se dodaje tačka 5. koja glasi: Nada Delibašić, član - predstavnik Ministarstva finansija.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-34-14492/14

PREMIJER

Datum, 17.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....**368.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10.), a u skladu sa

članom 26. i članom 25. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj: 6/92., 8/93., i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03. i 34/03.) i članom 129. stav 2. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), nakon provedenog postupka po Oglasu za izbor i imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 174. sjednici, održanoj 25.07.2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E**o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda lokalne zajednice Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica****I.**

Razrješava se članstva u Školskom odboru Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica:

1. Bešliagić Ljiljana – član, iz reda osnivača, na lični zahtjev.

II.

Imenuju se član Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica:

1. Kadrić Amra – član, iz reda osnivača.

III.

Član Školskog odbora iz tačke II. ovog rješenja imenuju se do isteka mandata Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-38-15018/14.

PREMIJER

Datum, 25.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

PREMIJER ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**369.**

Na osnovu člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), Premijer Zeničko-dobojskog kantona, donosi

O D L U K U**o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje
Ministarstvom za pravosuđe i upravu****I.**

Rifat Delić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ovlašćuje se da privremeno rukovodi Ministarstvom za pravosuđe i upravu u skladu sa zakonom.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Obrazloženje

Odluka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o razrješenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 2/14) je stupila na snagu danom donošenja, tj. 25.02.2014. godine, a njena primjena je odložena do potvrđivanja nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

S obzirom da je Romana Brkić, Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovana za nosioca pravosudne funkcije, podnijela je neopozivu ostavku na mjesto ministrice Ministarstva za pravosuđe i upravu, zatraživši razrješenje sa te funkcije sa danom 30.06.2014. godine.

S tim u vezi, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 58. sjednici održanoj 08.07.2014. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o razrješenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 01-01-13820/14 od 09.07.2014. godine, kojom je utvrđeno da će se Odluka Skupštine o razrješenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 2/14) za članicu Vlade Romanu Brkić, primjenjivati od 30.06.2014. godine.

Kako je odredbom člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi utvrđeno da će Premijer Kantona u slučaju da mjesto ministra ostane upražnjeno, ovlastiti lice koje će rukovoditi ministarstvom u skladu sa zakonom, to je donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj: 02-34-13906/14

PREMIJER

Datum, 08.07.2014. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**MINISTARSTVO FINANSIJA****370.**

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 15. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/13), na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU**o prestrukturiranju rashoda u Budžetu
Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu****Član 1.
(Predmet)**

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za Kantonalnu upravu civilne zaštite.

**Član 2.
(Način prestrukturiranja)**

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 14, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna uprava civilne zaštite, rashodi iz namjenskih sredstava planirani na poziciji 821300 – Nabavka opreme umanjuju se za 231.000,00 KM;
- na razdjelu 14, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna uprava civilne zaštite, rashodi iz namjenskih sredstava planirani na poziciji 614200 – Tekući transfer pojedincima uvećavaju se za 231.000,00 KM

Član 3.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Kantonalna uprava civilne zaštite i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-2421-15-1/14

MINISTRICA

Datum, 17.06.2014. godine

Zenica,

Sabina Heljić, s.r.
.....**371.**

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 15. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU
o prestrukturiranju rashoda u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1.
(Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „15 april“ Kakanj.

Član 2.
(Način prestrukturiranja)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0005 - OŠ „15 april“ Kakanj, rashodi planirani na poziciji 611100 – Bruto plaće i naknade umanjuju se za 15.000,00 KM;

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0005 - OŠ „15 april“ Kakanj“ Zenica, rashodi planirani na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće održavanje uvećavaju se za 10.000,00 KM;
- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0005 - OŠ „15 april“ Kakanj“ Zenica, rashodi planirani na poziciji 613900 – Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova uvećavaju se za 5.000,00 KM;

Član 3.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „15 april“ Kakanj“ i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-59-4-1/14

MINISTRICA

Datum, 18.06.2014. godine

Zenica,

Sabina Heljić, s.r.
.....**372.**

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 15. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU
o prestrukturiranju rashoda u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1.
(Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –
Mješovita srednja škola „Stjepana Radića“ Usora

ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

Član 2. (Način prestrukturiranja)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0034 - Mješovita srednja škola „Stjepana Radića“ Usora rashodi iz vlastitih prihoda planirani na poziciji 613800 – Izdaci osiguranja, bankarskih usluge i usluge platnog prometa umanjuju se za 1.000,00 KM;
- na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0034 - Mješovita srednja škola „Stjepana Radića“ Usora, rashodi iz vlastitih prihoda planirani na poziciji 613100 – Putni troškovi uvećavaju se za 1.000,00 KM;

Član 3. (Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola „Stjepana Radića“ Usora i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-59-5-1/14
Datum, 24.06.2014. godine
Zenica,

MINISTRIČA
Sabina Heljić, s.r.
.....

373.

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 15. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/13), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

ODLUKU o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1. (Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica.

Član 2. (Način prestrukturiranja)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0046 - OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, rashodi iz vlastitih prihoda planirani na poziciji 821300 – Nabavka opreme umanjuju se za 1.120,00 KM;
- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0046 - OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, rashodi iz vlastitih prihoda planirani na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće održavanje uvećavaju se za 1.120,00 KM;

Član 3. (Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-59-6-1/14
Datum, 07.07.2014. godine
Zenica,

MINISTRIČA
Sabina Heljić, s.r.
.....

**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT****Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljen u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj : 10-38-11742-2/14.

Datum: 08.06.2014. godine

Zenica

MINISTAR**Mirko Trifunović, s.r.**
.....**SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO****374.**

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave – Prečišćeni tekst („Službene nivime Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10 i 16/12), a u vezi sa članovima 26., 28., 28a. i 29. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

**Dopunu nastavnih planova i programa razvijenih
primjenom modularne metodologije za porodicu
zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane****Član 1.
(Predmet)**

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Dopunu Nastavnih planova i programa za Porodicu zanimanja 1. Poljoprivreda i prerada hrane u segmentu profila i stručne spremlje.

**Član 2.
(Sadržina nastavnog plana i programa)**

Dopuna nastavnih planova i programa iz prethodnog člana u segmentu profila i stručne spremlje nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta dodaju se u određenim predmetima, pored već navedenih profila i stručne spremlje, i datatni profili i stručna spremlje nastavnika koji mogu izvoditi nastavu.

**Član 3.
(Štampanje nastavnog plana i okvirnog programa)**

Nastavni plan i program za Porodicu zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane sastavni je dio ovog akta, a štampat će se kao zasebna knjiga.

**Član 4.
(Početak primjene)**

Ovaj Nastavni plan i program će se primjenjivati od školske 2014/2015. godine.

375.

Na osnovu člana 5. Uredbe o izmjenama Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona (»Službene novine Zeničko-dobojskog kantona«, broj 3/14), člana 2. Uredbe o Sekretarijatu za zakonodavstvo (»Službene novine Federacije BiH« broj: 8/96 i »Službene novine Zeničko-dobojskog kantona« broj: 2/05), te člana 60. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (»Službene novine Zeničko-dobojskog kantona«, broj: 5/08) Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona, utvrdio je Prečišćeni tekst Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona.

Prečišćeni tekst Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona obuhvata:

- Uredbu o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona, objavljena u »Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona«, broj 12/03,
- Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona, objavljena u »Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona«, broj 5/06,
- Uredbu o dopuni Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona, objavljena u »Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona«, broj 1/11, i
- Uredbu o izmjenama Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona, objavljena u »Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona«, broj 3/14; u kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih uredbi.

Broj: 03-02-7409-3-1/14

Zenica 30.07.2014. godine

Sekretar**Sekretarijata za zakonodavstvo****Mirsad Kadić, s.r.**

U R E D B A**O STRUČNOJ SLUŽBI ZA RAZVOJ I
MEĐUNARODNE PROJEKTE
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA****-Prečišćeni tekst-****Član 1.
(Predmet)**

Ovom Uredbom osniva se STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba), uređuje djelokrug rada, položaj i odgovornost istoga, kao i lica koja njime rukovode.

**Član 2.
(Status)**

Služba se obrazuje kao posebna stručna služba Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

**Član 3.
(Poslovi i zadaci)**

Služba obavlja upravne i druge stručne poslove kojima je cilj:

- priprema i distribucija općih informacija o poslovnom okruženju, te u tom smislu uspostavljanje mreže kontakata sa ministarstvima, općinama i organizacijama na nivou Kantona, Federacije BiH i države BiH radi kooperacije i prikupljanja informacija;
- uspostavljanje mreže kontakata sa internacionalnim organizacijama radi saradnje i prikupljanja informacija;
- analiza upita inostranih preduzeća;
- razvoj drugih projekata za podsticanje privrede u dogovoru sa Vladom Kantona;
- promotivne aktivnosti za privredne subjekte;
- razvijanje i upravljanje bazom podataka privrednih subjekata i drugih resursa sa relevantnim subjektima;
- učešće u aktivnostima Skupštine evropskih regija, učešće u radu pojedinih Komiteta Skupštine evropskih regija i radu radnih grupa, ažuriranje relevantnih podataka na zahtjev Skupštine evropskih regija;
- identifikacija regija kao potencijalnih partnera, iniciranjem saradnje i pripremom bilateralnih sasta-

naka, programa posjeta, te realizacija saradnje kroz konkretne aktivnosti;

- aktiviranje novih međuregionalnih projekata i implementacija odobrenih međuregionalnih projekata, identifikacija projektnih prioriteta; priprema projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije koja se šalje potencijalnim donatorima; koordiniranje, monitoring i supervizija realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međuregionalnih projekata;
- saradnja sa regionalnom razvojnom agencijom i lokalnim razvojnim agencijama.“
- vođenje procesa razvojnog planiranja i praćenje implementacije na nivou Kantona, a osobito onih vezanih za implementaciju Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja te Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: razvojnih strategija);
- uključivanje u izradu operativnih programa, na osnovu kojih Bosna i Hercegovina postaje korisnica pristupnih fondova iz evropskog budžeta;
- koordiniranje jačanja institucionalnih kapaciteta u svim ministarstvima Zeničko-dobojskog kantona za strateško planiranje, te jačanje uloge civilnog društva u procesima razvojnog planiranja implementacije, monitoringa i izvještavanja o procesu implementacije razvojnih strategija na nivou Kantona;
- koordinacija uključivanja općina u proces razvojnog planiranja implementacije, praćenja i izvještavanja;
- koordinacija usklađivanja te povezanosti razvojnog sa budžetskim planiranjem na nivou Kantona;
- saradnja na pripremi razvojnih politika i projekata javnih investicija posebno onih koji omogućavaju implementaciju usvojenih razvojnih strategija;
- praćenje implementacije razvojnih planova i njihove usklađenosti te vođenje pripreme i objavljivanje godišnjeg Izvještaja o razvoju Zeničko-dobojskog kantona i dostavljanje istog Federalnom zavodu za programiranje razvoja, koje uključuje i Izvještaj o napretku implementacije razvojnih strategija;
- analiziranje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ekonomskih i socijalnih trendova na nivou Kantona;
- analiza kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih trendova socijalnog razvoja i siromaštva na nivou Kantona te izvještavanje Vlade Kantona,
- saradnja u procesu pripreme podloga za koordinaciju donacijske pomoći i pomoći EU za potrebe Kantona.

Prema potrebi Služba obavlja i druge poslove koji se, s obzirom na njihovu vrstu, mogu staviti u djelokrug njegovog rada.

Član 4. (Naziv i sjedište)

Služba ima svojstvo pravne osobe.
Puni naziv Službe je:

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
Vlada Kantona

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

Sjedište Službe je u Zenici, ul. Kučukovići br. 2.

Član 5. (Pečat)

Služba ima svoj pečat koji ima oblik kruga, promjera 50 mm i u kojem je – u koncentričnim krugovima ispisano: Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine - Zeničko-dobojski kanton - Vlada Kantona – Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte, a u sredini pečata nalazi se grb Kantona.

Član 6. (Rukovođenje)

Radom Službe rukovodi Sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu: sekretar), kojeg postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu javnog konkursa u skladu sa Zakonom o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12, u daljem tekstu: Zakon).

Sekretar ima status sekretara organa državne službe, a u pogledu rukovođenja ima prava i obaveze rukovodioca samostalne uprave.

Sekretar za svoj rad i rad Službe odgovara Vladi.

Član 7. (Pomoćnici)

Sekretar može imati dva pomoćnika (u daljem tekstu: pomoćnik), koji mu pomažu u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti.

Pomoćnik rukovodi određenim područjima rada i vrši stručne i druge poslove što se utvrđuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Službe.

Pomoćnik ima status pomoćnika rukovodioca organa državne službe, a za svoj rad odgovara sekretaru.

Član 8. (Nadzor)

Nadzor nad radom Službe vrši Vlada Kantona.

Član 9. (Sredstva)

Sredstva za rad Službe osiguravaju se u Budžetu Kantona, u okviru sredstava za rad Vlade Kantona.

Raspoređivanje i korišćenje sredstava za rad Službe vrši se po propisima koji važe za ministarstva i druge organe kantonalne uprave.

Aktom Vlade Kantona, prihodi koje ostvari Služba u okviru svog djelokruga rada, mogu se usmjeravati za određene namjene Službe.

Član 10. (Pravilnik)

Organizacija i sistematizacija poslova i zadataka utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, kojeg donosi sekretar, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Nakon formiranja Službe, prvi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predlaže premijer Kantona.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe uskladit će se sa odredbama ove Uredbe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu iste.

Član 11. (Stupanje na snagu)

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

.....

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 028856 14 P
Kakanj, 06.06.2014. godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja 1. Goralija r. Sarač Zijada kći Mustafe iz Kaknja, ul. 311 Lahke brigade bb, 2. Goralija r. Mušija Nihada kći Osmana iz Kaknja, Zgoščanska 58., i 3. Goralija Nijaz sin Hamdije, iz Kaknja, Gora bb., koje zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Selimović Mujo sin Ibre, 2. Čeliković Huso sin Hamze, 3. Čeliković Hasnija kći Hamze, 4. Zajimović Našid sin Nezira, 5. Zajimović Spaho sin Nezira, 6. Čeliković r. Porča Emina, 7. Čizmić Islam sin Ahmeta, 8. Čeliković Salko sin Mumina, 9. Čeliković Huso sin Mumina, 10. Čeliković Ahmet sin Mumina, 11. Čeliković Hafa, 12. Čeliković Umija kći Mumina, 13. Čeliković Selim sin Mustafe, 14. Čeliković Avdo sin Mustafe, 15. Čeliković Šemso sin Mustafe, 16. Čišija r. Čeliković Defviša, 17. Delić r. Čeliković Fata, tuženi su nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 1.500,00 KM,

Rješenjem suda od 03.06.2014. godine sud je postavio tuženim privremenog zastupnika Obraliya Mesuda, advokata iz Kaknja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim nvoimana FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

.....
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 028520 14 P
Kakanj, 13.06.2014. godine

Općinski sud u Kaknju, sutkinja Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja: 1. Delibašić Mirnes sin Kemala iz Kaknja, ul. Osmana Džafića P+2/II, 2. Delibašić r. Burko Mirha kći Sulje iz Kaknja, ul. Osmana Džafića P+2/II, koje zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Marić Mato sin Ive, 2. Marić Stjepan sin Joze, 3. Pezer r. Marić Jelka, 4. Marić ljuba kći Ante, 5. Marić Mato sin Pave, 6. Marić Jaga kći Ilije, 7. Pavlović Marijan sin Joze, iz Kaknja, Podbjelavići br.6., 8. Marić Franjo sin Filipa, iz Kaknja, Podbjelavići br.7, 9. Marić Mijo sin Ivana, 10. Franjičević Marijan sin Joze, 11. Franjičević Anto sin Joze, 12. Marić r. Marković Jelka, 13. Marić Franjo sin Ljubana, 14. Marić Pero sin Ljubana, 15. Marić Pavo sin Pave, iz Kaknja, Bjelavići br.101., 16. Marić Franjo sin Marijana, 17. Marić Mato sin Marijana, iz Kaknja, Bjelavići br.120., 18. Marić Jela kći Marijana, 19. Marić Niko sin

Pave, 20. Marić r. Đondraš Ruža, 21. Marić Zoran sin Marka, 22. Marić Ilija sin Marka, 23. Marić Mijo sin Marka, 24. Majstorović Jozo sin Ive, 25. Marić r. Petričević Ruža, 26. Marić Željka kći Ante, 27. Marić Spomenko sin Ante, 28. Marić Albin sin Ante, 29. Marić Bojana kći Ante, 30. Miočević r. Bojić Janja, 31. Bojić Stjepan sin Mije, 32. Bojić Anto sin Mije, 33. Majstorović Stjepan sin Marka, iz Kaknja, Bjelavići br.8., radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 1.500,00 KM, dana 13.06.2014. godine, donio je sljedeći

O G L A S

Rješenjem suda od 13.06.2014. godine, tuženim 1. Marić Mato sin Ive, 2. Marić Stjepan sin Joze, 3. Pezer r. Marić Jelka, 4. Marić Ijuba kći Ante, 5. Marić Mato sin Pave, 6. Marić Jaga kći Ilije, 7. Pavlović Marijan sin Joze, iz Kaknja, Podbjelavići br.6., 9. Marić Mijo sin Ivana, 10. Franjičević Marijan sin Joze, 11. Franjičević Anto sin Joze, 12. Marić r. Marković Jelka, 13. Marić Franjo sin Ljubana, 14. Marić Pero sin Ljubana, 16. Marić Franjo sin Marijana, 18. Marić Jela kći Marijana, 19. Marić Niko sin Pave, 20. Marić r. Đondraš Ruža, 21. Marić Zoran sin Marka, 22. Marić Ilija sin Marka, 23. Marić Mijo sin Marka, 24. Majstorović Jozo sin Ive, 25. Marić r. Petričević Ruža, 26. Marić Željka kći Ante, 27. Marić Spomenko sin Ante, 28. Marić Albin sin Ante, 29. Marić Bojana kći Ante, 30. Miočević r. Bojić Janja, 31. Bojić Stjepan sin Mije, 32. Bojić Anto sin Mije, nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi advokat Mesud Obralića.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim nvoimana FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Nina Šabić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 028137 14 P
Kakanj, 13.06.2014. godine

Općinski sud u Kaknju, sutkinja Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja 1. Delibašić Hasreta iz Kaknja, Donji Kakanj, 2. Bašić Halid iz Kaknja, Donji Kakanj, i 3. Haračić r. Delibašić Sadžida iz Kaknja, Dumanac bb, svi zastupani po punomoćniku Šljuka Hamdija advokat iz Kaknja, protiv tuženog 1. Delibašić Sabrija sin Mehe, 2. Delibašić Zumra kći Mehe, 3. Sikira rođ. Delibašić Đemila, 4. Delibašić Zuhdija sin Salke, 5. Terzić r. Delibašić Nusreta, 6. Bureković r. Delibašić Zakira, 7. Drijenčić Sabrija sin Huse, 8. Šišić r. Šefko sin Edhema iz Kaknja, G. Tičići bb, 9. Drijenčić Nusret sin Sabrije iz Kaknja, D. Tičići bb, 10. Drijenčić Ismet sin Sabrije iz Kaknja, ulica A. Izetbegovića broj 34, 11. Drijenčić Uzeir sin Sabrije, 12. Drijenčić Izert sin Sabrije iz Kaknja, Jahorina bb, 13. Pipa Bećir sin Alije iz Kaknja, ulica 309. Brdske brigade P+3, 14. Pipa Zejnil sin Alije iz Kaknja, Tičići bb, 15. Pipa Zijad sin Alije iz Kaknja, Tičići bb, 16. Pipa Asim sin Alije iz Kaknja, Tičići bb, 17. Baručija r. Pipa Almasa iz Busovače, Skradno broj 127, 18. Delibašić Vehbija sin Vehbije iz Kaknja, ulica Alije Izetbegovića broj 71, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s. 1.500,00 KM, dana 13.06.2014. godine, donio je slijedeći

O G L A S

Rješenjem ovog suda, tuženim 1. Delibašić Sabrija sin Mehe, 2. Delibašić Zumra kći Mehe, 3. Sikira rođ. Delibašić Demila, 4. Delibašić Zuhdija sin Salke, 5. Terzić r. Delibašić Nusreta, 6. Bureković r. Delibašić Zakira, 7. Drijenčić Sabrija sin Huse nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi advokat Obraliya Mesud iz Kaknja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će navedenu tuženu stranu u postupku sve dok se ista ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Nina Šabić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 029254 14 P
Kakanj, 16.07. 2014.godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja Zaimović r. Čaluk Fadila kći Ragiba, iz Kaknja, Zgoščanska br. 10. koju zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Delić Adem sin Muje, 2. Delić Edhem sin Muje, 3. Delić Salih sin Muje, 4. Delić Suljo sin Muje, 5. Kusić Mehmed sin Omera, 6. Delić Ahmed sin Hajdara, tuženi su nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 10.000,00 KM,

Rješenjem suda od 16.07.2014.godine sud je postavio tuženim privremenog zastupnika Obraliya Mesuda, advokata iz Kaknja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 027377 14 P
Kakanj, 16.07.2014.godine

O G L A S

Općinski sud u Kakanju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja Kulović Mustafa sin Čamila iz Kakanja, koga zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kakanja, protiv tuženih: 1.Begić Čamil sin Sulje, 2.Begić Salih sin Sulje, 3.Hadžić r. Begić Derviša, 4.Begić Fata kći Uzejra, 5. Čorić Risto sin Marka, 6. Begić Aiša kći Hasana, 7. Begić r. Jašarspahić Delveta, 8. Begić Šerifa kći Selima, 9. Merdan r. Begić Hana, 10. Kulović Šerif sin Mahmuta, 11. Kulović Muhamed sin Šerifa, iz Kakanja, ul. Željeznička br.72., Kakanj, 12. Ganibegović r. Kulović Šerifa, 13.Kulović r. Šahinbegović Saliha, 14. Kulović Đemali sin Nusreta, 15. Kulović Nermin sin Nusreta, 16. Begić r. Alić Hava, 17. Begić Salem sin Hasana, iz Kakanja, ul. Vatrogasna br.88., Kakanj, 18. Čelebić r. Begić Mevlida kći Šerifa, 19. Begić Hasan sin Asima, 20. Obralića r, Begić Sidika, iz Kakanja, Obre br.7., 21. Begić Adem sin Osmana, iz Kakanja, ul. Selima ef. Merdanovića 260., 22. Begić Zahid sin Osmana, iz Kakanja, ul. Vehbije Kulovića 16., 23. Begić Jasmin sin Osmana, 24. Begić Jasmina kći Sidika, iz Kakanja, ul. Vehbije Kulovića 16., 25. Begić Rasim sin Sidika, iz Kakanja, ul. Vehbije Kulovića 14., 26. Begić Jakub, iz Kakanja, Varda br. 69, 27. Kulović Hamdo sin Mahmuta, iz Kakanja, ul. Selima ef. Merdanovića 256., 28. Imamović r. Kulović Nusreta kći Mahmuta, iz Kakanja, ul. Vatrogasna br.12., 29. Jašarspahić r. Kulović Emina kći Mahmuta iz Kakanja, ul. Vatrogasna br.26., 30. Kulović Zaim sin Mahmuta, 31. Jašarspahić r. Kulović Hajrija kći Mahmuta, iz Kakanja, ul. 311 Lahke brigade 32, tuženi pod rednim brojem od 1-10., 12-16, 18., 19., 23., i 30. su nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 1.500,00 KM,

Rješenjem suda od 16.07.2014.godine sud je postavio tuženim privremenog zastupnika Obralića Mesuda, advokata iz Kakanja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim nvoimama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-14-000 247
Tešanj, 01.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku predlagača Kantić Muje sin Smaje iz Tešnja, Vukovo bb, radi uspostave zemljišnoknjižnog uložka, protivnicima predlagača Ristić (Sime) Nadi, Hadžan (Muharema) Muši, Ristić (Sime) Peri, Ramić (Huske) Dedi, Lazić (Čede) Mladenu, Murtezanović (Šučre) Ibri, Janjić (Rade) Stanojki, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9203 k.o. SP- Tešanj, Kovačević (Ivana) Franji, koji je upisan kao vlasnik nekretnine u ZK ul. br. 9204 k.o. SP- Tešanj, te Škokan (Bege) Avdi, Bašić r. Škokan (Bege) Šerifi i Škokan (Rifata) Emini, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9205 k.o. SP- Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-14-000 247 od 01.07.2014.godine privremenog zastupnika u osobi Bošnjak Berina, advokat iz Tešnja, pošto su navedena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-13-001 575
Dana: 04.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjižnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagača Hasanbašić Ferida sina Osmana iz Medakova, općina Tešanj zastupanog po advokatu Halep Dževadu iz Tešnja, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača Kerić Bosiljki kćeri Miloša, Kerić Milošu sinu Save i Kerić Stojanu sinu Miloša koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 9206 k.o. SP Tešanj postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-001 575 od 04.07.2014.godine privremenog zastupnika u osobi advokat Alić Muhidin iz Tešnja, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:

Brkić Dijana, s.r.

.....

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-14-000 027

Dana: 04.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjižnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagača Đonlagić Muhameda sina Zeirbega iz Jelaha zastupanog po advokatu Mularifović Arifu iz Tešnja, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača Čamdžić Mini rođ. Smajić, Čamdžić Zaimu sinu Saliha, Čamdžić Nazi kćeri Saliha, Muminović rođ. Čamdžić Selvi, Alić rođ. Čamdžić Rukiji, Dubravac rođ. Čamdžić Hani, Čamdžić rođ. Šabanović Umihani, Čamdžić Salihu sinu Mustafe, Hankić Salihu sinu Smaila, Hankić Aširu sinu Smaila i Hankić Šemsi sinu Smaila koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 230 k.o. SP Ljetinić i Čamdžić rođ. Kotorić Rukiji, Čamdžić rođ. Tokmić Zubejdi, Čamdžić Hasanu sinu Hase, Čamdžić Ahmetu sinu Hase, Čamdžić Emi kćeri Hase, Čamdžić Rukiji kćeri Hase, Ogrić rođ. Čamdžić Hanifi, Čamdžić Salki sinu Saliha, Čamdžić Fatimi, Bekrić rođ. Čamdžić Sajdi, Čamdžić Osmanu sinu Mehe, Čamdžić Fikretu sinu Mehe, Hasanićević Elmi kćeri Izudina, Drino Seniji rođ. Hadžić, Hadžić Muharemu sinu Abdulaha, Hadžić Enesu sinu Abdulaha, Hadžić Mustafi sinu Abdulaha, Čatić Almini kćeri Abdulaha i Hadžić Ibrahimu sinu Abdulaha koji su upisani kao suvlasnici u Zk ul. Br. 231 k.o. SP Ljetinić postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-14 000 027 od 04.07.2014.godine privremenog zastupnika u osobi advokat Martin Džido iz Jelaha, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:

Brkić Dijana, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-14-000 451
Tešanj, 08.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku predlagača Hadžan Dine sin Halila iz Tešnja, Ljetinić, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivniku predlagača Hadžan (Suljo) Redži koji je upisan kao suvlasnik nekretnina u ZK ul. br. 235 k.o. SP- Ljetinić, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-14-000 451 od 08.07.2014.godine privremenog zastupnika u osobi Mularifović Arif- advokat iz Tešnja, pošto je navedeno lice nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

.....

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-14-000 266
Dana: 16.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku Predlagača Alagić Asima sina Smaje iz Teslića, Stenjak br. 440, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagača Fatić Ibrahimu sinu Mumina, Fatić Rašidu sinu Mumina, Fatić Sulji sinu Mumina, Fatić Rođ. Kruško Melvi kćeri Mehe, Fatić Mehmedaliji sinu Šahde, Fatić Ibrahimu sinu Mumina, Fatić Šahdi sinu Mumina, Glamočak Enisi ženi Adema, Čaušević Hatidži ženi Nezira, Iriškić Raziji ženi Fehima, Skopljak Šerifi ženi Avde, Delić Tahiru sinu Rame, Delić Ibrahimu sinu Ibrahima, Delić Edini kćeri Ibrahima, Delić Nihadu sinu Ibrahima i Delić Mini kćeri Ibrahima, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 625 k.o. SP Kalošević, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-14-000 266 od 10.07.2014. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Prnjavorac Fuad iz Tešnja, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

.....

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-14-000 442

Dana: 16.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku Predlagača Bugarinović rod. Cocić Dobrile kćeri Dragutina iz Teslića, Lug - Barići bb, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagača Bogdanić rod. Jorgić Danici ženi Kristifora, Jorgić Mileni kćeri Milana, Jorgić rod. Đekić Božinki ženi Dušana i Jorgić Dušku sinu Dušana, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 626 k.o. SP Kalošević, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-14-000 442 od 16.07.2014. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Janjić Miroslav iz Teslića, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

.....

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-14-000 191

Dana: 16.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku Predlagača Ostrvica Sulejmana sina Mustafe iz Tešnja, Džemilić Planje bb, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagača Ostrvica Mustafi sinu Ibri, koji je upisan kao vlasnik u ZK ul. br. 467 i 470 k.o. SP Džemilić Planje, te Travnjak Rašidu sinu Mahmuta i

Ostrvica Ramizu sinu Mustafe, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 469 k.o. SP Džemilić Planje, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-14-000 191 od 10.07.2014. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Džido Martin iz Jelaha, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

.....

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-13-001 182

Dana: 16.07.2014.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku Predlagača Srkalović Ševke kćeri Sulje iz Tešnja, Jelah br. 322, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača Srkalović Besimu sinu Sabita i Šišić Šahzi kćeri Mehmedalije koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 9151 k.o. SP Tešanj, te Pašić Numanu sinu Osmana, Pašić Hajriji kćeri Osmana, Mešić Alji sinu Omer, Mešić Ademu sinu Omera, Mešić Zejru sinu Omera, Mešić Salihi kćeri Omera, Mešić Arifu sinu Omera, Čamdžić rođ. Mešić Halimi, Hrnjić rođ. Bašić Mini, Hrnjić Nuriji sinu Hasana, Hrnjić Rasimu sinu Hasana, Hrnjić Mejri kćeri Hasana, Hrnjić Rasemi kćeri Hasana, Pašić Muharemu sinu Ahmeta, Pašić Osmanu sinu Ahmeta, Pašić Zlati kćeri Ahmeta, Pašić Zibi kćeri Ahmeta, Mešić rođ. Agić Fati, Hrnjić Senadi kćeri Nurije i Hrnjić Senadu sinu Nurije, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 9150 k.o. SP Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-001 182 od 16.07.2014. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Prnjavorac Fuad iz Tešnja, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 026712 13 P
Kakanj, 25.02.2014. godine

Općinski sud u Kaknju, sutkinja Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja Neimarlija Munibe kći Mehe iz Sarajeva i Neimralija Adia sina Nezira iz Sarajeva, oba zastupana po punomoćniku Obralijsa Mesud advokat iz Kaknja, protiv tuženih 1. Osmić Avde sina Mustafe iz Zenice, 2. Dedić ud. Mašić Hafife iz Kaknja, 3. Dedić ud. Kahvedžić Šide iz Kaknja, 4. Dedić Hamze sina Hamze iz Kaknja, 5. Kalfić Mate sina Franje iz Kaknja, 6. Kalfić Ilije sina Pere iz Kaknja, 7. Kalfić Grge sina Pere iz Kaknja, 8. Kalfić Marka sina Pere iz Kaknja, 9. Kalfić udato Grgić Mare iz Kaknja, i 10. Kalfić Pere sina Ante iz Kaknja, radi utvrđenja vlasništva, v.s. 1.000,00 KM, dana 25.02.2014. godine, donio je slijedeći

O G L A S

Rješenjem ovog suda, tuženim 1. Osmić Avdo sina Mustafe iz Zenice, 2. Dedić udato Mašić Hafifa iz Kaknja, 3. Dedić udato Kahvedžić Šida iz Kaknja, 4. Dedić Hamza sina Hamze iz Kaknja, 5. Kalfić Mato sina Franje iz Kaknja, 6. Kalfić Ilije sina Pere iz Kaknja, 7. Kalfić Grge sina Pere iz Kaknja, 9. Kalfić udato Grgić Mare iz Kaknja, i 10. Kalfić Pere sina Ante iz Kaknja nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi advokat Šljuka Hamdija iz Kaknja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će navedenu tuženu stranu u postupku sve dok se ista ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Nina Šabić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU

Broj: 42 1 V 005818 13 V 2
Datum: 07.07.2014.godine

Općinski sud u Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju izdaje slijedeći:

O G L A S

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Protupredlažu Mahmić Edinu sin Hajrudina iz Maglaja, napoznatog boravišta postavlja se privremeni zastupnik u osobi Ljubović Bakir, advokat iz Zenice.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dužnosti zakonskog zastupnika.

Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik obavljat će sve dok se protupredlagač ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je protupredlagač postavio staraoca.

Troškove postavljanja privremenog zastupnika snose predlagači.

O postavljanju privremenog zastupnika sud će najkasnije u roku od 8 dana izdati oglas koji će objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploči ovog suda.

Sudija

Bradarić Seka, s.r.

.....

Općinski sud u Zavidovićima
Zemljišno knjižni ured Maglaj

Broj: 042-1-DN-14-000 453
Maglaj, 15.07.2014.godine

Općinski sud u Zavidovićima, izdaje slijedeći:

O G L A S

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Zavidovićima, zemljišnoknjižni referent Dino Aličić, u postupku predlagača Skejić Esada, sin Huseina, iz Maglaja, Donji Bradići, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača Čejvan (Ibrahim) Mensuri, Terzimehić (Nazif) Džemilu, Terzimehić udt.Vunduk (Nazif) Džemili, Terzimehić (Mahmut) Miralemu i Terzimehić (Mahmut) Harisu, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 7549 k.o. SP_Maglaj, postavio je rješenjem br. 042-1-DN-14-000 453 od 15.07.2014.godine, privremenog zastupnika u osobi advokat Bašić Eldin iz Maglaja, pošto su označene osobe nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent:

Dino Aličić, s.r.

.....

Općinski sud u Zavidovićima
Zemljišno knjižni ured Maglaj

Broj: 042-1-DN-14-000 358
Maglaj, 30.06.2014.godine

Općinski sud u Zavidovićima, izdaje slijedeći:

O G L A S

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Zavidovićima, zemljišnoknjižni referent Bećirović Salim, u postupku predlagača Fejzić Senada sin Safeta iz Maglaja, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača: Bajrić(Ibrahim) Mustafi, Bajrić(Ibrahim) Jusufu, Bajrić(žena Mehe) Zumri i Bradarić rođ. Mustabašić (Smajo) Adviji, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 7539 k.o. SP_Maglaj, postavio je rješenjem br. 042-1-DN-14-000 358 od 30.06.2014.godine, privremenog zastupnika u osobi advokat Hrnjić Dževad iz Žepča, pošto su označene osobe nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnice predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent:

Bećirović Salim, s.r.

.....

SADRŽAJ

USTAVNI SUD

319.	PRESUDA (Bosanski jezik).....	471
319.	PRESUDA (Srpski jezik).....	476

SKUPŠTINA

320.	Zakon o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst –	481
321.	Zakon o dopunama Zakona o osnovnoj školi.....	515
322.	Zakon o dopunama Zakona o srednjoj školi.....	516
323.	Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona	516
324.	Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu - Program obilježavanja dana Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	517
325.	Odluka o osnivanju Tima za kontrolu transparentnog utroška i raspodjele sredstava koja budu uplaćena na poseban račun koji je Vlada Kantona otvorila za pomoć stanovništvu Kantona koje je ugroženo poplavama i klizištima	518
326.	Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona	519

VLADA

327.	Uredba o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatskim lječilištima	522
328.	Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica	527
329.	Uredba o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica	530
330.	Uredba o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica.....	535
331.	Uredba o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica	539
332.	Uredba o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	545
333.	Uredba o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika	549
334.	Uredba o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica.....	550
335.	Uredba o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja za vrijeme nezaposlenosti	553
336.	Uredba o sufinansiranju sportskih aktivnosti ratnih vojnih invalida	555
337.	Uredba o o izmjeni Uredbe o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće	557
338.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	557
339.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	558
340.	Odluka o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općinama tokom nastanka prirodne nesreće na spašavanju ljudi i materijalnih dobara	559
341.	Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2014. godine	560

342.	Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JUNI 2014. godine	560
343.	Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	561
344.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	561
345.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Visoko za izradu Studije opravdanosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva za izgradnju reciklažnog dvorišta i transfer stanice	562
346.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Olovo za izradu Studije opravdanosti projekta „Banjsko-rekreativni centar Aquaterm“ Olovo	563
347.	Odluka o finansiranju rada kantonalnih udruženja branilaca i članova njihovih porodica	563
348.	Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica	565
349.	Odluka o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze budžetskih korisnika sa 31.03.2014. godine	565
350.	Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2014. godine	566
351.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine i broj: 02-14-27342/13 od 24.12.2013. godine	566
352.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine i broj: 02-14-27343/13 od 24.12.2013. godine	567
353.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine i broj: 02-14-27344/13 od 24.12.2013. godine	567
354.	Odluka o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine i broj: 02-14-27345/13 od 24.12.2013. godine	567
355.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona	568
356.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH	568
357.	Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini	569
358.	Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini broj 02-14-10312/14 od 14.05.2014. godine - Osnovni okvirni elementi za izradu javnog poziva -obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini ...	569
359.	Odluka o postupku javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko -dobojskog kantona u 2014. godini	585
360.	Rješenje o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica	585
361.	Rješenje o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR)	586
362.	Rješenje o imenovanju Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini	587
363.	Rješenje o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona	587

364.	Rješenje o razrješenju predsjednika upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona.....	588
365.	Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona	589
366.	Rješenje o imenovanju Drugostepene disciplinske Komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu	589
367.	Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog za duženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini.....	590
368.	Rješenje o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda lokalne zajednice Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica	590

URED PREMIJERA

369.	Odluka o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom za pravosuđe i upravu	591
------	---	-----

MINISTARSTVO FINANSIJA

370.	Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	591
371.	Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu	592
372.	Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.....	592
373.	Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. Godinu	593

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

374.	Dopunu nastavnih planova i programa razvijenih primjenom modularne metodologije za porodicu zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane	594
------	---	-----

SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

375.	Uredba o stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona	594
------	---	-----

OGLASNI DIO	597
--------------------------	-----

